

Naziv dokumenta

Izveštaj o poslovanju DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica - CETI za 2025. godinu sa finansijskim iskazima

Naziv firme

DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja” - Podgorica

Registarski broj

5-064822/001

Matični broj

02908433

Adresa

Bulevar Šarla de Gola br. 2, Podgorica, Crna Gora

Osnivač

Vlada Crne Gore

Članovi Odbora direktora

Zdravko Kovačević, predsjednik

Marija Vojinović, član Odbora

Mirko Vlahović, član Odbora

Izvršni direktor

Dr Nikola Svrkota

Izveštajni period

01.01.2025. - 31.12.2025. godine

Predsjednik Odbora direktora

Zdravko Kovačević

**Izvještaj o poslovanju DOO „Centar za
ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica - CETI za
2025. godinu**

Mart 2026. godine

Sadržaj

I. Realizacija plana rada za 2025. godinu	4
1. Životna sredina.....	5
1.1. Državni programi monitoringa kvaliteta životne sredine	5
1.1.1. Državni programi monitoringa kvaliteta životne sredine koje sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine	6
1.1.2. Lokalni programi monitoringa kvaliteta životne sredine.....	6
1.2 Poslovi kontrole kvaliteta životne sredine – privredni i drugi subjekti.....	6
2. Bezbjednost hrane i predmeta opšte upotrebe	13
2.1. <i>Državni programi monitoringa.....</i>	13
2.2. Poslovi kontrole bezbjednosti hrane, hrane za životinje i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom u spoljnotrgovinskom prometu i unutrašnjem prometu kroz službene kontrole	15
3. Toksikologija.....	16
4. Akreditacija	16
5. Zaštita i zdravlje na radu	17
6. Projektne aktivnosti.....	18
7. Rad Odbora direktora	27
8. Javne nabavke	27
9. Realizacija finansijskog plana - Finansijsko poslovanje u 2025. godini	28
9.1. Ukupni prihodi	28
9.2. Ukupni rashodi.....	31
9.3. Finansijski rezultat	33
9.4. Investiciona ulaganja	34
10. Realizacija Odluke Vlade o raspodjeli dobiti Društva za 2024. godinu.....	34
Zaključak.....	366
Prilog.....	37

I. Realizacija plana rada za 2025. godinu

Od svog osnivanja („Službeni list Republike Crne Gore“, broj 40/96 kao Javna ustanova) i nakon restrukturiranja 2012. godine (Vlada Crne Gore je 23. jula 2012. godine usvojila Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, gdje je država jedini vlasnik) "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" – Podgorica (u daljem tekstu: CETI) ulaže značajne napore kako bi potvrdio ispravnost Odluke Vlade Crne Gore o osnivanju ovakve institucije i opravdao ukazano povjerenje i uložena sredstva. Shodno osnivačkom aktu CETI se finansira iz sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz djelatnosti Društva i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Misija CETI od osnivanja 1996. godine je da sprovede, na kompetentan i visoko profesionalni način sve aktivnosti za koje je angažovan od svojih klijenata, te na taj način održi status pouzdanog partnera institucijama u Crnoj Gori i šire, da bude respektabilna naučno istraživačka ustanova, kao i da bude respektabilan i/ili vodeći partner u tehničkim i naučno istraživačkim projektima.

Shodno osnivačkom aktu CETI se finansira iz sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz djelatnosti Društva i drugih izvora u skladu sa zakonom. CETI nije nikada bio budžetski korisnik i prihode ostvaruje pružanjem usluga privrednim subjektima i državnim organima u tržišnoj utakmici i kroz projektne aktivnosti.

Akreditacija laboratorije je nezavisno priznanje laboratorijske kompetencije od strane treće strane. Uspostavljanje i razvijanje kulture kvaliteta značajno poboljšava proizvode, usluge i rezultate ispitivanja koje laboratorija pruža svojim klijentima i kupcima. Shvatajući međunarodno prihvaćen okvir za povećanje kvaliteta ispitivanja, ali i smanjenje učestalosti laboratorijskih grešaka kao ključni princip razvoja ispitne laboratorije, CETI je prvi put ispunio zahtjeve standarda ISO/IEC 17025 (Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje) 2004. godine, kada je nezavisno priznanje kompetencija potvrđeno od strane tadašnjeg Jugoslovenskog akreditacionog tijela (JUAT). Osnivanjem Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG), svoju kompetentnost je potvrdio 2008. godine. Od dobijanja prvog sertifikata o akreditaciji, CETI kontinuirano proširuje obim akreditovanih metoda dokazujući svojim korisnicima (nezavisno da li je riječ o uslugama za državne institucije ili druga pravna ili fizička lica) da se rezultatima koje proizvodi CETI može vjerovati. Kako je uslov obavljanja većine djelatnosti dobijanje sertifikata o akreditaciji, CETI se može pohvaliti kao preteča u Crnoj Gori, imajući u vidu da je prva akreditovana laboratorija u oblasti ispitivanja životne sredine i bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Od strane ATCG-a u 2025. godini CETI je uspješno prošao postupak akreditacije i proširenje obima akreditacije, čime je CETI postao bogatiji za devet novih metoda.

Izuzetno važan dio istraživačke djelatnosti jesu ispitivanja, ali koja imaju dodatnu vrijednost ukoliko se posmatraju sistematski, kritički i daju određena rješenja i inovacije. U tom smislu je CETI od osnivanja finansijski podržavao jačanje istraživačkih kapaciteta zaposlenih. CETI je od

strane Ministarstva nauke 2013.godine licenciran za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka i istu kontinuirano obnavlja.

Na onovu novog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (»Službeni list Crne Gore«, broj 51/25) CETI je morao aplicirati za dobijanje nove licence za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti. Novim Zakonom iz 2025. godine su znatno pooštreni svi uslovi za licenciranje, od posjedovanja odgovarajuće opreme i prostorija, do kadrovske strukture. Naučnoistraživački program CETI za za period od pet godina je pozitivno ocijenjen od strane eksternog evaluatora - Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, a uz poštovanje ostalih zahtjeva (odgovarajući kadar, oprema, prostorije, finansijska sposobnost, higijensko-tehničke uslove...),CETI je uspješno prošao sve faze provjere i dobio licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, u skladu sa novim Zakonom.

1. Životna sredina

Aktivnosti praćenja kvaliteta životne sredine koje realizuje CETI odnose se na:

- programe monitoringa koje sprovodi Agencija za životnu sredinu (stav 1 član 56 Zakona o životnoj sredini („Službeni list Crne Gore“, br. 52/16),
- programe koje organizuje Glavni Grad Podgorica,
- aktivnosti praćenja kvaliteta životne sredine po zahtjevu privrednih subjekata.

1.1. Državni programi monitoringa kvaliteta životne sredine

Aktivnosti praćenja kvaliteta životne sredine koje realizuje CETI odnose se na programe monitoringa koje sprovodi Agencija za životnu sredinu (stav 1 član 56 Zakona o životnoj sredini („Službeni list Crne Gore“, broj52/16) i programe koje organizuje Glavni Grad Podgorica.

1.1.1. Državni programi monitoringa kvaliteta životne sredine koje sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine –

Za sprovođenje programa monitoringa životne sredine nadležna je Agencija za zaštitu životne sredine (Agencija). Državne programe monitoringa za 2025.godinu realizuje CETI, na osnovu ugovora zaključenih s Agencijom kroz postupke javnih nabavki. U pitanju su sledeći programi:

- 1) *Program praćenja kvaliteta vazduha (Ugovor sa Agencijom za zaštitu životne sredine broj 07-D-86/2 potpisan 10.02.2025. godine.)*
- 2) *Program ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini (Ugovor sa Agencijom za zaštitu životne sredine broj 05/07-D-1147/13 potpisan 20.08.2025 .godine.)*
- 3) *Program monitoringa buke u životnoj sredini (Ugovor sa Agencijom za zaštitu životne sredine broj 01/07-D-2057/11 potpisan 05.08.2025. godine.)*
- 4) *Program monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu (Ugovor sa Agencijom za zaštitu životne sredine broj 01/07-D-20510/13 potpisan 08.09.2025. godine.)*

CETI realizuje Program praćenja kvaliteta vazduha. U skladu sa članom 7, stav 2 Zakona o zaštiti vazduha („Službeni list Crne Gore“, broj 025/10, 040/11, 043/15, 073/19), propisano je da DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica“ sprovodi godišnji program praćenja kvaliteta vazduha na mjernim mjestima u okviru državne mreže uspostavljene za praćenje kvaliteta vazduha, izuzev mjernih mjesta namijenjenih za praćenje prekograničnog zagađenja vazduha i alergenog polena.

Dana 5. maja 2025. godine, CETI je dobio rješenje broj 07-D-1089/5, kojim je postao referentna laboratorija za sprovođenje monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore, čime je još jednom potvrdio svoju kompetentnost.

1.1.2. Lokalni programi monitoringa kvaliteta životne sredine

Programi monitoringa kvaliteta životne sredine koji se odnose na lokalne samouprave realizuju se samo u Podgorici. CETI je potpisao ugovor sa Glavnim gradom Podgorica o realizaciji monitoringa životne sredine (ugovor br. 01-018/24-430/3 od 06.03.2025. godine), koji obuhvata praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i mjerenje nivoa buke.

1.2 Poslovi kontrole kvaliteta životne sredine – privredni i drugi subjekti


- Kontrola nivoa radioaktivne kontaminacije željeza, građevinskog i ostalih materijala i kategorizacija otpada prilikom uvoza.

U toku 2025.godine, broj dozimetrijskih kontrola uvozne robe na graničnim prelazima iznosio je 23454, što je veće 0,7% u odnosu na isti period 2024. godine.

Pregled broja kontrola na graničnim prelazima tokom 2025.godine, uporedo sa brojem kontrola u 2022, 2023. i 2024. godini, prikazan je u Tabeli 1, dok je grafički prikaz dat na Slici 1.

Tabela 1. Pregled broja kontrola za 2022., 2023., 2024. i 2025. godinu (12 mjeseci)

Aktivnost	2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Kontrola nivoa radioaktivne kontaminacije željeza, građevinskog i ostalih materijala i kategorizacija otpada prilikom uvoza	19685	21954	23290	23454



Slika 1. Grafički prikaz broja kontrola za 2022., 2023., 2024. i 2025. godinu. (12 mjeseci)

- **Analize vode, zemljišta i sedimenta i kategorizacija otpada**

Do kraja decembra 2025. godine uspješno su realizovane analize 46 uzoraka vode za piće, što je za 15 % veći broj uzoraka u odnosu na 40 uzoraka u 2024. godini. Pored voda za piće, vršene su analize i drugih uzoraka voda (površinskih, podzemnih, morskih, bazenskih i

otpadnih), a ukupno za 2025. godinu urađeno je 1025 uzoraka vode, od što je za 3,1% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U istom periodu, analizirano je 192 uzoraka zemljišta i sedimenta, što je 2,1 % veći broj uzoraka u odnosu na isti posmatrani period za 2024. godinu.


Broj uzoraka otpada analiziranih u 2025. godini manji je oko 5 puta u odnosu na isti posmatrani period prethodne godine. Jedan od značajnijih razloga je to što je u 2024. godini, prema ugovorima, primljeno ukupno 130 uzoraka transformatorskog ulja za PCB analizu, dok su u 2025. godini takvi uzorci dostavljeni na analizu u znatno manjem broju.

U Tabeli 2 dat je uporedni pregled broja uzoraka voda, zemljišta i otpada analiziranih za 12 mjeseci 2022, 2023, 2024 i 2025. godine.

Tabela 2. Pregled broja uzoraka vode, zemljišta i sedimenta, otpada za 2022., 2023., 2024. i 2025. godine (12 mjeseci)

Aktivnost	2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Analize vode	1396	1130	1058	1025
Analize zemljišta i sedimenta	754	278	188	192
Analize otpada	104	47	246	45
Ukupno uzoraka (voda+zemljište i sediment+otpad)	2254	1455	1492	1262

Na Slici 2 dat je grafički prikaz analiza voda, zemljišta, sedimenta i otpada za prvih jedanaest mjeseci 2022, 2023, 2024. i 2025. godine.



Slika 2. Grafički prikaz broja analiziranih uzoraka voda, zemljišta i sedimenta, kao i otpada za prvih jedanaest mjeseci 2022, 2023, 2024. i 2025. godine(12 mjeseci)

- **Poslovi iz oblasti emisijskih, imisijskih mjerenja i mjerenja uslova radne sredine realizovani za privredne subjekte u periodu prvih devet mjeseci od 2022. do 2025. godine**

D.O.O. Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica u kontinuitetu, kao i prethodnih godina, realizuje Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore za potrebe Agencije za zaštitu životne sredine. Mjerenja se sprovode na devet stacionarnih stanica Državne mreže, raspoređenih u tri zone.

CETI realizuje i mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha, mjerenja gasovitih zagađujućih materija i suspendovanih čestica pomoću tri mobilne stanice i autonomnih sekvencijalnih uzorkivača. U 2025. godini, realizovana su mjerenja za 44 privredni subjekt i dvije lokalne uprave (Glavni grad Podgorica i Opštinu Žabljak). Ukupan obim mjerenja sa mobilnim stanicama iznosio je 149 sedmica, što je blizu maksimalnog angažovanja tri mobilne stanice zabilježenog 2024. godine (150 sedmica). Mjerenja kvaliteta vazduha mobilnim stanicama realizovana su za 23 privredni subjekt i dvije lokalne uprave (Glavni grad Podgorica i Opštinu Žabljak).

Mjerenja suspendovanih čestica (PM10), u cilju procjene uticaja tehnoloških postupaka 21 kompanije na teritoriji Crne Gore, realizovana su u trajanju od 190 sedmica. Ovaj obim je nešto manji u odnosu na rekordnih 204 sedmice realizovanih mjerenja u 2023. godini, a isti kao 2024. godine.

Mjerenja otpadnih gasova na ventilacionim izvodima i ispuštima u atmosferu termoenergetskih i proizvodnih pogona, kao i drugih postrojenja, tokom 2025. godine realizovana


su za 17 kompanija (ukupno 21 mjerenje). Ovaj obim je na nivou mjerenja realizovanih u istim periodima od 2021. do 2024. godine. Treba istaći da su, zbog remonta TE „Pljevlja“, izostala mjerenja u dva ciklusa na ovom emiteru, koja su u ovoj oblasti od značajne finansijske važnosti.

Mjerenja uslova radne sredine u 2025. godini realizovana su za sedam privrednih subjekata.

U tabeli 3 dat je uporedni pregled realizovanih poslova iz oblasti emisijskih, imisijskih mjerenja i mjerenja uslova radne sredine koji su realizovani za privredne subjekte u periodu od 2022. do 2025. godine.

Tabela 3. Uporedni pregled realizovanih poslova iz oblasti emisijskih, imisijskih mjerenja i mjerenja uslova radne sredine u periodu od 2022. do 2025. godine

Aktivnost	2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Emisijska mjerenja, broj klijenata	13	19	21	17
Imisijska mjerenja, mjerenja sa mobilnim stanicama, broj sedmica	143	127	150	149
Mjerenje suspendovanih čestica PM10 i PM2.5, broj sedmica	137	204	190	190
Mjerenje uslova radne sredine, broj klijenata	3	7	7	7




Slika 3. Grafički prikaz realizacije poslova iz oblasti emisijskih, imisijskih mjerenja i mjerenja uslova radne sredine u periodu prvih jedanaest mjeseci od 2022. do 2025. godine

- **Mjerenja buke u životnoj sredini**

U toku 2025. godine realizovana su 52 zahtjeva za mjerenje nivoa buke u životnoj i radnoj sredini, što je za 5,45% manje nego u istom periodu 2024. godine, a više nego u 2022. i 2023. godini.

Tabela 4. Mjerenja nivoa buke u periodu od 2022. do 2025. godine

Aktivnost	2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Ispitivanje nivoa buke u životnoj i radnoj sredini	47	44	55	52



Slika 4. Grafički prikaz realizacije poslova iz oblasti mjerenja nivoa buke u periodu od 2022. do 2025. godine

- Skladište radioaktivnog otpada (RAO)

Tadašnje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je uz podršku Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča (IAEA) (Projekat MNE3002 “Jačanje upravljanja radioaktivnim otpadom”), u periodu 2005. i 2006. godine, izgradilo objekat za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada-skladište. Vlada Crne Gore je vlasnik skladišta radioaktivnog otpada, kojim, shodno izdatoj dozvoli za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada od strane Agencije za zaštitu životne sredine od 13.06.2012. godine, upravlja D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“, Podgorica. U skladu sa članom 38 Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 56/09, 58/09, 40/11, 55/16, 84/24), radioaktivni otpad, do uspostavljanja uslova za njegovo odlaganje, skladišti se kod pravnog lica koje ima dozvolu za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada. Članom 37 Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti, utvrđeno je da se troškovi skladištenja iskorišćenih izvora jonizujućeg zračenja i radioaktivnog otpada bez vlasnika (orfan)

obezbjeduju iz budžeta Crne Gore, dok je članom 38 definisano da se troškovi održavanja skladišta obezbjeđuju, takođe iz budžeta Crne Gore.

Vlada Crne Gore i D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica su 11.10.2012. godine zaključili Ugovor o korišćenju privremenog skladišta radioaktivnog otpada broj 01-2114/6 o davanju na korišćenje privremenog skladišta radioaktivnog otpada na period od 5 godina. Aneksom br. 2 navedenog Ugovora br. 04-9846/2 od 14.12.2022. godine ovaj rok je produžen za 5 godina, tj. do kraja 2027. godine. CETI je odgovoran za održavanje i upravljanje skladištem koje je predmet kontinuirane kontrole od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), i u kontinuitetu mora dokazivati da adekvatno održava kvalitet objekta, kao i način održavanja sigurnosti i bezbjednosti, kako objekta tako i svega što se u objektu nalazi.

Dozimetrija

- Lični monitoring zaposlenih u zoni jonizujućih zračenja

CETI je jedina institucija u Crnoj Gori koja može realizovati poslove koji se odnose na lični monitoring lica zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja. CETI kontroliše oko 650 korisnika koji rade sa rendgen aparatima ili u zoni jonizujućih zračenja. Najveći korisnik usluga je Klinički centar Crne Gore. Kontrole zaposlenih se vrše u kontinuitetu i u skladu sa kategorijom kojoj izloženi pripadaju. **Isti broj kontrola realizovan je tokom sve tri prethodne godine.**


- Kontrola rendgen aparata i radne sredine

U toku 2025. godine, realizovano je ukupno 134 kontrola rendgen aparata, što predstavlja povećanje od 25,2 % u odnosu na isti period 2024. godine. Takođe, izrađena su 33 projekta mjera zaštite od jonizujućeg zračenja, odnosno 10 % više nego u 2024. godini.

Pored navedenog, izdato je 68 mišljenja o ispunjenosti uslova za promet radioaktivnih izvora i uređaja koji proizvode jonizujuće zračenje, što predstavlja rast od 19,3 % u odnosu na prethodnu godinu.

Tabela 5. Uporedni prikaz realizovanih kontrola zaštite od zračenja za period 2022. do 2025. godine

Aktivnost	2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Kontrola Rendgena	119	117	107	134
Projekti mjera zaštite od zračenja	27	24	30	33
Mišljenja o ispunjenosti uslova za promet radioaktivnih izvora	53	72	57	68



Slika 5. Grafički prikaz realizovanih kontrola zaštite od zračenja za period od 2022. do 2025. godine

2. Bezbjednost hrane i predmeta opšte upotrebe

2.1. Državni programi monitoringa

U skladu sa ovlašćenjima dobijenim od Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, CETI (samostalno ili u podjeli sa Institutom za javno zdravlje) realizuje monitoring programe iz oblasti bezbjednosti hrane. U junu mjesecu 2025. godine ugovoreni su monitoring programi ukupne vrijednosti 187.190,30 EUR bez PDV.

Za navedene monitoring programe, definisane u Službenom listu Crne Gore, broj 53/25, zaključeni su sledeći ugovori:

1. *Ugovor za pružanje usluga - laboratorijskih ispitivanja rezidua u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, radi realizacije Programa 1 - Program monitoringa rezidua u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje iz Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2025. godinu („Službeni list Crne Gore", broj 53/25).*
2. *Ugovor za pružanje usluga laboratorijskih ispitivanja rezidua pesticida u hrani bilnog i životinjskog porijekla koja se stavlja na tržište ili nedozvoljenih/zabranjenih sredstava za*

zaštitu bilja i njihovih rezidua u skladu sa Programom monitoringa rezidua sredstava za zaštitu bilja (pesticida) za 2025. godinu, iz Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2025 godinu ("Službeni. list Crne Gore", broj 53/2025).

- 3. Ugovor za pružanje usluga laboratorijskih ispitivanja uzoraka živih školjki sa registrovanih uzgajališta školjki na prisutnost biotoksina i kontaminenata, radi realizacije Programa 5, Komponenta 5.3 Kontrola biotoksina i kontaminenata iz Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta, hrane i hrane za životinje za 2025. godinu ("Službeni list Crne Gore " bro 53/25).*
- 4. Ugovor za pružanje usluga-laboratorijskih ispitivanja kontaminenata u hrani radi realizacije Programa 6 - Program monitoringa kontaminenata u hrani iz Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2025. godinu („Službeni list Crne Gore", broj 53/25) kako slijedi za kontrolu komponenti i to : mikotoksina, biljnih toksina, metala i drugih elemenata, halogenovanih postojanih organskih kontaminenata, procesnih kontaminenata i drugi kontaminenti (Nitrati, Melamin, Perhlorat).*
- 5. Ugovor za pružanje usluga-laboratorijskih ispitivanja prisutnosti/nivoa akrilamida u hrani radi realizacije Programa 7 - Program monitoringa kontaminenata u hrani iz Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2025. godinu („Službenilist Crne Gore", broj 53/25)*
- 6. Ugovor za pružanje usluga-laboratorijskih ispitivanja nepoželjnih supstanci u hrani za životinje radi realizacije Programa 8 - Program monitoringa nepoželjnih supstanci u hrani za životinje iz Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2025. godinu („Službeni list Crne Gore", broj 53/25) kako slijedi za kontrolu komponenti i to: nepoželjne supstance (Arsen, Kadmijum, Fluor, Živa, Nitriti, Melamin), mikotoksini, biljni toksini, organska jedinjenja hlora (osim dioksina i PCBs), dioksini i PCBs i štetne botaničke nečistoće.*
- 7. Ugovor za pružanje usluga laboratorijskih ispitivanja uzoraka hrane radi realizacije Programa 11 - Program monitoringa kvaliteta/sastava hrane i načina pružanja informacija potrošačima o hrani iz Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta, hrane i hrane za životinje za 2025. godinu ("Službenilist Crne Gore" broj 53/25).*

Do kraja 2025. godine realizovano je 96 % od ukupnog plana potpisanih monitoring programa.

2.2. Poslovi kontrole bezbjednosti hrane, hrane za životinje i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom u spoljnotrgovinskom prometu i unutrašnjem prometu kroz službene kontrole


U toku 2025. godine, od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspekcijske poslove dostavljeno je 6176 uzorka hrane. Broj uzoraka manji je za 6,0 % u odnosu na isti period 2024. godine.

Takođe, analizirano je 73 uzorka mineralnih đubriva, što je za 13,1 % manje u odnosu na 2024. godinu, 442 uzorka hrane za životinje, što predstavlja povećanje od 8,87 % u odnosu na 2024. godinu, kao i 241 uzorak predmeta opšte upotrebe, što je za 17,9 % manje u poređenju sa 2024. godinom.

Tabelarni i grafički prikaz/poređenje 2025. godine sa 2022, 2023. i 2024. godinom dati su u Tabeli 6 i na Slici 6.

Tabela 6. Pregled broja uzoraka hrane, mineralnih đubriva, hrane za životinje i POU za period od 2022. do 2025. godine

Aktivnost	2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Analiza uzoraka hrane	6488	5991	6574	6176
Analiza mineralnih đubriva	69	73	84	73
Analiza hrane za životinje	505	471	406	442
Analiza predmeta opšte upotrebe (POU)	301	227	306	251



Slika 6. Grafički prikaz broja uzoraka hrane, mineralnih đubriva, hrane za životinje i POU za period od 2022. do 2025. godine

3. Toksikologija

U posmatranom periodu za potrebe Kliničkog centra (Odjeljenje za sudsku medicinu), Specijalističke veterinarske laboratorije, Uprave policije, Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) je analizirano 18 uzoraka biološkog materijala.

4. Akreditacija

Rezultati ostvareni tokom nadzorne posjete sprovedene u novembru 2025. godine imaju poseban značaj, s obzirom na to da je posjeta realizovana radi provjere održavanja akreditovanih metoda, kao i u cilju proširenja obima akreditacije. Ostvareni rezultati potvrdili su da Centar za ekotoksikološka ispitivanja kontinuirano ulaže napore u unapređenje sistema kvaliteta, kao i u razvoj i jačanje stručnih kompetencija u oblastima za koje je ovlašten.

Tokom nadzorne posjete nijesu identifikovane neusaglašenosti, što predstavlja jedan od najboljih rezultata nadzornih posjeta ATCG-a do sada. Istovremeno je uspješno realizovano proširenje obima akreditacije za devet novih metoda. Predstavnici Akreditacionog tijela Crne Gore pohvalili su rad i postignute rezultate cjelokupnog CETI tima.

5. Zaštita i zdravlje na radu

Za 12 mjeseci 2025. godine Služba za zaštitu i zdravlje na radu, obezbjeđenje i održavanje, sprovodila je sljedeće aktivnosti u skladu sa zahtjevima i potrebama:

U dijelu zaštite i zdravlja na radu zaposlenih

Izvršeno je osposobljavanje za bezbjedan rad zaposlenih (izrada priručnika, testiranje, ocjenjivanje i izdavanje uvjerenja):

- U CETI – za 6 zaposlenih
- U JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE na Cetinju – za 131 zaposlenog
- U INPEK DOO Podgorica – za 15 zaposlenih

Završena je izrada Akta o procjeni rizika za:

- JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE na Cetinju (izrada novog Akta o procjeni rizika – za 67 radnih mjesta)
- HEMOMONT Podgorica (dopuna i izmjena postojećeg Akta o procjeni rizika – za 44 radna mjesta)
- Obavljeni su prethodni i periodični ljeakarski pregledi zaposlenih u CETI koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima za rad
- Izvršena je nabavka sredstava i opreme lične zaštite na radu u CETI za ovu godinu.

U dijelu obezbjeđenja lica i imovine u CETI

- Zaštitari lica i imovine redovno obavljaju svoje aktivnosti
- Obavlja se redovna procedura evidencije prisustva zaposlenih u CETI vođenjem evidencionih listova

U dijelu održavanja objekta i opreme u CETI

- Nabavljena su i instalirana 2 UPS uređaja od 10 KVA u prizemlju za potrebe Jedinice za hemijsku analitiku (prostorija O 08), kao i na 1.spratu za potrebe Jedinice za tečnu hromatografiju (prostorija S 02)
- Nabavljena su i instalirana 3 inverterska klima uređaja, u suterenu, server sali i laboratoriji S 02.
- Izvršeni su radovi na adaptaciji električnih instalacija za laboratoriju O.02 u prizemlju za potrebe instaliranja ICP-MS. Ugrađena je nova razvodna tabla i kablovi za UPS vodove, kao i dovođenje struje u kontejner za terence.
- Izvršeni su radovi na dovođenju tehničkih gasova u laboratorije na osnovu zahtjeva.
- Obavljaju se redovna održavanja:
 - Sistema za klimatizaciju Carrier
 - Inverterskih uređaja i split sistema
 - Sistema za demi vodu
 - UPS uređaja i baterija za njih
 - Agregata

- Sistema prijave požara, video nadzora i interfonskog sistema
 - PP aparata i hidranta
- Po potrebi se obavljaju tekuće intervencije na vodovodnim i električnim instalacijama
 - Po potrebi se vrši servisiranje opreme za terenske poslove
 - Obavlja se hortikulturno uređenje i održavanje kruga CETI
 - Vršiti se nabavka sredstava za održavanje lične higijene i higijene prostora objekta i isti se redovno održava.

6. Projektne aktivnosti

CETI je u 2025. godini nastavio sa realizacijom tekućih projekata, ali i uložio značajne napore u cilju pronalaženja projektnih partnera i predlaganja tema, te apliciranja na sve dostupne projektne pozive.

U decembru 2024. godine CETI je potpisao Ugovor o finansiranju za projekat “Small Scale Funding Agreement (SSFA) for development of an environmental sound management plan towards monitoring and remediation at Tivat Bay and assessment of contamination at Port of Bar in Montenegro” sa UNEP/MAP-GEF. Prvi izvještajni rok je trebao biti 31.03.2025. godine. Kako projekat do tada nije bio ni započet, pristupili smo potpisivanju aneksa Ugovora i uz veliki napor svih uključenih u projektu 30.06.2025. godine je uspješno predat prvi izvještaj o realizaciji. U novembru je predat i drugi izvještaj, koji je od strane donatora pozitivno ocijenjen. Eksterni konsultant je krajem novembra odradio svoju analizu, čime su se projektne aktivnosti uspješno završile.

Početkom jula 2025. godine naša prijava za iMERMAID Open Call 2 – REACT je odobrena. Projekat je izabran među 5 koji će učestvovati u tehničkom programu podrške u trajanju od 9 mjeseci. Glavni cilj iMERMAID projekta je testiranje primjene senzora za određivanje sadržaja teških metala u uzorcima voda.

Šest aplikacija koje je CETI predao još uvijek su u procesu evaluacije. U nastavku se nalazi pregled projektnih aktivnosti kao i status realizacije.

Tabela 6. Pregled projektnih aktivnosti CETI u 2025. godini.

Naziv projekta	<i>Remote Environmental Assessment and Continuous Metal Tracking – REACT</i>
Nosilac projekta/ partner	Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica
Cilj projekta/ uloga CETI	Glavni cilj iMERMAID projekta je testiranje primjene senzora za određivanje sadržaja teških metala u životnoj sredini, konkretno u uzorcima voda. Očekuje se da će senzor biti uspješno ispitan na odabranoj pilot-lokaciji i da će imati potencijal za dalju primjenu na sličnim lokacijama. Korišćenje ovakvog senzora trebalo bi da doprinese efikasnijem i pristupačnijem praćenju stanja životne sredine. CETI će biti zadužen za realizaciju kompletnog testiranja senzora, sa posebnim fokusom na validaciju podataka dobijenih senzorom, kroz poređenje sa rezultatima akreditovane ICP-MS metode. Testiranje će se vršiti na stvarnim uzorcima iz oblasti Brskovo (Mojkovac), kao i na uzorcima pripremljenim u laboratoriji, kako bi se sagledale mogućnosti i ograničenja samog senzora. S obzirom da je riječ o novoj metodologiji, biće potreban naučni pristup i detaljna analiza rezultata. Pored testiranja senzora, projekat će donijeti i vrijedne podatke sa sedmičnog monitoringa voda na tri lokacije u oblasti Brskovo, uključujući koncentracije teških metala, opšte fizičko-hemijske parametre, kao i uticaj meteoroloških uslova.
Poziv	iMERMAID OC2
Status realizacije	Potpisan ugovor
Vrijednost (EUR)	98.276,88 EUR / 98.276,88 EUR
Udio CETI	

Naziv projekta	<i>BEST Waste Management Cooperation – Better Environmental Sustainability Through Waste Management Cooperation, broj 48-00-00163/2021-28-5, akronim BEST Waste Management Cooperation</i>
Nosilac projekta / partner	NAIED – glavni partner; opština Mojkovac, JKP Novi Pazar, CETI- partneri
Cilj projekta / uloga CETI	Upravljanje otpadom u sjevernoj regiji- usklađivanje i primjer dobrih praksi
Poziv	IPA Cross-border Cooperation Programme Serbia – Montenegro 2014-2020

Status realizacije	Sve aktivnosti su realizovane na vrijeme i projekat je uspješno završen. Potvrda leži i u izuzetnim pohvalama dobijenim prilikom posjete (27.06.2025. godine) realizovane od strane predstavnika Tijela za ugovaranje Republike Srbije: – Kosa Guberinić - rukovodilac grupe za internu kontrolu i nepravilnosti IPA projekata (telo za ugovaranje Republike Srbije); – Andrej Grigorov – viši savjetnik grupe za internu kontrolu i nepravilnosti IPA projekata (telo za ugovaranje Republike Srbije); – Adrian Hadži-Bulić - viši savjetnik grupe za internu kontrolu i nepravilnosti IPA projekata (telo za ugovaranje Republike Srbije) kao i predstavnika Kontrolnog Tijela Crne Gore (Načelnik Direkcije za finansijsko-računovodstvene poslove i kontrolu troškova Miloš Dragičević, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, Mithat Bahović, programski saradnik.
Vrijednost (EUR) Udio CETI	Ukupan iznos projekta je 374.826,35 dok je CETI Budžet 54.121,67EUR

Naziv projekta	<i>TETHYS - Coordinated Danube Action for the titanic endeavor of tackling hazardous substances water pollution under changing pressures, challenges and targets</i>
Nosilac projekta / partner	TU Wien
Cilj projekta / uloga CETI	Održivo, integralno, transnacionalno upravljanje vodama u DRB kroz osigurani kvalitet i kvantitet voda i sedimenta
Poziv	Danube Interreg
Status realizacije	Sve aktivnosti se realizuju na vrijeme. CETI je uspješno organizovao PP sastanak u maju. Kao lider jedne od ključnih aktivnosti formiran je dokument o ključnim aspektima odabira i priorotizacije specifičnih komponenti u WFD i EU legislativi. Izvršena je nabavka hemikalija i opreme. Realizovani treninzi zaposlenih za modeliranje. Realizovana prezentacija od strane CETI eksperta o metodi analize PFAS u vodi kao pozitivan primjer u EU. Izuzetni rezultati na interlab testu organizovanom u okviru projekta. Uzorkovanje i analize se realizuju na vrijeme.
Vrijednost (EUR) Udio CETI	Ukupan iznos projekta je 2.937.434,68 dok je budžet CETI 220.710,00 EUR

Naziv projekta	<i>Initiating bottom-up management solutions to reduce plastic waste in the Danube Basin (AQUATIC PLASTIC)</i>
Nosilac projekta / partner	Plastic Cup Society
Cilj projekta / uloga CETI	Uzorkovanje i analiza mikroplastike u DRB
Poziv	Interreg Danube Region initiative
Status realizacije	Nakon nabavke uzorkivača mikroplastike, realizovano je uzorkovanje i uzorci se šalju u Budimpeštu na dalju analizu.
Vrijednost (EUR) Udio CETI	Ukupan iznos projekta je 2.166.493,50 dok je budžet CETI-ja 88.999,70 EUR

Naziv projekta	<i>Small Scale Funding Agreement (SSFA) for development of an environmental sound management plan towards monitoring and remediation at Tivat Bay and assessment of contamination at Port of Bar in Montenegro</i>
Nosilac projekta / partner	CETI
Cilj projekta / uloga CETI	Detaljno istraživanje opterećenja luke Bar: Formiranje EMP za lokaciju Porto Montenegro i Luku Bar
Poziv	UNEP/MAP-GEF
Status realizacije	Uzorkovanje je realizovano i analize su u toku. U roku je predat prvi izvještaj o napretku i isti je prihvaćen. CETI je realizovao sve svoje obaveze, eksterni ekspert je predao svoj Izvještaj, nakon čega je CETI uradio završni – konačni izvještaj
Vrijednost (EUR) Udio CETI	104.000,00 USD

Naziv projekta	<i>“Review and Update of the National Implementation Plan under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, through project</i>
Nosilac projekta / partner	CETI zajedno sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Cilj projekta / uloga CETI	Ažuriranje NIP za Stokholmsku konvenciju
Poziv	GEF ID 10875 entitled “Global Development, Review and Update of National Implementation Plans (NIPs) under the Stockholm Convention (SC) on Persistent Organic Pollutants (POPs)”.
Status realizacije	Tim CETI je prvi od svih 7 zemalja izvršio inventarizaciju POPs i isto prezenatovao na nacionalnom sastanku u decembru. Nakon potpisivanja novog Sporazuma i Odluke te usaglašavanja iste sa RECETOX-direktoricom Katerinom Šebkovom, nastavljen je rad na projektu. Projekat je uspješno realizovan i uskoro se očekuje dostavljanje izvještaja na javnu raspravu.
Vrijednost (EUR) Udio CETI	Maximum total amount of 300.750 USD

Naziv projekta	<i>RAMSES – uspostavljanje sistema za monitoring radionuklida u vodi - Skadarsko jezero</i>
Nosilac projekta / partner	IRE (Institute for radioelements) Belgija
Cilj projekta / uloga CETI	Novi sistem, dalje nazvan RAMSES stanica ili sonda, sastoji se od NaI detektora, višekanalnog analizatora, industrijskog ugrađenog računara i 4G GPRS modema. Pored toga, razvijeno je solarno napajanje kako bi RAMSES stanica mogla da radi van elektroenergetske mreže. Ovaj sistem uključuje dva solarna panela, solarni punjač i dvije olovne baterije. Ovaj sistem je potpuno autonoman – mjeri podatke, skladišti ih, generiše N42 fajlove i šalje radiološke i tehničke alarme.
Poziv	Bilateralni program saradnje 2024 Crna Gora – Belgija
Status realizacije	Neke aktivnosti koje su bile u planu za 2025. godinu nijesu realizovane iz administrativnih razloga, pa se očekuje nastavak realizacije i u 2026. godini.

Vrijednost (EUR) Udio CETI	Projektom je predviđeno da CETI dobije opremu za monitoring i obuku u vrijednosti od oko 50.000,00 EUR
---	--

Naziv projekta	<i>Advancing European Dry Cured Ham Value Chains with Data-Driven Authentication and Global Traceability Standards - HAMTRACE</i>
Nosilac projekta / partner	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA UAB
Cilj projekta / uloga CETI	Projekat ima više ciljeva i to: 1) Mapirati kritične kontrolne tačke u lancu vrijednosti kako bi se poboljšala procjena rizika. 2) Implementirati visokoprecizno elementarno otiskavanje prstiju kako bi se razlikovao autentični DCH od lažnih imitacija. 3) Koristiti hiperspektralno snimanje vođeno vještačkom inteligencijom i elementarno otiskavanje prstiju za autentifikaciju vremena sušenja i regionalne specifičnosti. 4) Razviti Hyperledger Fabric blokčejn sistem, ugrađujući pametne oznake otporne na neovlašćene promjene i otkrivanje prevara u realnom vremenu korišćenjem detekcije anomalija poboljšane vještačkom inteligencijom. HAMTRACE kao revolucionarna fuzija analitičke hemije i digitalnih tehnologija postaviće nove industrijske standarde za autentičnost, transparentnost i integritet hrane, oblikujući budućnost sledljivosti premium hrane otporne na prevare u EU. <i>Uloga CETI je da razvije protokole za uzorkovanje i pripremu, optimizujući HPLC-ICPMS za hemijske specifikacije i mikro izotope. Nadalje, potrebno je obezbijediti usklađenost sa propisima kroz integraciju hemijskih podataka sa standardima EU za bezbjednost hrane.</i>
Poziv	<i>HORIZON-MSCA-SE-2024</i>
Status realizacije	Potpisivanje ugovora od strane projektnih partnera projekta zvanično počinje 01/01/2026.
Vrijednost (EUR) Udio CETI	661.320,00 EUR / 55.110,00 EUR

Projekti – aplikacije koje su predate i čija se evaluacija očekuje u narednih par mjeseci:

Naziv projekta	<i>Digitalizacija laboratorijskog procesa analize hrane i životne sredine</i>
Nosilac projekta / Partner	<i>CETI</i>
Cilj projekta / uloga CETI	Uspostavljanje jedinstvenog digitalnog sistema praćenja toka uzorka i povećanje transparentnosti ciklusa analize
Poziv	Program za finansiranje inovativnih rješenja u javnom sektoru Fond za inovacije Crne Gore
Vrijednost (EUR) Udio CETI	n/a Nakon eventualnog prihvatanja inicijalne aplikacije (concept note-a) pristupiće se pripremi projekta i projektnog budžeta

Naziv projekta	Tourism, cultuRE And Science withoUt boRdErs (TREASURE)
Nosilac projekta / Partner	<i>CETI – project leader University "Haxhi Zeka", Peja, Faculty of Agrobusiness Institute of scientific research for sustainable development (IKSZQ) Tourism organization Mojkovac</i>
Cilj projekta / uloga CETI	Osnaživanje konkurentnosti poslovanja (proizvoda i usluga) u sektorima povezanim s turizmom. Unapjređenje prekogranične turističke integracije kulturnog i prirodnog nasljeđa. (Kosovo – Crna Gora)
Poziv	Cross-Border Cooperation Programme Montenegro – Kosovo 2021-2027 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III)
Vrijednost (EUR) Udio CETI	532.000,00 EUR/ 250.000,00 EUR

Naziv projekta	<i>harmonized Approach to Study Sources of atmOspheric pollutants of emerging concern - ASSO</i>
Nosilac projekta / Partner	<i>Faculty of Natural Sciences, University of Tirana/CETI</i>
Cilj projekta / uloga CETI	Podrška zelenijem i klimatski otpornijem Jadransko-jonskom regionu / SO 2.3: Podrška očuvanju i zaštiti životne sredine u Jadransko-jonskom regionu CETI će biti odgovoran za uzorkovanje i laboratorijsku analizu PM2.5 čestica na urbanom pozadinskom mjestu u Podgorici, sa posebnim fokusom na područja u blizini škola i stambenih naselja. Analize će se sprovoditi u skladu sa EU standardima i obuhvatiće napredna mjerenja crnog ugljenika (Black Carbon – BC) i oksidativnog potencijala (Oxidative Potential – OP) korišćenjem validiranih protokola. Doprinos CETI-ja obezbijediće visokokvalitetne podatke iz regiona koji se suočava sa sve većim izazovima u pogledu kvaliteta vazduha, čime se podržava regionalna uporedivost i prenosivost metoda.
Poziv	(Interreg VI-B) IPA Adriatic Ionian IPA-ADRION0-1083
Vrijednost (EUR) Udio CETI	197.975,00 €

Naziv projekta	AirSafe Schools: Cross-Border Radon and Indoor Air Quality Monitoring for Climate-Resilient Learning Environments)
Nosilac projekta / Partner	<i>CETI – project leader PSRI Institute for Protection and Ecology of the Republic of Srpska (IPERS)</i>
Cilj projekta / uloga CETI	Lot 2: Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti, ekonomskih operatera i organizacija civilnog društva za rješavanje izazova klimatskih promjena. Cilj je unaprijediti prekograničnu saradnju i institucionalne kapacitete za praćenje radona i kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru (IAQ) u školama, poboljšati sisteme razmjene podataka i povećati javnu i institucionalnu svijest, doprinoseći zaštiti zdravlja životne sredine i otpornosti na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Poziv	Cross-border programme Bosnia and Herzegovina – Montenegro under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA III)
Vrijednost (EUR)	400.000,00 EUR/ 200.000,00 EUR

Udio CETI	
------------------	--

Naziv projekta	CLIMA-GUARD – Cross-Border System for Air Quality Monitoring and Climate Resilience
Nosilac projekta / Partner	<i>PSRI Institute for Protection and Ecology of the Republic of Srpska (IPERS)- project leader CETI - partner</i>
Cilj projekta / uloga CETI	Lot 2: Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti, ekonomskih operatera i organizacija civilnog društva za rješavanje izazova klimatskih promjena. Cilj je unaprijediti prekograničnu saradnju i institucionalne kapacitete za upravljanje kvalitetom vazduha i prilagođavanje klimatskim promjenama kroz zajednički sistem mjerenja, interoperabilnu razmjenu podataka i smisleno učešće javnosti u BiH i Crnoj Gori.
Poziv	Cross-border programme Bosnia and Herzegovina – Montenegro under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA III)
Vrijednost (EUR) Udio CETI	400.000,00 EUR/ 200.000,00 EUR

Naziv projekta	Strengthening Transnational Water Resilience through Integrated Management of Water Scarcity in Danube River Basin Resources under Emerging Contaminants Pressures - Sa(f)veDROP
Nosilac projekta / Partner	<i>Croatian Geological Survey, Croatia – Project leader CETI - partner</i>
Cilj projekta / uloga CETI	Cilj projekta je jačanje prekogranične saradnje i izgradnja kapaciteta za integrisano upravljanje prekograničnim vodnim tijelima koja se suočavaju sa nestašicom vode i uticajem novih zagađivača izazvanih klimatskim promjenama u slivu rijeke Dunav (DRB). Razvojem i pilotiranjem praktičnih mjera za praćenje i ublažavanje, alata za podršku odlučivanju i prilagođenih aktivnosti izgradnje kapaciteta, projekat ima za cilj da unaprijedi međusektorsku saradnju i harmonizaciju politika.
Poziv	Interreg DRP 3 rd Call
Vrijednost (EUR) Udio CETI	2.172.500,00 EUR/ 162.000,00 EUR

7. Rad Odbora direktora

Odbor direktora, u sastavu: Zdravko Kovačević, Mirko Vlahović i mr Marija Vojinović, u 2025. godini održao je šest (6) redovnih sjednica, na kojima su donešene sljedeće odluke:

- Odluka o usvajanju Izvještaja Centralne popisne komisije o redovnom, godišnjem i potpunom popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2024. godine,
- Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju CETI za 2024. godinu,
- Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza CETI za 2024. godinu,
- Predlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti iz 2024. godine,
- Odluka o usvajanju Plana razvoja CETI za period 2025-2030. godina,
- Odluka o potpisivanju Sporazumnog prestanka radnog odnosa sa izvršnim direktorom,
- Odluka o imenovanju izvršnog direktora CETI,
- Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju doo CETI za prva 3 mjeseca 2025. godine,
- Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju doo CETI za prvih šest mjeseci 2025. godine,
- Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju doo CETI za prvih devet mjeseci 2025. godine,
- Odluka o usvajanju Programa rada i finansijskog plana doo CETI za 2026. godinu
- Odluka o utvrđivanju kadra doo CETI,
- Odluke o odobrenju stambenog kredita za poboljšanje uslova stanovanja kadra CETI,
- Potpisan Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora CETI.

Pored navedenih sjednica, jedanaest puta su odluke donešene pisanim izjašnjenjem Odbora Direktora.

8. Javne nabavke

U periodu od 01.01. do 31.12.2025. godine, ukupna vrijednost sprovedenih javnih nabavki je iznosila 966.403,62 eura, sa uračunatim PDV-om. Sprovedeno je 125 postupaka, i to:

- 121 postupak jednostavnih nabavki ukupne vrijednosti 672.210,27 eura i
- 4 otvorena postupka ukupne vrijednosti 294.193.35 eura.

9. Realizacija finansijskog plana - Finansijsko poslovanje u 2025. godini

Program rada i Finansijski plan Centra za ekotoksikološka ispitivanja DOO za 2025. godinu usvojen je od strane Odbora direktora i dostavljen Osnivaču posredstvom nadležnog Ministarstva decembra 2024. godine. Početkom 2025. godine, nakon donošenja Budžeta Vlade Crne Gore, napravljene su izmjene plana, a u skladu sa novim planom državnih monitoringa. Vlada Crne Gore je dala saglasnost na Predlog programa rada i Predlog finansijskog plana DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica za 2025. godinu, po Zaključku br. 11-011/25-2404/3 od 17.07.2025. godine.

Finansijskim planom DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja - CETI za 2025. godinu predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od 2.877.220 eura, ukupni rashodi u iznosu od 2.793.000 eura i pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 84.220 eura.

9.1. Ukupni prihodi

Shodno osnivačkom aktu, CETI se, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, finansira iz:


- sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira djelatnosti Društva i
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Ukupno ostvareni prihodi u 2025. godini iznosili su 3.140.692 eura, što je 9,16% više od planiranih za 2025. godinu, i za 36.891 eura više od prihoda ostvarenih u 2024. godini. Ovo je ujedno i rekordna realizacija prihoda. Struktura prihoda po oblastima ispitivanja:

Od poslova u oblasti životne sredine ostvareno je **45,30%** ukupnih prihoda, po osnovu analiza i kontrole bezbjednosti hrane i predmeta opšte upotrebe **37,71%**, po osnovu poslova dozimetrijske kontrole **3,81%**, radne sredine **0,45%**, toksikologije **0,10%**, međunarodnih i nacionalnih projekata, donacija **11,99%** i po osnovu ostalih prihoda oko **0,64%**

Tabela 7. - Struktura Prihoda po oblastima ispitivanja

Oblast	iznosu u €	% učešća
Životna sredina	1.422.825	45,30%
Bezbjednost hrane i POP	1.184.437	37,71%
Dozimetrijska kontrola	119.764	3,81%
Radna sredina	14.128	0,45%
Toksikologija	3.050	0,10%
Međunarodni i dr. projekti	376.497	11,99%
Ostali prihodi	19.992	0,64%
Ukupno	3.140.692	100%



Slika 7. Struktura prihoda CETI u 2024. godini po oblastima ispitivanja

Prihodi od državnih monitoringa životne sredine iznose 171.118 eura i čine 56,10% planiranih. Razlog ovome je što je Budžetom za 2025. godinu izostao monitoring stanja ekosistema priobalnog mora, koji je bio realizovan 2024. godine. Ugovori za državne programe monitoringa životne sredine, koje realizuje Agencija za zaštitu životne sredine, zaključeni su tokom 2025. godine i to:

- Program praćenja kvaliteta vazduha (Ugovor sa Agencijom za zaštitu životne sredine broj 07-D-86/2 potpisan 10.02.2025. godine.). Ugovor je planiran na 130.000 eura i realizovan je u potpunosti.
- Program ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini (Ugovor sa Agencijom za zaštitu životne sredine broj 05/07-D-1147/13 potpisan 20.08.2025. godine.). U 2025. godini je realizovano 14.583 eura od planiranih 35.000 eura. Realizacija teče po planiranoj dinamici, s obzirom da Ugovor obuhvata i dio 2026. godine.
- Program monitoringa buke u životnoj sredini (Ugovor sa Agencijom za zaštitu životne sredine broj 01/07-D-2057/11 potpisan 05.08.2025. godine.). Do 31.12.2025. Ugovor je realizovan u iznosu od 7.500 eura od planiranih 10.000 eura. Takođe, realizacija teče u skladu sa planiranom dinamikom, s obzirom da Ugovor obuhvata i tri mjeseca 2026. godine.

- Program monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu (Ugovor sa Agencijom za zaštitu životne sredine broj 01/07-D-20510/13 potpisan 08.09.2025. godine.). U novčanom dijelu, ovaj ugovor je realizovan u iznosu većem od planiranog, zbog dodatnih analiza koje je CETI uradio, a za kojima se naknadno ukazala potreba.
- Prihodi koje je CETI ostvario na tržištu u segmentu ispitivanja životne sredine su realizovani u iznosu većem od planiranog za 2025. godinu za 17,76%. Za 2025. godinu su planirani prihodi u iznosu od 995.000, a realizovano je 1.171.707 eura.

Tabela 8 – Struktura prihoda iz oblasti životne sredine

	Planirano za 2025. god.	Ostvareno 01.01-31.12.'25	% ostvarenja plana	% učešća u uk. prihodima
Životna sredina	1.380.000	1.422.825	103,10%	45,30%
Državni programi monitoringa	305.000	171.118	56,10%	5,45%
Program radioaktivnosti	35.000	14.583	41,67%	0,46%
Program kontrole kval. vazduha u C.G.	130.000	134.045	103,11%	4,27%
Prog. ispit. sadrž. opasnih i štetnih materija u zemljištu	10.000	14.990	149,90%	0,48%
Program ispitivanja buke	10.000	7.500	75,00%	0,24%
Stanje ekosistema priobalnog mora	120.000			
Upravljanje i održavanje privremenog skladišta RAO	80.000	80.000	100,00%	2,55%
Poslovi kontrole kvaliteta životne sredine-privredni i dr. subjekti	995.000	1.171.707	117,76%	37,31%

- Prihodi od kontrole bezbjednosti hrane i predmeta opšte upotrebe - **državni programi monitoringa koji se realizuju po ugovorima zaključenim sa Upravom za bezbjednost hrane** čine 6,59% ukupnih prihoda CETI i za 14,8% su veći od planiranih.
- Prihodi od kontrole bezbjednosti hrane i predmeta opšte upotrebe (privredni i drugi subjekti) - izuzetnim zalaganjem zaposlenih i menadžmenta CETI, povećani su za 3,32% u odnosu na ostvareni promet u 2024. godini. Za 2025. godinu planirano je 880.000 eura, a realizacija je iznosila 977.553 eura, što je 11,09% više od planiranog.
- Od poslova dozimetrijske kontrole ostvareno je 119.764 eura prometa, što je 30,18% više u odnosu na planirano, a 10,08% više u odnosu na ostvareni promet 2024. godine.
- Prihodi vezani za ispitivanja radne sredine su na nivou od 94,18% od planiranih.

- Međunarodni i nacionalni projekti, donacije i sl. u 2025. godini predstavljali su izuzetno značajan segment u ukupnim prihodima CETI. U izvještajnoj godini 11,99% ukupnih prihoda činili su ovi prihodi što nas dodatno ohrabruje, ali i obavezuje jer u budućnosti prihodi po ovom osnovu treba da budu još značajniji. Planirani prihodi u 2025. godini na ovoj stavci su projektovani na 300.000 eura, a realizovano je 376.497 eura, ili 25,50% više, a 51,78% više u odnosu na realizaciju iz 2024. godine.


9.2. Ukupni rashodi

U 2025. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 2.916.753 eura, i veći su za 4,43% od planiranih:

- Materijalni troškovi u 2025. godini su za 0,71% manji od planiranih.
 - Troškovi osnovnog materijala u 2025. godini manji su za 16,01% od planiranih.
 - Troškovi održavanja opreme su veći za 22,71% od planiranih iz razloga neophodnog održavanja instrumentalne opreme i kvarova izazvanih većim opterećenjem instrumenata, ali i zbog nabavke novih uređaja, koji podrazumijevaju dodatne troškove instalacija i puštanja u rad.
 - Troškovi uvođenja sistema kvaliteta, akreditacije i ostalih ovlašćenja su veći za 16,29% od planiranih iz razloga što je CETI u 2025. godini imao akreditacione provjere, na kojima su postignuti izuzetni rezultati. Da bi se ovakvi rezultati mogli ostvariti, ulaganja u PT testove (proficiency testove) i ostale aktivnosti vezane za akreditaciju iziskivali su veća finansijska izdvajanja. PT šeme, uvođenje novih metoda ispitivanja, reorganizacija postojećih, samo po sebi govori koliko je ozbiljno ulaganje CETI u održavanje i unapređenje sistema kvaliteta.
- U posmatranom periodu, ostali troškovi bilježe pad od 5,00% u odnosu na planirane.
- Troškovi amortizacije su za 11,05% veći od planiranih usljed /zbog nabavke nove visokosofisticirane opreme iz djelatnosti CETI.
- Ukupne bruto zarade sa porezima i doprinosima za 2025. godinu su na nivou planiranih i čine 50,32% ukupnih troškova CETI u 2025. godini.
- Troškovi Agencije za zapošljavanje su veći za 42,95% u odnosu na planirane usljed neplaniranog angažovanja osoblja zbog potreba procesa rada, kao i odusustva određenog broja zaposlenih zbog bolovanja, , koje nije moglo biti nadomiješteno iz redova stalno zaposlenih u CETI.
- Troškovi međunarodnih i nacionalnih projekata su za 18,56% veći od planiranih, što je odličan rezultat, s obzirom da su prihodi po istom osnovu veći od planiranih za čak 25,50%.

Tabela 9 – Struktura ukupnih rashoda u CETI u 2025. godini

Oblast	iznosu u €	% učešća
Materijalni troškovi	687.821	23,58%
Ostali troškovi	215.655	7,39%
Troškovi amortizacije	249.866	8,57%
Bruto zarade sa porezima i doprinosima	1.467.725	50,32%
Zimnica	59.185	2,03%
Otpis potraživanja	23.445	0,80%
Poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih	14.471	0,50%
Troškovi agencije za zapošljavanje	40.026	1,37%
Troškovi međunarodnih i nacionalnih projekta i sl.	158.560	5,44%
Ukupno	2.916.753	100%



Slika 8. Struktura ukupnih rashoda CETI u 2025. godini

9.3. Finansijski rezultat

Kao što je predviđeno Programom restrukturiranja i optimizacije poslovanja CETI, koji je Vlada usvojila jula 2012. godine, kao i Finansijskim planom za 2025. godinu, D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ – Podgorica je ostvario pozitivan finansijski rezultat. Pozitivan rezultat je za 265, 90% veći od planiranog za 2025. godinu i iznosi 223.939 eura prije oporezivanja, odnosno 195.511,58 eura nakon oporezivanja.

Pozitivan finansijski rezultat prvenstveno je posljedica velikog zalaganja menadžmenta i zaposlenih CETI, koji su, uprkos izuzetno teškim uslovima, uspjeli da pronađu načine da zadrže trend rasta prihoda, istovremeno smanjujući troškove bez ugrožavanja kvaliteta rada. Svi kapaciteti CETI stavljeni su u funkciju ostvarenja ovih ciljeva.

Menadžment svakodnevno analizira situaciju i na dnevnom nivou se prati realizaciju planiranih aktivnosti, pa u skladu sa tim i preduzimaju potrebne aktivnosti. U ovom trenutku, CETI nema neplaćenih dugovanja prema državi, niti dospjelih dugovanja prema dobavljačima. Tekuća likvidnost je obezbijeđena i očekuje se da će ostati stabilna u narednom periodu. Program rada, uprkos svim izazovima, realizovan je uspješno i u skladu sa planom. Kvalitetno i blagovremeno su realizovani ugovoreni monitoring poslovi iz oblasti životne sredine i bezbjednosti hrane, koji se sprovode za potrebe Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Veterinarske i Fitosanitarne uprave. Svi poslovi, analize, po zahtjevu Zdravstveno-sanitarne inspekcije, Veterinarske inspekcije, drugih državnih organa i institucija realizovani su na kvalitetan i efikasan način. Uspješno su realizovani i svi zahtjevi za uslugama od strane privrede i građana.

DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ – Podgorica poslovnu 2025. godinu završio je pozitivnim rezultatom i ostvario dobit u ukupnom iznosu od **195.511,58 eura poslije oporezivanja**. U poslovnoj 2025. godini, Društvo je nastavilo kontinuitet pozitivnog poslovanja. Društvo je, shodno članu 32 stav 4 Statuta, u obavezi da dobit raspoređuje na investicije u osnovna sredstva.

Ostvarena dobit za 2025. godinu.(iz BU).....	223.938,55
a) Porez na dobit 9%.	9.000,00 (do 100.000,00€)
(100.000,00*9%)	
b) Porez na dobit 12%.....	27.773,23 (preko 100.000,01€ do
1.500.000,00)	
(331.443,61-100.000,00=231.443,61*12%)	
(iz Prijave poreza na dobit)	
UKUPAN POREZ (a+b)	36.773,23
(9.000,00+27.773,23)	
Odloženi poreski prihod perioda (MRS12)	8.346,26
<u>Za raspodjelu.....</u>	<u>195.511,58</u>

9.4. Investiciona ulaganja

CETI je u 2025. godini iz **sopstvenih sredstava** izdvojio **73.414,54 eura** u neto iznosu (iznos bez carine i PDV) za investicije, koje se odnose na:

- Za laboratorijsku opremu za obavljanje djelatnosti – 53.413,50 eura
- Za ostalu opremu 1.104,14 eura,
- Nabavka opreme u okviru projekta Imermaid u iznosu od 4.016,00 eura
- Za opremu za klimatizaciju je izdvojeno 1.270,00 eura,
- Za računarsku opremu 13.400,90 eura,
- Za poslovnu i drugu administrativnu opremu 210,00 eura.

Tabela 10 – Investiciona ulaganja u 2025. godini

	Planirano	Ostvareno
Investicije (sopstvena sredstva)	200.000	69.399
Oprema dobijena iz međunarodnih projekata	20.000	4.016
Ukupno:	220.000	73.415

10. Realizacija Odluke Vlade o raspodjeli dobiti Društva za 2024. godinu

Na osnovu člana 8 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju D.O.O. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica, Vlada Crne Gore (kao osnivač jednočlanog društva) je na sjednici održanoj 12. juna 2025. godine, razmotrila Predlog odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2024. godinu. Na pomenutoj sjednici, Vlada je donijela Zaključak (11-011/25-1781/3) – Odluku o raspodjeli dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću "Centra za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica za 2024. godinu. Po toj Odluci, dobit Društva koja je iznosila 180.069,19 eura, kao i dio neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda u iznosu od 18.263,43 eura raspoređuje se za investicije Društva, i to za:

1. Nabavka visokosofisticiranog tečnog hromatografa UHPLC-PDA-FLD-RID u iznosu od 85.000 eura bez uračunatog PDV;
2. Nabavka masenog spektrometra sa indukovano-spregnutom plazmom ICP-MS u iznosu od 120.000 eura bez uračunatog PDV i
3. Nabavka opreme za uzorkovanje vode, zemljišta, sedimenta i otpad u iznosu od 14.000 eura bez uračunatog PDV.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom CETI, sva nabavljena oprema je morala biti procijenjena od strane ovlašćenog procjenjivača, kako bi se sproveo postupak povećanja osnovnog kapitala Društva.

U toku 2025. godine realizovana je nabavka masenog spektrometra sa indukovanom – spregnutom plazmom ICP – MS u iznosu od 107,900 eura (procijenjena vrijednost po Odluci je bila 120.000 eura). Takođe, realizovana je i nabavka opreme za uzorkovanje vode, zemljišta, sedimenta i otpada. Međutim, još uvijek je u toku realizacija nabavke visokosofisticiranog tečnog hromatografa UHPLC-PDA-FLD-RID procijenjenog iznosa od 85.000 eura. Postupak je pokrenut krajem 2025. godine. Razlog kašnjenja je otežan pristup podacima nove elektronske baze podataka Poreske uprave, sa koje učesnici u postupku javnih nabavki crpe određene potvrde i podatke.

Tenderski postupak u vezi realizacije nabavke masenog spektrometra sa indukovanom spregnutom plazmom ICP-MS u iznosu od 120.000 eura bez uračunatog PDV započet je sredinom godine. Nakon sprovođenja zakonskih procedura i rokova, ugovor o nabavci sa prvorangiranim ponuđačem je potpisan 25.09.2025. godine. U skladu sa Ugovorom, isporuka urađaja je izvršena početkom januara mjeseca 2026. godine, što znači da će realizacija ove investicije (u skladu sa Odlukom Vlade o raspodjeli dobiti) biti evidentirana u finansijskim izvještajima i izvještajima o radu za 2026. godinu.

Analizu iskorišćenih i neiskorišćenih sredstava iz neraspoređene dobiti CETI za 2024. i 2025. godinu će izvršiti ovlašćeni procijenitelj.

Zaključak

Karakteristike i trendovi u poslovanju iz prethodnih nekoliko godina nastavljani su i u 2025. godini, kada je ostvaren rast prihoda u odnosu na 2024. godinu, kao i rast dobiti nakon oporezivanja. Najveći izazov za poslovanje predstavlja nelojalna konkurencija i nepredvidivost tržišta. Ipak, polazimo od stanovišta da se kvalitet i znanje moraju isplatiti. O radu privrednog društva CETI najbolje govore pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, profitabilnost, rast prihoda, snaga privrednog društva, ulaganja u proizvodne kapacitete, sistem kvaliteta, odnos prema životnoj sredini, te odnos prema zaposlenima i učešće u radu društvene zajednice.

Poslovna i tržišna neizvjesnost nas ne obeshrabruju. Naprotiv. Konstantno ulaganje u ljudske resurse, nove metode ispitivanja, savremenu opremu, mora dati dugoročno pozitivne rezultate.

Svojom Politikom kvaliteta, CETI u kontinuitetu iskazuje svoju dosljednu opredijeljenost za kvalitet na svim nivoima rada i djelovanja, a sve sa ciljem postizanja povjerenja krajnjeg korisnika u stručnost, nepristranost i dosljednost u sprovođenju ispitivanja. Osiguranje kvaliteta izlaznih rezultata ispitivanja izgrađuje se i održava dosljednim pridržavanjem zakona, podzakonskih akata, propisanih pravila sistema upravljanja kvalitetom i transparentnom saradnjom u ispunjavanju potreba krajnjih korisnika.

Osnovni zadatak svih zaposlenih, a to je održavanje akreditacije prema MEST ISO/IEC 17025:2011 standardu, kao i planiranje proširenja postojećeg obima akreditacije sa metodama ispitivanja, uspješno je sproveden u posmatranom periodu, kao i uvijek do sada.

Od 2013. Godine, CETI u kontinuitetu ostvaruje rast prihoda i pozitivan finansijski rezultat. Pozitivan trend se očekuje i u 2026. godini, jer će CETI nastaviti sa optimizacijom poslovanja i uložiti maksimalne napore na iznalaženju dodatnih izvora finansiranja kroz međunarodne i nacionalne projekte.

Prepoznavanje CETI kao kompetentne institucije u nacionalnim okvirima i šire rezultiralo je povećanim obimom posla (veći broj ugovora, projekata itd.), a samim tim i značajnim povećanjem prihoda.

CETI Vrijom koju slijedi svih ovih godina, CETI uspijeva da potvrdi svoju samoodrživost uz kontinuirano ulaganje u edukaciju kadra, nabavku najsavremenije opreme i usvajanje najsavremenijih analitičkih metoda. U prilog tome govori i činjenica da gotovo nijedan ozbiljniji infrastrukturni projekat, projekti u oblasti zaštite životne i radne sredine, bezbjednosti hrane i sl. ne može proći bez aktivne uloge CETI. Potvrda ovoj tvrdnji su i brojna priznanja koja je CETI dobio u prethodnom periodu kako sa relevantnih međunarodnih adresa tako i u Crnoj Gori.

**Izvršni direktor
Dr Nikola Svrkota, dipl. fiz.**

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA ZA PERIOD 01.01.2025-31.12.2025. godine

R.B.	ELEMENTI	Planirano	Ostvareno	%	% učešća u	Ostvareno
P		za 2025. god.	01.01-31.12.'25	ostvarenja plana	uk. prihodima	01.01.- 31.12.'24
I	PRIHODI					
P1	Životna sredina	1.380.000	1.422.825	103,10%	45,30%	1.589.941
P1.1	Državni programi monitoringa	305.000	171.118	56,10%	5,45%	312.450
P1.1.1	Program radioaktivnosti	35.000	14.583	41,67%	0,46%	35.000
P1.1.2	Program kontrole kval. vazduha u C.G.	130.000	134.045	103,11%	4,27%	133.460
P1.1.3	Prog. ispit. sadrž. opasnih i štetnih mat. u zemljištu	10.000	14.990	149,90%	0,48%	7.990
P1.1.4	Program ispitivanja buke	10.000	7.500	75,00%	0,24%	12.300
P1.1.5	Stanje ekosistema priobalnog mora	120.000				123.700
P1.2	Upravljanje i održavanje privremenog skladišta RAO	80.000	80.000	100,00%	2,55%	50.000
P1.3	Poslovi kontrole kvaliteta životne sredine- privredni i dr. subjekti	995.000	1.171.707	117,76%	37,31%	1.227.491
P2	Bezbjednost hrane i predmeta opšte upotrebe	1.060.220	1.184.437	111,72%	37,71%	1.100.759
P2.1	Državni programi	180.220	206.884	114,80%	6,59%	155.694
P2.1.1	Program monitoringa rezidua u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje	100.000	101.028	101,03%	3,22%	72.939
P2.1.2	Program monitoringa rezidua sredstava za zaštitu bilja (pesticida) u hrani biljnog i životinjskog porijekla	12.400	22.838	184,18%	0,73%	15.498
P2.1.3	Program monitoringa rezidua nitrata u lisnatom povrću	400				405
P2.1.4	Program monitoringa bezbjednosti školjki i kvalitet morske vode	33.000	41.322		1,32%	41.322
P2.1.5	Program monitoringa nepoželjnih supstanci u hrani za životinje	6.200	4.499		0,14%	3.886
P2.1.6	Program monitoringa kontaminenata u hrani	10.000	20.816		0,66%	1.105
P2.1.7	Program monitoringa predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom	1.200				
P2.1.8	Program monitoringa korišćenja zdravstvenih tvrdnji u dodacima ishrani (suplementima) i biljnim čajevima					
P2.1.9	Program monitoringa kvaliteta maslina i maslinovog ulja na području Bara i Ulcinja	820				
P2.1.10	Program monitoringa prirodne mineralne i izvorske vode					
P2.1.11	Program monitoringa zemljišta za proizvodnju hrane biljnog porijekla		1.650		0,05%	1.650
P2.1.12	Program monitoringa kvaliteta pčelinjeg meda i voska	1.300				

P2.1.1 3	Program monitoringa načina priznanja informacija potrošačima u hrani	9.100	8.971	98,58%	0,29%	14.019
P2.1.1 4	Monitoring hrane nezivotinjskog porijekla	5.800				
P2.1.1 5	Program monitoringa prisustva/nivoa akrilamida		4.160		0,13%	2.970
P2.1.1 6	Program monitoringa trans-masnih kiselina		1.600		0,05%	1.900
P2.2	Bezbjednost hrane i predmeta opšte upotrebe (priv. i dr. subjekti i službene kontrole)	880.000	977.553	111,09%	31,13%	945065
P3	Dozimetrijska kontrola	92.000	119.764	130,18%	3,81%	107.692
P3.1	Lični monitoring zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja	70.000	87.659	125,23%	2,79%	81.331
P3.2	Kontrola rendgen aparata i radne sredine	22.000	32.105	145,93%	1,02%	26.361
P4	Radna sredina	15.000	14.128	94,18%	0,45%	18.308
P5	Toksikologija	15.000	3.050	20,33%	0,10%	1.150
P6	Medjunarodni, nacionalni projekti, donacije i sl.	300.000	376.497	125,50%	11,99%	248.052
P7	Ostali prihodi	15.000	19.992	133,28%	0,64%	37.899
	UKUPAN PRIHOD (P1-P7)	2.877.220	3.140.692	109,16%		3.103.801
II	RASHODI	Planirano	Ostvareno	% ostvarenja	% učešća u	Ostvareno
R		za 2025. god.	01.01.-31.12.25.	% plana	uk. Trokovima	01.01.- 31.12.'24
1	Materijalni troškovi	733.000	727.821	99,29%	24,95%	780.959
R1.1.	Troškovi osnovnog materijala i hemikalija	220.000	184.779	83,99%	6,34%	270.919
R1.2.	Troškovi održavanja higijene u radnim prostorijama	9.000	6.577	73,07%	0,23%	7.320
R1.3.	Troškovi potrošnog materijala	30.000	47.659	158,86%	1,63%	26.130
R1.4.	Troškovi kancelarijskog materijala	15.000	10.471	69,81%	0,36%	13.519
R1.5.	Troškovi električne energije	34.000	35.471	104,33%	1,22%	31.839
R1.6.	Troškovi goriva	20.000	18.671	93,36%	0,64%	16.408
R1.7.	Troškovi održavanja opreme	140.000	171.799	122,71%	5,89%	174.343
R1.8.	Troškovi održavanja građevinskih objekata	5.000	364	7,27%	0,01%	1.808
R1.9.	Troškovi zaštite na radu	22.000	18.773	85,33%	0,64%	18.525
R1.10	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice +putni troškovi)	37.000	40.655	109,88%	1,39%	27.950
R1.11	Troškovi telefona, interneta i GPRS prenosa podataka	11.000	8.187	74,42%	0,28%	7.591
R1.12	PTT troškovi	8.000	7.340	91,75%	0,25%	8.690
R1.13	Troškovi uvođenja sistema kvaliteta, akreditacije i ostalih ovlaštenja	55.000	63.961	116,29%	2,19%	71.853

R1.14	Troškovi proizvodnih usluga	10.000	11.730	117,30%	0,40%	10.009
R1.15	Troškovi izrade i održavanja softvera	15.000	11.148	74,32%	0,38%	7.698
R1.16	Troškovi zaštite i obezbjeđenja objekta	3.000	1.607	53,55%	0,06%	1.354
R1.17	Troškovi aut. honorara sa intelekt. uslugama i porez. doprinosima	37.000	51.084	138,06%	1,75%	37.038
R1.18	Troškovi realizacije projekata - angažovanje podugovarača - pravna lica	30.000	32.508	108,36%	1,11%	36.459
R1.19	Troškovi realizacije projekata - angažovanje podugovarača - fizička lica	10.000		0,00%	0,00%	2.270
R1.20	Troškovi sanacije i adaptacije	5.000		0,00%	0,00%	
R1.21	Troškovi transportnih usluga	15.000	4.787	31,91%	0,16%	8.034
R1.22	Troškovi prihvata, skladištenja i izvoza hemijskog otpada	2.000	251	12,55%	0,01%	1.202
R2	Ostali troškovi	227.000	215.655	95,00%	7,39%	208.767
R2.1.	Troškovi stručne literature	2.500	2.466	98,64%	0,08%	2.294
R2.2.	Troškovi vode i komunalnih usluga	7.000	5.519	78,84%	0,19%	5.488
R2.3.	Troškovi reklame i propagande	3.500		0,00%	0,00%	197
R2.4.	Troškovi struč. ospos. i obuka kadra	8.000	7.274	90,92%	0,25%	3.138
R2.5.	Troškovi reprezentacije (uključeni dobav. za potrebe sopstvenog bifea)	9.000	10.451	116,12%	0,36%	7.366
R2.6.	Troškovi osiguranja zaposlenih	10.000	12.259	122,59%	0,42%	10.097
R2.7.	Troškovi osiguranja osnovnih sredstava	1.500	1.536	102,39%	0,05%	824
R2.8.	Troškovi registracije motornih vozila i kasko osiguranja	5.000	4.729	94,58%	0,16%	5.135
R2.9.	Troškovi zakupa poslovnih prostora	10.000	1.983	19,83%	0,07%	14.184
R2.10	Troškovi poreza, carina, špedicija, uskladištenja	27.000	21.013	77,83%	0,72%	30.209
R2.11	Troškovi platnog prometa	11.000	12.562	114,20%	0,43%	11.263
R2.12	Kamate na finansijske kredite, lizing i negativne kursne razlike	8.000	16.226	202,82%	0,56%	4.663
R2.13	Troškovi revizorskih i konsultantskih usluga	5.000		0,00%	0,00%	2.270
R2.14	Sudski troškovi, troškovi vjestacenja i izvršne sudske odluke	2.000	1.499	74,97%	0,05%	199
R2.15	Troškovi advokatskih usluga	2.500	125	5,00%	0,00%	675
R2.16	Troškovi sudskih, administr. i dr. taksi	3.000	448	14,95%	0,02%	507
R2.17	Troškovi prevoza	61.000	54.487	89,32%	1,87%	57.842
R2.18	Davanja Sindikatu CETI	20.000	19.210	96,05%	0,66%	19.670
R2.19	Troškovi solidarne pomoći	15.000	19.837	132,25%	0,68%	15.516
R2.20	Rashodi osnovnih sredstava	5.000	5.052	101,03%	0,17%	6.802
R2.21	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	5.000	15.444	308,88%	0,53%	4.594
R2.22	Ostali troškovi – CETI-a	6.000	3.534	58,90%	0,12%	5.834
R3	Troškovi amortizacije	225.000	249.866	111,05%	8,57%	234.413
R4	Bruto zarade sa porezima i doprinosima	1.460.000	1.467.725	100,53%	50,32%	1.457.780
R3.1	Zarade sa porezima i doprinosima i fiksnim dijelom	1.400.000	1.396.356	99,74%	47,87%	1.422.053
R3.2	Naknada Upravnom odboru u ukupnom bruto iznosu	40.000	41.412	103,53%	1,42%	35.727
R3.3	Isplata otpremnina na dobrovoljnoj osnovi	20.000	6.015	30,08%	0,21%	
R3.4	Otpremnina izvršnog direktora - sporazumni raskid		23.942		0,82%	

R5	Zimnica		59.185		2,03%	62.403
R6	Otpis potraživanja	20.000	23.445		0,80%	19.688
R7	Poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih		14.471		0,50%	
R8	Troškovi agencije za zapošljavanje	28.000	40.026	142,95%	1,37%	28.054
R9	Troškovi međunarodnih i nacionalnih projekata i sl.	100.000	118.560	118,56%	4,06%	82.434
	UKUPNI RASHODI (R1 - R9)	2.793.000	2.916.753	104,43%		2.874.498
		84.220	223.939			229.303

INVESTICIONA ULAGANJA U 2025. GODINI

		Planirano	Ostvareno
Inv 1	Investicije (sopstvena sredstva)	200.000	69.399
Inv 2	Oprema dobijena iz međunarodnih projekata	20.000	4.016
	Ukupno:	220.000	73.415

Izvršni direktor
dr Nikola Svrkota, dipl. fiz.

NAPOMENE

UZ FINANSIJSKE ISKAZE

U skladu sa odredbama člana 27 stav 4 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Službeni list Crne Gore", br. 139/22) donose se

POJEDNOSTAVLJENE NAPOMENE ZA MIKRO I MALA PRAVNA LICA ZA 2025. GODINU ZA PRAVNO LICE CETI

I OPŠTE INFORMACIJE O PRAVNOM LICU

Naziv pravnog lica: Centar za ekotoksikološka ispitivanja

Pravna forma pravnog lica: D.O.O.

Sjedište pravnog lica : Bulevar Šarla de Gola broj 2 Podgorica

Opis prirode poslovanja i glavnih aktivnosti:

7120 - Tehnička ispitivanja i analize

Naziv matičnog pravnog lica i krajnjeg vlasnika matičnog pravnog lica: Vlada Crna Gore

Podatak o prosječnom broju zaposlenih u toku izvještajnog perioda, na bazi stanja krajem svakog mjeseca: 84

II INFORMACIJE O USAGLAŠENOSTI FINANSIJSKIH ISKAZA SA NACIONALNIM PROPISIMA I MSFI

Finansijski iskazi za poslovnu 2025. godinu sastavljeni su shodno odredbama člana 25 stav 2 Zakona o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 084/25 od 31.07.2025) kojim je propisano da *"Pravno lice dužno je tokom poslovne godine, a najkasnije krajem poslovne godine, popisati imovinu i obaveze, sa popisanim stvarim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje i zaključiti poslovne knjige na dan 31, decembar poslovne godine"*.

Odredbama člana 26 stav 2 Zakona o računovodstvu : „ *Mikro, mala i srednja pravna lica koja nijesu subjekti od javnog interesa dužna su da sastavljaju finansijske iskaze u skladu sa MSFI za mala i srednja pravna lica, koja je objavio IASB i utvrdilo i objavilo Ministarstvo, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova i koje je odgovarajućeg organa IFAC dobilo pravo na prevod i objavljivanje*”.

Društvo primjenjuje sledeća podzakonska akta koja čine sastavni dio okvira za finansijsko izveštavanje:

- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Službeni list Crne Gore", br. 011/20 od 06.03.2020, 139/21 od 29.12.2021, 013/22 od 04.02.2022, 139/22 od 16.12.2022),
- Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni list Crne Gore", br. 011/20 od 06.03.2020) i
- Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica ("Službeni list Crne Gore", br. 126/22 od 18.11.2022).
-

Finansijski izveštaji su u svim svojim djelovima usklađeni sa svim relevantnim odredbama Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i relevantnim zahtjevima zakonske i podzakonske regulative.

Pri sastavljanju i prikazivanju finansijskih izveštaja korišćeni su Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja usklađeni sa Obavještenjem Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (broj 93-22 od 12.07.2022.godine).

Zvanična valuta u Crnoj Gori u kojoj su iskazane pozicije finansijskih iskaza je Euro (EUR).

Finansijske iskaze koji su sastavljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja čine:

- 1. Iskaz o finansijskoj poziciji /bilans stanja/;**
- 2. Iskaz o ukupnom rezultatu /bilans uspjeha/;**
- 3. Iskaz o tokovima gotovine;**
- 4. Iskaz o promjenama na kapitalu;**
- 5. Računovod. politike i Napomene uz finansijske izveštaje.**

U skladu sa odredbama člana 7 Zakona o računovodstvu, o razvrstavanju pravnih lica, „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ d.o.o. Podgorica – u daljem tekstu CETI d.o.o. je razvrstan u ”**malo pravno lice**”, jer je na dan 31.12.2025. godine ispunjavao dva od tri kriterijuma prema kojima se vrši razvrstavanje:

- Prema kriterijumu da je ukupan prihod na godišnjem nivou manji od 10.000.000 €;
- Prema kriterijumu da je ukupna aktiva manja od 5.000.000 €.

Prema odredbama člana 11 Zakona o računovodstvu , malo pravno lice je u obavezi da sastavlja i dostavlja sljedeće iskaze:

- 1. Iskaz o finansijskoj poziciji /bilans stanja/;**
- 2. Iskaz o ukupnom rezultatu /bilans uspjeha/;**

3. Statistički anex

4. Pojednostavljene napomene uz finasijske iskaze

U nastavku dajemo Napomene uz propisane finansijske iskaze.

III INFORMACIJA O KOREKCIJI POČETNOG STANJA PO OSNOVU GREŠKE I PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Privredno društvo **CETI iz Podgorice u svojim finansijskim iskazima za poslovnu 2025. godinu** nije imalo korekcija početnog stanja usled promjene računovodstvenih politika.

IV INFORMACIJA O PRIMJENJENIM OSNOVAMA ZA VREDNOVANJE POZICIJA U PRIPREMI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

Osnove za vrednovanje pozicija finansijskog izvještaja obuhvataju osnove za vrednovanje ekonomskih pozicija koje čine Bilans stanja i Bilans uspjeha kao finansijske iskaze.

Odmeravanje je proces utvrđivanja monetarnih iznosa po kojima se elementi finansijskih izveštaja priznaju i knjiže u bilansu stanja i bilansu uspeha. To uključuje odabir konkretne osnove odmeravanja. Osnov odmeravanja koji je naše privredno društvo koristilo za 2023. godinu u pripremi svojih finansijskih izveštaja je istorijski trošak.

(a) **Istorijski trošak.** Imovina se evidentira u visine iznosa gotovine ili gotovinskih ekvivalenata koji je plaćen ili fer vrednosti nadoknade date za njihovo sticanje u momentu njihovog sticanja. Obaveze se evidentiraju po iznosu primljene nadoknade u zamenu za obavezu, ili u nekim okolnostima (na primer, porez na dobitak), u iznosu gotovine ili gotovinskog ekvivalenta za koji se očekuje da će biti plaćeni za izmirenje obaveze u toku redovnog poslovanja.

Društvo je usvojilo finansijski koncept kapitala u sačinjavanju svojih finansijskih izveštaja. U skladu sa finansijskim konceptom kapitala, kao što je investiran novac ili investirana kupovna moć, kapital je sinonim sa neto imovinom ili kapitalom entiteta. Održanje finansijskog kapitala. U skladu sa ovim konceptom, dobitak je jedino zarađen ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda prevazilazi finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon izuzeća svake raspodele prema ili uplata od strane vlasnika u toku perioda.

Priznavanje imovine

Imovina se priznaje u bilansu stanja kada je priliv budućih ekonomskih koristi u entitet vjerovatan, i kada imovina ima cenu koštanja ili vrednost koja se može pouzdano odmeriti.

Imovina se ne priznaje u bilansu stanja kada je nastao rashod za koji se smatra malo vjerovatnim da će rezultirati prilikom ekonomskih koristi u entitet nakon tekućeg obračunskog perioda. Umesto toga, takva transakcija rezultira u priznavanju rashoda u bilansu uspjeha. Takav tretman ne implicira da namjera rukovodstva u pravljenju rashoda nije bila da se generišu buduće ekonomske koristi za entitet, niti da je rukovodstvo bilo obmanuto. Jedina implikacija jeste da je stepen neizvesnosti da će ekonomske koristi priticati u entitet posle tekućeg obračunskog perioda nedovoljan da opravda priznavanje imovine.

Priznavanje obaveza

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti posledica izmirenja sadašnje obaveze i kada se iznos po kome će se izmirenje izvršiti može pouzdano odmeriti. U praksi, obaveze po ugovorima koje su jednako proporcionalno neizvršene (na primer, obaveze za naručene zalihe koje još uvek nisu primljene) generalno se ne priznaju kao obaveze u finansijskim izveštajima. Međutim, takve obaveze mogu ispuniti definiciju obaveze i, pod uslovom da su kriterijumi priznavanja ispunjeni u datim okolnostima, mogu se kvalifikovati za priznavanje. U takvim okolnostima, priznavanje obaveze zahtijeva i priznavanje sa njom povezane imovine ili rashoda.

Priznavanje prihoda

Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada nastane povećanje budućih ekonomskih koristi, povezano sa povećanjem imovine ili smanjenjem obaveza, i koje može pouzdano da se odmjeri. To faktički znači da se priznavanje prihoda odvija podudarno sa priznavanjem povećanja imovine ili smanjenja obaveza (na primer, neto povećanje imovine koje proističe iz prodaje robe ili usluga, ili smanjenje obaveza koje proističe iz otpusta duga).

Procedure koje se uobičajeno usvajaju u praksi za priznavanje prihoda, na primer zahtjev da prihod treba da je zarađen, predstavljaju primenu kriterijuma priznavanja iz ovog Konceptualnog okvira. Takve procedure su generalno usmjerene na ograničenje priznavanja prihoda za one stavke koje se mogu pouzdano odmjeriti i koje imaju dovoljan stepen izvjesnosti.

Priznavanje rashoda

Rashodi se priznaje u bilansu uspjeha kada nastane smanjenje budućih ekonomskih koristi, povezano sa smanjenjem imovine ili povećanjem obaveza, i koje može pouzdano da se

odmjeri. To faktički znači da se priznavanje rashoda odvija podudarno sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja imovine.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i realizacije pojedinačnih stavki prihoda. Taj proces, koji se uobičajeno naziva uparivanjem rashoda sa prihodima, sastoji se od istovremenog ili kombinovanog priznavanja prihoda i rashoda koji rezultiraju direktno odnosno zajednički iz iste transakcije ili drugog događaja; na primer, različite komponente rashoda koje čine troškove prodane robe se priznaju istovremeno za prihodima po osnovu prodaje robe. Međutim, primjena koncepta uparivanja u skladu sa ovim Konceptualnim okvirom ne dozvoljava priznavanje stavki u bilansu stanja koje ne ispunjavaju definiciju imovine ili obaveza.

Kada se očekuje nastanak ekonomskih koristi tokom nekoliko obračunskih perioda i kada je moguće uspostaviti vezu sa prihodima samo u opštem ili indirektnom smislu, onda se rashodi priznaju u bilansu uspjeha na osnovu sistematičnih i racionalnih procedura alokacije. To je često neophodno u priznavanju rashoda povezanih sa korišćenjem imovine kao što su nekretnine, postrojenja, oprema, gudvil, patent i robne marke; u takvim slučajevima rashod se naziva amortizacijom. Takve procedure alokacije imaju za cilj priznavanje rashoda u obračunskim periodima u kojima se ekonomske koristi povezane sa takvim stavkama troše ili prestaju da postoje.

Rashod se priznaje u bilansu uspjeha odmah kada rashod ne proizvodi bilo kakve buduće ekonomske koristi ili kada, u meri u kojoj je to slučaj, buduće ekonomske koristi se ne kvalifikuju, odnosno prestanu da se kvalifikuju za priznavanje u bilansu stanja kao imovina.

Rashod se takođe priznaje u bilansu uspjeha u onim slučajevima kada obaveza nastane bez priznavanja imovine, kao u slučaju nastanka obaveze u vezi sa garancijom za proizvode.

V INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA, KOJE SU ODOBRALE I PRIMJENJENE NA ZNAČAJNE POSLOVNE PROMJENE I DOGAĐAJE

Izdvojeno iz Računovodstvenih politika :

Nekretnine, postrojenja i oprema

Član 22.

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalne stavke koje se drže za upotrebu u poslovne svrhe od kojih se očekuju buduće ekonomske koristi u periodu dužem od jednog obračunskog perioda.

Njihovo priznanje se vrši kada se ispune sledeći uslovi:

1. postoji izvjesnost priliva budućih ekonomskih koristi povezanih sa datim sredstvom u periodu dužem od godinu dana i

2. nabavna vrijednost/ cijena koštanja datog sredstva se može pouzdano odmjeriti.

Alat se evidentira na računu –Ostale nekretnine, postrojenja i oprema, procijenjeni korisni vijek trajanja mu je pet godina, a amortizuje se uz primjenu linearnog metoda.

Vrednovanje prilikom početnog priznavanja

Kada su nekretnine, postrojenja i oprema pribavljeni:

- kupovinom, početno priznanje se radi u visini nabavne cijene; fakturna cijena, umanjena za popuste i rabate, uvećana za zavisne troškove nabavke,
- sopstvenom proizvodnjom, početno priznanje se radi u visini cijene koštanja, a kada je cijena koštanja veća od neto prodajne cijene, priznavanje se radi po neto prodajnoj cijeni,
- razmjenom, početno priznanje se radi u visini fer vrijednosti primljenog sredstva, a ako se ona ne može utvrditi, vrednovanje se vrši u visini fer vrijednosti datog sredstva u razmjenju, ako se i ona ne može utvrditi, vrednovanje se vrši u visini knjigovodstvene vrijednosti sredstva datog u razmjenju,
- razmjenom putem finansijskog lizinga, početno priznanje se radi kao sredstva i obaveze u iznosu koji je na početku lizinga jednak fer vrijednosti ili sadašnjoj vrijednosti minimalnih rata plaćanja ukoliko je ova vrijednost niža.

Naknadna ulaganja

Naknadna ulaganja koja imaju za posledicu poboljšanje kvaliteta sredstava po osnovu koga se očekuje priliv budućih ekonomskih koristi /veći obim proizvodnje, veći kapacitet sredstava, produžetak korisnog vijeka trajanja sredstva, povećanje produktivnosti, smanjenje troškova proizvodnje/ uvećavaju nabavnu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme.

Ulaganja koja imaju karakter tekućeg održavanja nekretnina, postrojenja i opreme predstavljaju rashod perioda u kom su nastala.

Rezervni djelovi nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju opšte uslove priznavanja, a koji se mijenjaju u periodu dužem od tri godine uvećavaju nabavnu vrijednost sredstva, uz obavezu isknjižavanja sadašnje vrijednosti zamijenjenog dijela.

Ulaganja u detaljnu kontrolu postrojenja u proizvodnom pogonu koja se vrši na svake tri godine, uvećavaju nabavnu vrijednost proizvodnog pogona, uz obavezu isknjižavanja sadašnje vrijednosti iznosa koji se odnosi na prethodnu kontrolu.

Vrednovanje nakon početnog priznavanja

Član 23.

Nakon početnog priznavanja stavke nekretnina se vrednuju po metodu revalorizacije. Procjena vrijednosti nekretnina vrši se uvijek kada se dogodi odstupanje fer vrijednosti u odnosu na sadašnju knjigovodstvenu vrijednost u materijalno značajnom iznosu, a ukoliko takvih odstupanja nema procjena se vrši u periodu od tri godine.

Vrednovanje nakon početnog priznavanja za postrojenja vrši se po metodu nabavne vrijednosti, odnosno postrojenja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu obračunatu amortizaciju i eventualne gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti.

Oprema se nakon početnog priznavanja vrednuje po metodu revalorizacije. Procjena vrijednosti opreme vrši se uvijek kada dođe do odstupanja fer vrijednosti u odnosu na sadašnju knjigovodstvenu vrijednost u materijalno značajnom iznosu, a ukoliko takvih odstupanja nema procjena se vrši u periodu od četiri godine.

Revalorizaciona rezerva nastala po osnovu revalorizacije neke stavke nekretnina, postrojenja i opreme prenosi se u neraspoređenu dobit u momentu otuđenja te stavke, a najkasnije na datum sastavljanja finansijskih izvještaja za period u kome je stavka otuđena.

Umanjenje vrijednosti i amortizacija

Član 24.

Ako na datum bilansa stanja postoje pokazatelji da je došlo do umanjenja vrijednosti neke stavke nekretnina, postrojenja i opreme, vrši se procjena njene nadoknadive vrijednosti. Kada je nadoknadiva vrijednost stavke manja od njene knjigovodstvene vrijednosti, evidentira se gubitak od umanjenja vrijednosti, najprije smanjenjem revalorizacionih rezervi/ako su formirane za tu stavku/, zatim na teret rashoda perioda /ako nijesu formirane rezerve, odnosno ako se vrednovanje nakon početnog priznavanja za tu stavku vrši primjenom metoda nabavne vrijednosti/.

Ako na datum bilansa stanja postoje pokazatelji da prethodno priznato umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme više ne postoji ili postoji u manjem iznosu nego što je priznato, vrši se ponovna procjena nadoknadive vrijednosti i svođenje knjigovodstvene vrijednosti na nadoknadivu vrijednost, pri čemu se gubitak od umanjenja vrijednosti u ranijim periodima priznaje kao prihod.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koji započinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na datum pribavljanja, vrši se tako što se osnovica za obračun amortizacije /nabavna vrijednost uvećana za moguće troškove demontaže i dovođenja terena u prvobitno stanje, a umanjena za ostatak vrijednosti/ množi stopom za obračun amortizacije.

Ostatak vrijednosti-rezidualna vrijednost sredstava je procijenjeni iznos koji bi bio primljen danas ako bi sredstvo bilo otuđeno, poslije umanjenja za procijenjene troškove prodaje, uz pretpostavku da je sredstvo već na kraju svog korisnog vijeka trajanja. Ako je procijenjena rezidualna vrijednost materijalno beznačajna smatra se da je ona jednaka nuli. Rezidualnu vrijednost sredstava na datum njihove nabavke procjenjuje komisija koju imenuje direktor poslovnog društva. Procijenjeni korisni vijek i rezidualna vrijednost po potrebi se preispituju i usklađuju.

Stopa za obračun amortizacije se utvrđuje na osnovu procijenjenog vijeka trajanja tako što se podijeli broj 100 sa korisnim procijenjenim vijekom trajanja. Amortizacija se obračunava primjenom linearnog metoda za sredstva koja se koriste na uobičajeni način i uobičajenom dinamikom.

Za sredstva čiji način korišćenja odstupa od uobičajenog /sredstva funkcionalno povezana sa sredstvima koja nijesu pribavljena pa se ne koriste ili za sredstva koja su se koristila u tri smjene pa prelaze na korišćenje u jednu ili dvije smjene/, treba da se odredi poseban metod za obračun amortizacije sredstava, a obavijest o tome se stavlja na znanje uz prikaz stopa za obračun amortizacije i rezidualne vrijednosti pojedinačnih nekretnina, postrojenja i opreme.

Obračun amortizacije prestaje kada se stavka nekretnine, postrojenja i opreme isknjiži, kao i kada se ona reklasifikuje kao stalno sredstvo namijenjeno prodaji.

Nekretnine i oprema isknjižavaju se iz poslovnih knjiga u momentu otuđenja ili kad se trajno povuku iz upotrebe, a od njihovog rashodovanja se ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi.

Dobici ili gubici koji nastaju povlačenjem nekog sredstva iz upotrebe ili njegovim rashodovanjem priznaju se kao prihod ili rashod u periodu u kom su nastali.

Za nekretnine, postrojenja i opremu koriste se sledeći vijek upotrebe i stope amortizacije:

r.br.	OPIS	Korisni vijek trajanja(u godinama)	Stopa amortizacije u %
1.	Građevinski objekti	40	2.5%
2a.	Oprema za obavljanje osnovne djelatnosti Centra -Bazična laboratorijska oprema	15	6,67%
2b.	Oprema za obavljanje osnovne djelatnosti Centra -Ostala Laboratorijska oprema	10	10%
2c.	Oprema za obavljanje osnovne djelatnosti Centra -Ostala oprema	5	20%
3.	Oprema za klimatizaciju	10	10%
4.	Računarska i telekomunikaciona oprema	5	20%
5.	Kancelarijski namještaj i oprema	20	5%
6.	Elektro oprema(agregat,UPS uređaji i sl.)	10	10%
7.	Motorna vozila	10	10%

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primjenom proporcionalnog metoda.

Investicione nekretnine

Član 25.

Investiciona nekretnina je imovina /zemljište i građevinski objekat ili dio građevinskog objekta/ koju posjeduje vlasnik ili zakupac po osnovu finasijskog lizinga u cilju ostvarivanja prihoda od zakupnine ili povećanja vrijednosti kapitala.

Kada se u okviru jedne nekretnine jedan njen dio koristi u poslovne svrhe, a drugi dio za iznajmljivanje, ili pak nema namjenu u poslovnom procesu, ukoliko se dio /ili djelovi/ koji se ne koriste u poslovne svrhe mogu prodati /ili iznajmiti u formi finasijskog lizinga/ kao zasebna cjelina, postoje uslovi da se ti djelovi klasifikuju kao investicione nekretnine.

Investicione nekretnine početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti koja podrazumijeva nabavnu cijenu uvećanu za sve zavisne troškove nabavke i umanjenju za bilo kakve trgovinske rabate ili popuste.

Investicione nekretnine izgrađene u sopstvenoj režiji početno se priznaju u visini cijene koštanja.

U slučaju zamjene određenih djelova investicione nekretnine, sadašnja vrijednost zamijenjenih djelova se isknižava iz nabavne vrijednosti investicione nekretnine, a nabavna vrijednost investicione nekretnine uvećava se za iznos nabavne vrijednosti novog dijela.

Naknadna ulaganja se priznaju u nabavnu vrijednost investicione nekretnine samo kada se po osnovu njih očekuju prilivi budućih ekonomskih koristi. Troškovi tekućeg održavanja se ne uključuju u nabavnu vrijednost investicione nekretnine, već se priznaju kao rashod perioda.

Vrednovanje svih investicionih nekretnina nakon početnog priznavanja se vrši po metodu fer vrijednosti, pa se u skladu sa tim ne vrši obračun amortizacije, niti se za njih sprovodi test po osnovu obezvrijeđenja.

Procjenu fer vrijednosti vrši komisija koju odredi Upravni odbor, uvijek kada se uoče materijalno značajna odstupanja fer vrijednosti u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost investicionih nekretnina, kao i neposredno prije sastavljanja finansijskih izvještaja.

Fer vrijednost treba da odražava trenutno stanje na tržištu i okolnosti na dan sastavljanja bilansa stanja. Ukoliko na tržištu nema dostupnih cijena za datu tržišnu nekretninu, prilikom procjene vrijednosti se koriste podaci o cijenama nekretnina sličnih obilježja na istoj lokaciji, zatim cijene iz bliske prošlosti ili, procjena projekcije očekivanog budućeg novčanog toka po osnovu posjedovanja investicione nekretnine. Uz dokumente o procjeni procjenitelj treba da priloži dokumenta o načinu utvrđivanja fer vrijednosti investicione nekretnine.

Pozitivno usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti sa fer vrijednošću investicione nekretnine, evidentira se kao prihod, a ukoliko je negativno kao rashod.

Drugi način

Vrednovanje investicionih nekretnina nakon početnog priznavanja vrši se po metodu nabavne vrijednosti.

Obračun amortizacije za investicione nekretnine koje se izdaju u zakup vrši se uz primjenu linearnog metoda i stope od 5% na godišnjem nivou.

Obračun amortizacije za investicione nekretnine koje su pribavljene radi uvećanja kapitala, odnosno nemaju određenu namjenu korišćenja, vrši se uz primjenu funkcionalnog metoda i početne stope od 1,5% na godišnjem nivou.

U toku poslovne godine vrši se povremeno preispitivanje metoda i stope za obračun amortizacije investicionih nekretnina, i u skladu sa objektivnim okolnostima i podacima o promjeni načina i dinamike korišćenja investicionih nekretnina, vrše se izmjene.

Inversticiona nekretnina se preknjižava na druge oblike imovine kada dođe do promjene njene namjene, na osnovu knjigovodstvene isprave koja dokazuje navedenu promjenu.

Investiciona nekretnina se isknjižava iz evidencije kada dođe do njenog otuđenja ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi od njenog otuđenja. Prihodi ili rashodi koji nastanu po osnovu otuđenja /koji se utvrđuju kao razlika između neto primitka po otuđenju i knjigovodstvene vrijednosti nekretnine/ priznaju se u periodu u kome su nastali.

Potraživanja po osnovu prodate i razmijenjene investicione nekretnine se početno vrednuju u visini njene fer vrijednosti.

Nadoknade od trećih strana povodom oštećenja ili uništenja investicione nekretnine priznaju se kao prihodi u času priznavanja potraživanja po navedenom iznosu.

Sredstva koja se koriste u formi finansijskog lizinga

Član 26.

Prilikom početnog priznavanja predmet finansijskog lizinga se priznaje kao sredstvo u visini njegove nabavne vrijednosti i kao dugoročna obaveza u visini glavnice duga.

Elementi nabavne vrijednosti sredstva uzetog u finansijski lizing su vrijednost predmeta lizinga i drugi direktni troškovi koji se mogu direktno pripisati transakciji lizinga, kao što su transportni troškovi, troškovi odobrenja zahtjeva, troškovi montaže, troškovi pravne pomoći i sl.

Lizing naknada /kamata/ se priznaje kao finansijski rashod u toku trajanja ugovora o lizingu. Amortizacija opreme pribavljene putem ugovora o finansijskom lizingu vrši se u skladu sa politikom amortizacije sredstava koja se koriste u poslovne svrhe, a u vlasništvu su.

Biološka sredstva

Član 27.

Biološko sredstvo se odmjerava prilikom početnog priznavanja i na datum svakog bilansa stanja po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove prodaje, osim u slučaju kada se fer vrijednost ne može pouzdano utvrditi.

Fer vrijednost se utvrđuje:

- na osnovu tržišne cijene iz poslednje transakcije, pod uslovom da nije bilo značajne promjene ekonomskih okolnosti od datuma te razmjene do datuma bilansa stanja,
- na osnovu tržišne cijene za slična sredstva sa prilagođavanjem održavanju razlika,
- na osnovu opštih pokazatelja djelatnosti /vrijednost voćnjaka izražena po gajbi i vrijednost stada izražena po kilu mesa/.

Kada se prilikom početnog priznavanja ne može pouzdano utvrditi fer vrijednost bioloških sredstava, ta sredstva se odmjeravaju po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za moguću amortizaciju i umanjenoj za moguće gubitke od obezvrijeđenja.

Poljoprivredni proizvodi se u času ubiranja uvijek vrednuju po njihovoj fer vrijednosti, umanjenoj za troškove prodaje.

Stoka se odmjerava po tržišnoj vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove prodaje. Fer vrijednost žive stoke utvrđuje se na osnovu tržišnih cijena žive stoke približnih vrijednosti, rase i genetskih karakteristika.

Troškovi prodaje ne obuhvataju transport i druge troškove dopreme do tržišta.

Mlijeko se početno odmjerava po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove prodaje, u vrijeme muže. Fer vrijednost mlijeka se utvrđuje na osnovu tržišnih cijena lokalnog tržišta.

Obračun amortizacije osnovnog stada koja se vrši u slučaju kada nije moguće utvrditi fer vrijednost, pa se kao osnova za vrednovanje utvrđuje nabavna vrijednost, vrši se primjenom stope od 20%, uz upotrebu linearnog metoda.

Osnovicu za obračun amortizacije predstavlja nabavna vrijednost, umanjena za procijenjenu vrijednost koja će se postići prodajom osnovnog stada po isteku njegovog korisnog vijeka trajanja /klanična vrijednost mesa/.

Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja određenih pogona

Član 28.

Stalna sredstva namijenjena prodaji mogu da imaju oblik: pojedinačnog stalnog sredstva ili grupe sredstava raspoložive za prodaju /sredstva i sa njima direktno povezane obaveze, koja treba da budu otuđena u istoj poslovnoj razmjeni.

Klasifikacija stalnih sredstava u sredstva namijenjena prodaji se vrši ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- sredstvo je raspoloženo za trenutnu prodaju,
- sredstvo je predstavljeno pod uslovima koji su uobičajeni za prodaju takvih sredstava,
- sredstvo je aktivno prisutno na tržištu,
- sačinjen plan aktivnosti u vezi sa prodajom sredstva,
- očekuje se prodaja sredstva u roku od godine dana.

Vrednovanje stalnih sredstava i grupa sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po nižoj od sledeće dvije vrijednosti:

- knjigovodstvena vrijednost,
- fer vrijednost umanjena za troškove prodaje /kada se očekuje da će prodaja nastupiti u periodu dužem od godinu dana, troškovi prodaje se obračunavaju po njihovoj sadašnjoj vrijednosti/.

Stalna sredstva namijenjena prodaji pribavljena putem poslovne kombinacije vrednuju se po njihovoj fer vrijednosti.

Nakon početnog priznavanja vrši se usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti sa fer vrijednošću stalnih sredstava namijenjenih prodaji, kao i usklađivanje ako dođe do obezvrijeđenja sredstava, u smislu pada nadoknadive vrijednosti. Rezultat ovih usklađivanja se evidentira na prihodima, odnosno rashodima.

Za stalna sredstva namijenjena prodaji ne vrši se obračun amortizacije.

Ako se vrši promjena plana prodaje, u smislu prestanka klasifikacije sredstva kao stalno sredstvo namijenjeno prodaji, preknjižavanje sredstava sa računa stalna sredstva namijenjena prodaji na drugi odgovarajući račun /u skladu sa knjigovodstvenom ispravom koja dokazuje promjenu namjene sredstva/ po nižoj od sledeće dvije vrijednosti:

- knjigovodstvena vrijednost, prije nego što je sredstvo klasifikovano kao sredstvo namijenjeno prodaji, usklađeno sa svakom depresijacijom koja bi bila priznata da se ono i dalje drži kao sredstvo namijenjeno prodaji;
- nadoknadiva vrijednost na datum prestanka klasifikovanja kao sredstvo namijenjeno prodaji.

Poslovanja koja prestaju

Prestanak poslovanja dijela preduzeća, odnosno poslovanje koje prestaje, javlja se u sledećim okolnostima:

- prestanak poslovanja jedne proizvodne linije-napuštanje posla,
- prestanak poslovanja jedne geografske cjeline-povlačenje sa terena,
- prestanak poslovanja poslovnica.

U vezi sa prestankom poslovanja, učinci prestanka poslovanja se kao podaci prikazuju u bilansu uspjeha, odvojeno od učinaka poslovanja djelova koji nastavljaju sa svojom poslovnom aktivnošću.

Finansijska sredstva

Član 29.

Finansijsko sredstvo obuhvata:

- gotovinu,
- ugovorno pravo na primanje gotovine ili drugo finansijsko sredstvo od drugog društva,
- ugovorno pravo na razmjenu finansijskih sredstava sa drugim društvom pod uslovima koji su moguće povoljni,
- vlasnički instrument /instrument kapitala/ drugog društva.

Priznavanje

Sva finansijska sredstva priznaju se u bilansu stanja, uključujući i izvedene finansijske instrumente, odnosno derivate, u trenutku kada društvo postane ugovorna strana ugovora na osnovu koga je nastalo to finansijsko sredstvo.

Hartije od vrijednosti se pri početnom priznavanju klasifikuju kao:

- hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,
- hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja,
- hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju.

Početno vrednovanje

Prilikom početnog priznavanja finansijska sredstva se odmjeravaju po njihovoj fer vrijednosti uvećanoj, u slučaju finansijskog sredstva koje se ne odmjerava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, za troškove transakcije koji se mogu direktno pripisati sticanju ili emitovanju tog finansijskog sredstva.

Vrednovanje nakon početnog priznavanja

Nakon početnog priznavanja i odmjeravanja, sva finansijska sredstva se odmjeravaju po fer vrijednosti, osim sredstava sa fiksnim rokom dospelja:

- krediti i potraživanja koja se ne čuvaju za razmjenu,
- investicije koje se čuvaju do dospelja,
- finansijska sredstva koja nemaju kotiranu tržišnu cijenu na aktivnom tržištu i čija fer vrijednost ne može biti pouzdano izmjerena.

Finansijska sredstva koja su navedena kao izuzeci nakon početnog odmjeravanja, vrednuju se na osnovu amortizovanog troška korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

Knjigovodstvena vrijednost hartija od vrijednosti kroz bilans uspjeha i hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju se obavezno prije sastavljanja finansijskih izvještaja usklađuje sa njihovom tržišnom vrijednošću. Pri tome se naznačeno usklađivanje za hartije od vrijednosti kroz bilans uspjeha vrši priznavanjem prihoda ili rashoda, dok se za hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju usklađivanje vrši preko odgovarajućih računa revalorizacionih rezervi. Kada se hartije od vrijednosti klasifikovane kao hartije od vrijednosti, namijenjene prodaji, prodaju, ispravke priznate na računima revalorizacionih rezervi /u tekućem i predhodnim periodima/ se priznaju na rashode odnosno prihode.

Svaka razlika između amortizovanog troška i knjigovodstvene vrijednosti bilo kog finansijskog sredstva na datum bilansa stanja direktno se priznaje kao prihod ili rashod perioda u kom je nastala.

U slučaju da se donese odluka da se investicije koje se drže do dospelja /obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, eskontovane mjenice i sl./ prodaju prije njihovog roka dospelja, cijela kategorija datog ulaganja se reklasifikuje kao hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju.

Umanjenje vrijednosti finansijskog sredstva obavezno se ispituje prije sastavljanja bilansa stanja. Procjena objektivnih dokaza se zasniva na sledećim činjenicama:

- značajne finansijske teškoće društva,
- prekid ugovora /neplaćanje glavnice i kamate/,
- visoke vjerovatnoće stečaja,
- nestanak sa aktivnog tržišta finansijskih sredstava,

- prethodno iskustvo koje ukazuje da cjelokupna nominalna vrijednost sredstva, neće biti nplaćena.

Nadoknadiva vrijednost se utvrđuje diskontovanjem očekivanih novčanih tokova. Umanjenje vrijednosti se vrši kada je nadoknadiva vrijednost manja od knjigovodstvene vrijednosti.

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica

Član 30.

Ulaganja u zavisna pravna lica /koja obezbjeđuju preko 50% upravljačkih prava / i pridružena pravna lica /koja obezbjeđuju od 20-50% upravljačkih prava/ obuhvataju se metodom nabavne vrijednosti, što podrazumijeva da se ova ulaganja prikazuju po trošku pribavljanja bez mogućnosti promjene njihove vrijednosti povodom ostvarenih rezultata u zavisnom odnosno pridruženom pravnom licu, povodom promjene revalorizacionih rezervi u pravnom licu u koje je vršeno ulaganje ili povodom nekog drugog osnova.

Ulaganja u zavisna i pridružena pravna lica se obavezno neposredno prije sastavljanja finansijskih izvještaja testiraju na obezvrijeđenje u smislu primjene MRS-36 Umanjenje vrijednosti imovine.

Ulaganja u ostala pravna lica /koja obezbjeđuju manje od 20% upravljačkih prava/ vrednuju se po njihovoj fer vrijednosti uz usklađivanje knjigovodstvene i fer vrijednosti kroz prihode, odnosno rashode, ili na računima revalorizacionih rezervi, u zavisnosti od njihove početne klasifikacije, kao hartije od vrijednosti kroz bilans uspjeha ili kao hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju. Za ova učešća se ne sprovodi test obezvrijeđenja u smislu primjene MRS-36, već se njihovo usklađivanje vrši putem usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sa fer vrijednošću, koja može biti veća ili niža.

Zalihe

Član 31.

Zalihe su sredstva u obliku materijala ili pomoćnih sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja usluga. Zalihe obuhvataju:

1. osnovni materijal: hemikalije,
2. pomoćni materijal,
3. stakleno laboratorijsko posuđe, pribor i druge proizvode koji se koriste u procesu pružanja usluge/aktivnosti laboratorije.

Zalihe materijala, računovodstveno se obuhvataju u skladu sa MRS2 Zalihe

Vrednovanje zaliha prilikom njihovog pribavljanja

Član 32.

Zalihe se u času pribavljanja vrednuju u visini niže od sledeće dvije vrijednosti:

- troškova pribavljanja zaliha ili
- neto prodajna cijena zaliha u času njihovog pribavljanja

Za zalihe robe i materijala troškovi pribavljanja čine: fakturna vrijednost, i direktni zavisni troškovi nabavke. Trgovački popusti i rabati umanjuju fakturnu vrijednost.

Fakturna vrijednost se utvrđuje na osnovu iznosa sadržanog u fakturi dobavljača. Ukoliko dobavljač ne dostavi fakturu, kalkulacija u vezi sa obračunom vrijednosti zaliha se sačinjava na bazi ugovorene cijene, pri čemu neposjedovanje fakture ne može da bude uzrok kašnjenja

izrade kalkulacije koja se sačinjava pri zaduživanju veleprodajnog ili maloprodajnog objekta robom.

Zavisne troškove nabavke čine sledeći direktni troškovi:

- uvozne dažbine i porezi /osim iznosa koji mogu da se povrate, kao što je ulazni PDV/,
- troškovi prevoza zaliha, u visini ispostavljene fakture prevoznika; u slučaju sopstvenog prevoza sačinjava se kalkulacija cijene koštanja internog prevoza koja obuhvata amortizaciju i troškove održavanja prevoznog sredstva, zarade i druga primanja zaposlenih koji opslužuju prevozno sredstvo, gorivo, osiguranje i druge troškove. Ova cijena koštanja ne uključuje ostvarenu dobit i ne treba da bude veća od uobičajene cijene za sličan prevoz,
- manipulativni troškovi; troškovi utovara i istovara,
- drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati nabavci; posrednički troškovi, špediterski troškovi, troškovi osiguranja zaliha u prevozu i slični troškovi nastali u cilju dovođenja zaliha na željenu lokaciju i u željeni oblik.

Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje vrednuju se u visini troškova pribavljanja, odnosno cijene koštanja ili u visini neto prodajne cijene, ako je niža.

Cijenu koštanja čine;

- troškovi direktnog materijala,
- troškovi direktnog rada,
- indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi.

U vrijednost zaliha gotovih proizvoda se ne uključuju, već predstavljaju rashode perioda u kome su nastali sledeći troškovi:

- opšti administrativni troškovi,
- troškovi amortizacije i održavanja neproizvodnih stalnih sredstava,
- troškovi kamate, osim u slučaju primjene alternativnog postupka naznačenog u MRS 23, kod izgradnje ili proizvodnje zaliha,
- troškovi; marketinga, reklame, prodaje, distribucije i reprezentacije,
- troškovi neuobičajeno velikog otpisa otpadnog materijala, rada ili drugih proizvodnih troškova,
- troškovi članarina,
- troškovi istraživanja,
- troškovi razvoja, osim kada se ti troškovi odnose na dizajn ili konstrukciju predmeta namijenjenih prodaji.

Fiksni opšti troškovi se raspoređuju na jedinice proizvodnje samo prema normiranom kapacitetu, a iznos nastalih fiksnih troškova iznad normiranih tereti troškove perioda.

Za utvrđivanje troškova koji ulaze u vrijednost zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje koriste se:

- metod radnih naloga, kod pojedinačne proizvodnje, kao i kod proizvodnje za poznatog kupca /grafička industrija, brodogradnja, mašinska industrija, industrija namještaja, filmska industrija, računovodstvene usluge i sl./, gdje se radnim nalogom navodi direktan rad, direktan materijal, indirektan trošak, ključ primijenjen za njegovo dodjeljivanje i iznos troška po jedinici,
- metod procesa, pri čemu se utvrđuju ukupni troškovi jedne faze proizvodnje za sve proizvedene jedinice /koristi se pri masovnoj proizvodnji u industriji cementa, građevinskog materijala, gasa, električne energije, žitarica i sl./.

U slučaju kada je neto prodajna cijena zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove cijene koštanja, vrši se prilagođavanje vrijednosti do neto prodajne cijene.

Neto prodajna cijena predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu, umanjenu za troškove prodaje i troškove dovršenja /kod nedovršene proizvodnje/.

Zalihe usluga čine direktni troškovi i indirektni troškovi nastali u vezi sa pružanjem usluga. Direktni troškovi usluga su direktni troškovi, za rad osoblja koje direktno učestvuje u pružanju usluga, direktni troškovi materijala i ostali direktni troškovi, kao što je angažovanje spoljnih stručnjaka i slično. Indirektni troškovi usluga su troškovi pomoćnog materijala, energije utrošene za pružanje usluge, amortizacija i održavanje opreme koja učestvuje u izvršenju usluga, troškovi nadzornog osoblja i slično.

Vrednovanje zaliha prilikom njihovog utroška, odnosno realizacije

Član 33.

Za vrednovanje trošenja zaliha u proizvodnji koristi se FIFO metod /prva ulazna cijana – prva izlazna cijena/ pod pretpostavkom da je prirodan tok kretanja robe identičan fizičkom kretanju robe u uslovima stabilnog poslovanja.

Za vrednovanje zaliha robe koristi se metod prosječnih ponderisanih cijena.

Za vrednovanje specifičnih vrsta zaliha robe vrši se posebno prepoznavanje troška takvih zaliha, što znači da se svakom predmetu zaliha /starine, umjetička dijela, skupi i rijetki predmeti namijenjeni za poseban projekat i slično/ pripisuje određena cijena koja ga prati, i prilikom utroška tog predmeta uračunava se ta određena cijena.

Smanjenje vrijednosti zaliha vrši se kada je neto prodajna cijena manja od cijene koštanja ili nabavne cijene zaliha.

Smanjenje vrijednosti zaliha vrši se i u slučaju djelimičnog gubljenja kvalitetnih svojstava zaliha, na osnovu predloga komisije koja je izvršila popis i zaključila nađeno stanje.

Nivelacija cijena zaliha robe vrši se u smislu povećanja ili smanjenja cijena, pri čemu se za te potrebe vrši popis cjelokupne robe.

U uslovima poslovanja uz hiperinflaciju vrši se usklađivanje vrijednosti zaliha u skladu sa MRS 29.

Obračun izlaza (utroška)zaliha materijala, vrši se po metodi prosječne ponderisane cijene

Potraživanja

Član 34.

Kratkoročna potraživanja čine: potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja.

Kratkoročna potraživanja od kupaca odmjeravaju se po vrijednosti navedenoj u dokumentu na osnovu kog su potraživanja nastala. Ako je vrijednost u dokumentu na osnovu koga je potraživanje nastalo iskazana u stranoj valuti, vrše se preračunavanja u skladu sa MRS 21.

Razmjene u stranoj valuti početno se priznaju u funkcionalnoj valuti tako što se na iznos primjenjuje kurs razmjene između funkcionalne valute i strane valute koji važi na dan te razmjene. Za potraživanja i obaveze iskazane u stranoj valuti, kursne razlike se obavezno utvrđuju i na datum sastavljanja finansijskih izvještaja.

Kursne razlike /pozitivne ili negativne/ koje su posljedica razmjena u stranoj valuti priznaju se kao prihod ili rashod perioda u kome su nastale, odnosno kao finansijski prihod ili kao finansijski rashod.

Pravila prevođenja na datum svakog bilansa stanja

- Monetarne stavke u stranoj valuti prevode se korišćenjem zaključnog kursa.
- Nemonetarne stavke odmerene po istorijskom trošku u stranoj valuti, prevode se

korišćenjem kursa na datum razmjene.

- Nemonetarne stavke koje se odmjeravaju po fer vrijednosti u stranoj valuti se prevode korišćenjem kursa na datum kada je fer vrijednost utvrđena.

Na kursne razlike nastale po osnovu zaštite od rizika se ne primjenjuju smjernice MRS 21, već smjernice MRS 39- Finansijski instrumenti, priznavanje i odmjeravanje, prema kojima se ove razlike evidentiraju kao prihodi, odnosno rashodi u trenutku usklađivanja vrijednosti potraživanja sa kursom strane valute.

Kursne razlike nastale po osnovu izmirenja monetarnih stavki ili kao posledica prevođenja u postupku početnog priznavanja tokom perioda ili u prethodnim periodima priznaju se kao prihodi ili rashodi u periodu u kojem su nastale, osim kursnih razlika proizašlih iz prevođenja monetarnih stavki koje čine dio neto ulaganja društva u inostrano lice, koje se priznaju kao učešće u kapitalu do otuđenja tog neto ulaganja.

Na dan svakog bilansa stanja vrši se procjena objektivnih dokaza o vrijednosti sredstava ili grupe sredstava. Ova procjena se vrši analizom očekivanih neto priliva gotovine.

Procjena mogućnosti naplate, odnosno obezvređenja se vrši:

- za svako materijalno značajno sredstvo /potraživanje/ pojedinačno,
- za grupu sličnih finansijskih sredstava na bazi portfelja.

Kada postoje ukazi da društvo neće uspjeti da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima za date kredite /glavnicu i kamatu/, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospjeća koja su izražena po amortizovanoj vrijednosti, nastaje gubitak zbog obezvrijeđenja. Iskazani iznos potraživanja se umanjuje do procijenjene vrijednosti, koja može da se povрати, ovo umanjenje se vrši ili direktno ili putem ispravke vrijednosti potraživanja.

Ukoliko se u narednom periodu iznos gubitaka zbog obezvrijeđenja smanji, vrši se ukidanje gubitaka ispravkom računa ispravke vrijednosti i priznavanjem prihoda.

Za sva potraživanja po kojima je pokrenut sudski postupak vrši se ispravka vrijednosti. Direktna otpis se vrši po okončanju sudskog postupka, po osnovu isteka roka zastarelosti, ili po osnovu odluke nadležnog organa.

Obaveze

Član 35.

Obaveze se priznaju na datum bilansa stanja kada je vjerovatno da će odliv sredstava koja sadrže ekonomske koristi biti rezultat izmirenja sadašnje obaveze i da iznos po kome će uslijediti odliv sredstava može pouzdano da se odmjeri.

Finansijska obaveza je svaka obaveza koja za društvo predstavlja ugovoreni odnos:

- da isporuči gotovinu ili drugo finansijsko sredstvo drugom društvu, ili
- da razmijeni finansijske instrumente sa drugim društvima pod uslovima koji su moguće nepovoljni.

Finansijske obaveze se početno odmjeravaju u visini njihove nabavne cijene, koju predstavlja fer vrijednost primljene naknade i obuhvata troškove sticanja i ostale troškove /brokerska provizija, honorari, bankarske naknade i slično/.

Nakon početnog priznavanja sve finansijske obaveze, osim obaveza koje se drže radi trgovanja i derivata koji imaju osobine obaveze, odmjeravaju se u visini troškova pribavljanja. Finansijske obaveze koje se drže za trgovanje i derivati, osim derivatne obaveze koja mora da bude izmirena isporukom nekog nekotiranog instrumenta akcijaskiog kapitala, čija se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, poslije početnog priznavanja i odmjeravanja odmjeravaju se po fer vrijednosti.

Dobirak ili gubitak /prihodi ili rashodi/ po osnovu finansijske obaveze koja se drži radi trgovanja, koji nastane usled promjena u fer vrijednosti finansijske obaveze, treba uključiti u prihode odnosno u rashode perioda u kome su nastali.

Dio dugoročnih obaveza koji dopijeva za plaćanje u periodu od godinu dana, od sastavljanja finansijskih izvještaja, iskazuje se kratkoročna obaveza.

Izmirivanje obaveza akcijama

U slučaju kada društvo izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima, zaposlenim i drugim povjeriocima akcijama, gotovinom koja se utvrđuje u odnosu na cijenu akcija ili ima pravo da se oporedijeli između ova dva načina izmirivanja obaveze, vrednovanje takvih razmjena se vrši u skladu sa MSFI 2.

Prilikom razmjena plaćanja akcijama društvo treba da izvrši priznavanje:

- dobara /zalihe, nekretnine, postrojenja, oprema, nematerijalna ulaganja i druga nefinansijska sredstva/ ili usluga pribavljenih u razmjeni kod kojih se plaćanje vrši u akcijama, u času kada se prime dobra i usluge;
- promjena na kapitalu /smanjenje salda otkupljenih sopstvenih akcija ili povećanje osnovnog kapitala, ako je za izmirivanje obaveza vršena emisija novih akcija/, ili obaveza /ako je izmirivanje izvršeno u gotovini koja je odmjerena u odnosu na cijenu akcija na dan izmirivanja obaveze/.

Ukoliko dobra stečena u razmjeni plaćanja akcijama ne ispunjavaju uslove da budu priznata kao sredstva /u skladu sa smjernicama o uslovima priznavanja pojedinih oblika imovine/, ona se priznaju kao troškovi perioda.

Vrednovanje dobijenih dobara i usluga, primljenih u razmjeni plaćanja akcijama, vrši se direktno po njihovoj fer vrijednosti /ukoliko za dobra ili usluge postoji aktivno tržište/.

Ukoliko za primljena dobra i usluge ne postoji aktivno tržište pa se njihova fer vrijednost ne može pouzdano utvrditi, njihovo vrednovanje se vrši po fer vrijednosti instrumenata kapitala koji su ustupljeni prilikom izmirivanja obaveza po osnovu pribavljanja dobara i usluga. Ako nije poznata fer vrijednost instrumenata kapitala /ne kotiraju se na tržištu/, vrijednost primljenih dobara i usluga se utvrđuje na bazi knjigovodstvene vrijednosti instrumenata kapitala.

U slučaju izmjene rokova i uslova u vezi sa dodjeljivanjem instrumenata akcijskog kapitala kojim se izmiruje obaveza za primljena dobra i usluge, treba izvršiti ispravku vrednovanja dobara i usluga u skladu sa izvršenom izmjenom ugovora o razmjeni plaćanja akcijama.

Porez na dobit

Član 36.

Obaveza za porez na dobit računovodstveno se priznaje kao zbir tekućeg i odloženog poreza.

Tekući porez je iznos obračunatog poreza na dobit za plaćanje, koji je utvrđen u poreskoj prijavi za porez na dobit, u skladu sa poreskim propisima.

Vrednovanje tekućih poreskih obaveza vrši se u iznosu koji se očekuje da će biti plaćen nadležnom poreskom organu /ili vraćen od poreskog organa/.

Iznos tekućeg poreza koji nije plaćen priznaje se kao obaveza tekuće godine.

Više plaćen iznos poreza za tekući i prethodne periode od iznosa dospjelog za plaćanje priznaje se kao sredstvo /potraživanje/.

Odložene poreske obaveze

Član 37.

Odloženi porez predstavlja posledicu sučeljavanja poreskih učinaka poslovnih razmjena sa njihovim računovodstvenim učinkom.

Odložene poreske obaveze nastaju po osnovu stalnih sredstava koja podliježu amortizaciji kada je njihova knjigovodstvena vrijednost veća od poreske osnovice, kao i po osnovu revalorizacije stalne imovine u skladu sa metodom fer vrijednosti.

Obaveze koje su proizašle iz početnog priznavanja sredstava ili obaveza u razmjenama koje predstavljaju poslovne kombinacije kao i one koje u vrijeme razmjena ne utiču na računovodstvenu, niti na oporezivu dobit/gubitak/, ne priznaju se kao odložene poreske obaveze.

Odložena poreska obaveza utvrđuje se tako što se važeća ili očekivana poreska stopa primjenjuje na oporezive privremene razlike.

Odložena poreska sredstva

Član 38.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje po osnovu:

- prenijetih poreskih gubitaka,
- stalnih sredstava koja podliježu amortizaciji, kada je knjigovodstvena vrijednost manja od poreske,
- prenijetih neiskorišćenih poreskih kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koji se može prenijeti na račun poreza na dobit budućih perioda,
- rezervisanja za otpremnine, kada rashod nije priznat u periodu u kojem je obračunat, ali će biti priznat u budućem periodu u kom će otpremnine biti isplaćene,
- rashod od obezvrijeđenja imovine koji nije priznat u poreskom bilansu tekućeg perioda, ali će se priznati u poreskom periodu kada ta imovina bude otuđena, upotrijebljena ili oštećena usled više sile. Ovo se može primijeniti samo kada je izvjesno da će imovina biti otuđena,
- rashoda na ime javnih prihoda koji nijesu plaćeni u poreskom periodu i koji se zbog toga ne priznaju kao rashod u poreskom bilansu tog perioda, ali će biti priznati kao rashod u poreskom bilansu poreskog perioda u kom će biti plaćeni, i
- neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu međukompanijskih dividendi koji se može prenijeti na teret dobiti iz budućih obračunskih perioda.

Odložena poresko sredstvo utvrđuje se tako što se važeća ili očekivana poreska stopa primjenjuje na odbitne privremene razlike, sem u slučaju neiskorišćenih poreskih kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva i po osnovu međukompanijskih dividendi, kada je iznos odloženog poreskog sredstva jednak iznosu neiskorišćenog poreskog kredita.

Prebijanje odloženih poreskih sredstava i obaveza

Član 39.

U finansijskim izvještajima obavezno se vrši prebijanje odloženih poreskih sredstava i obaveza.

Ukoliko je rezultat prebijanja neto odložena poreska obaveza, ona se obavezno priznaje u finansijskom izvještaju.

Ukoliko je rezultat prebijanja neto odloženo poresko sredstvo, ono se priznaje do iznosa u kojem se u budućem prirodu očekuje dobit /odnosno oporeziva dobit/.

Dugoročna rezervisanja

Član 40.

Dugoročno rezervisanje se priznaje ukoliko:

- društvo ima obavezu koja je rezultat prošlih događaja,
- postoji izvjesnost odliva sredstava koji će nastupiti povodom izmirenja obaveze i
- iznos obaveze pouzdano može da se procijeni.

Dugoročna rezervisanja se mogu vršiti povodom: troškova u garantnom roku, zadržanih kaucija i depozita, restrukturiranja i ostalih obaveza /pravnih ili stvarnih/ kao što su sudski sporovi, garancije, nepovoljni ugovori i druge obaveze koje ispunjavaju uslove priznavanja, navedene u prethodnom stavu.

Odmjeravanje rezervisanja se vrši u visini najbolje procjene izdataka koji će biti potrebni za izmirivanje sadašnje obaveze na dan bilansa stanja. Izvršena rezervisanja se preispituju na dan svakoga bilansa stanja i kada postoji potreba usklađuju se sa najboljom sadašnjom procjenom.

Rezervisanje se isključivo koristi za namjene za koje je bilo priznato. U slučaju da izvjesnost budućih odliva u vezi sa rezervisanjem prestane da postoji, rezervisanje se ukuda u korist prihoda.

Odluku o pojedinačnom rezervisanju donosi organ upravljanja društva.

Potencijalne obaveze se ne priznaju u bilansu stanja, kao ni potencijalna imovina, već se samo objelodanjuju u napomene uz finansijske izvještaje.

Troškovi pozajmljivanja

Član 41

Troškovi pozajmljivanja koji se mogu direktno pripisati sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstava, koje se kvalifikuje, pripisuju se nabavnoj vrijednosti tog sredstva pod uslovom da se pozajmljena sredstva koriste za tu namjenu, kao i da do pribavljanja datog sredstva nije moglo da dođe bez pozajmljivanja sredstava.

Kapitalizacija troškova pozajmljivanja se vrši u slučaju pribavljanja ili izgradnje sredstava kod koga period pribavljanja, do upotrebne pripravnosti sredstva za namjeravanu upotrebu ili prodaju, predstavlja značajan vremenski period.

Kapitalizacija troškova pozajmljivanja vrši se i za zalihe za čije pribavljanje je potreban značajan vremenski period.

Kapitalizacija troškova pozajmljivanja se vrši u periodu od početka ulaganja u sredstvo koje se kvalifikuje do momenta kada su suštinski završene sve aktivnosti neophodne da bi se sredstvo pripremlilo za planiranu upotrebu ili prodaju.

Troškovi pozajmljivanja nastali prije i poslije perioda kapitalizacije, odnosno prije početka pribavljanja sredstva i nakon završetka pribavljanja sredstva priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.

Rashodi

Član 42.

Rashodi predstavljaju trošenja nastala u toku redovnih aktivnosti društva/troškovi prodaje, zarade, amortizacija i drugi poslovni rashodi/ i gubitke.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, nastati u toku redovnih aktivnosti.

Gubici predstavljaju umanjena ekonomskih koristi i kao takvi nijesu po svojoj prirodi različiti od rashoda. Oni se obično prikazuju na neto osnovi bez odgovarajućih prihoda.

Gubici obuhvataju gubitke od prodaje i rashodovanja imovine, manjkove, rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja, po osnovu obezvrjeđenja imovine i druge nepomenute rashode.

Rashodi se priznaju u obračunskom periodu na koji se odnose i istovremeno utiču na smanjenje sredstava ili povećanje obaveza.

Priznati rashodi direktno se povezuju sa priznatim prohodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.

Prilikom priznavanja rashoda treba da se koriste sledeći zahtjevi:

- rashodi imaju za posledicu smanjenje sredstava ili povećanje obaveza,
- rashodi podrazumijevaju direktnu povezanost između nastalih troškova i pojedinih stavki prihoda,
- kada se očekuje ostvarenje prihoda u više narednih obračunskih perioda, priznavanje rashoda se vrši uzastopno, postupkom razumnog dodjeljivanja na obračunske periode,
- reshod se priznaje u obračunskom periodu u kome je nastala obaveza, kada nema uslova da se istovremeno izvrši priznavanje pozicije imovine.

Prihodi

Član 43.

Prihodi obuhvataju prilive ekonomskih koristi od uobičajenih aktivnosti društva/prodaje robe, proizvoda i usluga, aktiviranja učinaka, subvencije, dotacije, povraćaj dadžbina/ i dobitke /po osnovu prodaje imovine i revalorizacije stalne imovine, viškovi i nerealizovani dobici/.

Prihodi se priznaju po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja. Prihodi se priznaju ako se istovremeno poveća vrijednost sredstava ili se smanji vrijednost obaveza.

Prihod uključuje bruto prilive primljenih ekonomskih koristi, odnosno prilive koristi čije se primanje očekuje. Iznosi koji su naplaćeni ili se potražuju za račun trećih lica ne priznaju se kao prihod.

Prihod od prodaje priznaje se nakon isporuke proizvoda ili pružanja usluga kupcima, u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje. Odobreni popusti i količinski rabati, sadržani u fakturi se ne priznaju kao prihod. Naknadno odobreni popusti u cijeni priznaju se kao rashod.

Unaprijed primljeni avansi na priznaju se kao prihod, već kao obaveza.

Kamata i prihod od dividendi priznaju se na obračunskoj osnovi.

III FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Član 44.

Redovni godišnji finansijski izvještaji sastavljaju se sa stanjem na dan 31.12 tekuće godine.

Vanredni finansijski izvještaji sastavljaju se u okolnostima utvđenim zakonom /statusna promjena: podjela, spajanje i odvajanje/ na datum utvrđen u odluci o statusnoj promjeni, kao i na datum otvaranja odnosno zaključenja stečaja, odnosno likvidacije.

Finansijski izvještaji obuhvataju:

- Bilans stanja,
- Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na kapitalu,
- Izvještaj o tokovima gotovine (po zahtjevu stejkholdera),
- Napomene uz finansijske izvještaje i
- Statistički aneks.

Finansijske izvještaje usvaja Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora privrednog društva.

Direktor privrednog društva odgovoran je za istinito i pošteno prikazivanje i blagovremeno dostavljanje finansijskih izvještaja nadležnim institucijama, kao i za njihovo blagovremeno objelodanjanje u rokovima utvrđenim zakonom.

Finansijske izvještaje potpisuje direktor privrednog društva i lice odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja.

VI INFORMACIJE O STAVKAMA KOJE SE NISU KVALIFIKOVALE ZA PRIZNAVANJE U FINANSIJSKIM ISKAZIMA, A ZNAČAJNE SU ZA OCJENU FINANSIJSKOG POLOŽAJA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PRAVNOG LICA,

uključujući i ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Iskazu o finansijskoj poziciji/Bilansu stanja/, kao i naznaku prirode i oblika bilo koje značajne garancije koja je data (obaveze koje se odnose na penzije i povezana pravna lica ili pravna lica povezana udjelom obelodanjuju se odvojeno od drugih obaveza iste prirode)

Društvo prilikom vrednovanja stavki finansijskih iskaza za 2025. godinu imalo je stavke koje nijesu iskazane u finansijskim iskazima, a koje bi bile bitne za ocjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja, kao što su finansijske garancije kod CKB banke koji nisu uključeni u Iskazu o finansijskoj poziciji/Bilansu stanja/ :

TIP	DAT.UGV	DAT.ISTKA	VALUTA	OZNAKA	IZNOS ODOBREN	UKUPNI DUG
GA	25.12.2025	06.05.2026	978	EUR	1.100,00 €	1.100,00 €
GA	18.11.2025	01.04.2026	978	EUR	1.100,00 €	1.100,00 €
GA	14.10.2025	10.08.2026	978	EUR	1.330,64 €	1.330,64 €
GA	22.09.2025	27.09.2026	978	EUR	2.283,27 €	2.283,27 €
GA	04.09.2025	09.09.2026	978	EUR	2.359,31 €	2.359,31 €
GA	04.09.2025	31.03.2026	978	EUR	1.815,00 €	1.815,00 €
GA	13.08.2025	12.08.2026	978	EUR	1.750,00 €	1.750,00 €
GA	02.06.2025	10.06.2026	978	EUR	3.500,00 €	3.500,00 €
GA	24.04.2025	03.05.2026	978	EUR	10.703,09 €	10.703,09 €
GA	24.03.2025	05.04.2026	978	EUR	2.223,85 €	2.223,85 €
GA	03.03.2025	20.03.2026	978	EUR	3.997,42 €	3.997,42 €
KRED	24.11.2021	30.07.2028	978	EUR	100.000,00 €	

Navedene garancije odnose se na garancije ponude i na garancije za dobro izvršenje posla.

VII IZNOS AVANSA I ODOBRENIH KREDITA ČLANOVIMA ADMINISTRATIVNIH, UPRAVLJAČKIH I NADZORNIH TIJELA, sa naznakama kamatnih stopa, glavnih uslova i svih otplaćenih, otpisanih ili ukinutih iznosa, kao i obaveza dogovorenih u njihovu korist preko bilo kakvih garancija, sa naznakom ukupnog iznosa za svaku kategoriju;

Društvo tokom 2025. godine nije imalo datih avansa niti odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela.

VIII IZNOS I PRIRODA POJEDINIH STAVKI PRIHODA ILI RASHODA KOJI SU PO SVOM IZNOSU I PRIRODI MATERIJALNO ZNAČAJNI

Napomene uz Iskaz o ukupnom rezultatu -Bilans uspjeha-

Bilans uspjeha je finansijski iskaz koji pruža informacije o ostvarenom poslovnom rezultatu tokom poslovne godine kao razliku prihoda i rashoda.

Prihodi prema definiciji iz MRS-18:

”Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom datog perioda koji nastaje iz redovnih aktivnosti entiteta, pri čemu taj priliv rezultira povećanjem koji ne predstavlja porast po osnovu doprinosa učesnika u kapitalu.”

Prema definiciji iz Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja :

”Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza što dovodi do smanjenja kapitala, izuzev onih koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu.”

Obrazac Bilansa uspjeha sastoji se od sljedećih podbilansa:

- 1. Poslovnog rezultata**, kao razlike između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda;
- 2. Finansijskog rezultata**, kao razlike između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda;
- 3. Rezultata iz redovnog poslovanja prije oporezivanja**, kao zbir poslovnog rezultata i finansijskog rezultata;
- 4. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno;**

5. **Rezultat prije oporezivanja**, kao zbir rezultats iz redovnog poslovanja prije oporezivanja i neto rezultata poslovanja koje je obustavljeno;
6. **Poreski rashod perioda**

Poslovni rezultat kao razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda

Prihodi od prodaje – neto prihod u Bilansu uspjeha iskazan je u iznosu od 2.744.204 €.

Napomena uz redni broj 201 Prihodi od prodaje

Ova pozicija predstavlja dio poslovnih prihoda koji obuhvataju grupu računa 60, i grupu 61. **Prihodi od prodaje**, koje čine grupa 61 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, na kojima se iskazuju prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima i prodaje na domaćem i inostranom tržištu. Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 18 i drugim relevantnim MSFI. U Bilansu uspjeha je iskazana u iznosu od 2.744.204 €.

Napomena uz redni broj 204 Ostali prihodi iz poslovanja

Ostali prihodi iz poslovanja u Bilansu uspjeha iskazan je u iznosu od 384.432 € sastoje se od :

- **Redni broj 205 – Ostali prihodi iz redovnog poslovanja**
- **Redni broj 206 – Ostali prihodi iz poslovanja**

Napomena uz redni broj 205 :

Ostali poslovni prihodi iz redovnog poslovanja iskazani u iznosu od 376.497 € obuhvataju grupe računa:

64 - Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. gdje se iskazuju prihodi po osnovu potraživanja od državnih organa i organizacija od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina. Ovi prihodi se vrednuju prema MRS 20, MRS 18 i drugim relevantnim MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom.

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. su iskazani u iznosu od 376.497 € i sastoji se od sledećih računa:

Račun	Naziv računa	Iznos
640	Prihod po MRS 20	72.186,60
641	Prihod od međunarodnih donacija	304.310,04
	UKUPNO :	376.496,64

Napomena uz redni broj 206 :

Ostali poslovni prihodi iz redovnog poslovanja iskazani u iznosu od 7.935 € obuhvataju grupe računa:

67 - Ostali prihodi obuhvataju se dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobici od prodaje bioloških sredstava, dobici po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškovi, prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi. U okviru ovih prihoda iskazuju se i eventualno nastali **”vanredni prihodi”** koji se zbog izmjene standarda ne svrstavaju više u tu kategoriju, već u kategoriju redovnih prihoda.

Račun	Naziv računa	Iznos
6794	Ostali nepomenuti prihodi po osnovu naknade štete	7.935,33
6799	Ostli nepomenuti prihod	0,11
	UKUPNO:	7.935,33

Troškovi poslovanja (red.br.208), u iznosu od 1.001.926 €, sastoje se od:

- **Troškova materijala (red.br.209);**
- **Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi) (red.br.210)**
- **Amortizacija (red.br.210a)**

Napomena uz red.br.209 Troškovi materijala

Troškovi materijala obuhvataju grupu računa **51 - Troškovi materijala**, na kojima se iskazuje nabavka i troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala i troškovi goriva i energije. Način knjiženja na računima ove grupe zavisi od toga da li se evidencija o stanju, nabavci i troškovima materijala vodi na računima grupe 10 - Zalihe materijala, u okviru finansijskog knjigovodstva . Ako se evidencija o početnom stanju, nabavci i troškovima materijala vodi na računima grupe 10 - Zalihe materijala, u finansijskom knjigovodstvu, troškovi materijala knjiže se zaduženjem računa 511, 512, 513 i 573, u korist računa grupe 10 - Zalihe materijala, bez upotrebe računa 510 - Nabavka materijala. Ako se evidencija o početnom stanju, nabavci i troškovima materijala vodi na računu 910 u obračunu troškova i učinaka troškovi materijala knjiže se zaduženjem računa 511, 512, 513 i 573, a u korist računa 510.

Troškovi materijala iskazani su u iznosu od 406.914 € i sastoje se od sljedećih računa:

Račun	Naziv računa	Iznos
5110	Troškovi osnovnog materijala	184.778,68
5111	Troškovi pomoćnog materijala za izradu	43.284,93
5120	Troškovi za održavanje higijene	6.302,67
5121	Utrošeni kancelarijski materijal	10.471,38
5122	Tr.rez.djelovi za tekuće i invest.održ. opr .	103.559,48
5123	Troškovi alata i inventara	172,00
5129	Drugi troškovi režijskog materijala	4.201,81
5130	Troškovi električne energije	35.471,47
5133	Troškovi goriva	18.671,11

	UKUPNO:	406.913,53
--	----------------	-------------------

Napomene uz redni broj 210 Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)

Ostali troškovi poslovanja u zavisnosti od djelatnosti preduzeća mogu obuhvatiti grupe računa kao što su **53 - Troškovi proizvodnih usluga, 54dio (rezervisanja) i 55 - Nematerijalni troškovi.**

53 - Troškovi proizvodnih usluga obuhvataju proizvodne usluge na izradi učinaka, transportne usluge, usluge održavanja, zakupnine, troškovi sajмова, reklame i propagande, troškovi istraživanja i ostale proizvodne usluge. Nematerijalni troškovi obuhvataju troškove neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja, troškovi platnog prometa, članarina, poreza, doprinosa i ostali nematerijalni troškovi.

Račun 531 - Troškovi transportnih usluga obuhvataju transportne usluge drugih pravnih lica, uključujući i PTT usluge.

Račun 532 - Troškovi usluga održavanja obuhvataju troškove održavanja stalnih sredstava.

Račun 533 - Troškovi zakupnina obuhvataju zakupnine stalnih sredstava (opreme i poslovnog, skladišnog i drugog prostora i sl.).

Račun 534 - Troškovi sajмова obuhvataju troškove koji nastaju u vezi sa izlaganjem na sajmovima i drugim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Račun 535 - Troškovi reklame i propagande obuhvataju usluge po osnovu izvršene reklame i propagande, kao i troškovi po osnovu reklamnog i propagandnog materijala.

Račun 536 - Troškovi istraživanja obuhvataju troškove istraživanja.

Račun 539 - Troškovi ostalih usluga obuhvataju ostale proizvodne usluge, usluge zaštite na radu i zaštite zdravlja, i ostale usluge koje nijesu iskazane na posebnim računima u okviru grupe računa 53.

Računi 541, 542, 543, 544, 545 i 549 - Troškovi rezervisanja, obuhvataju se rezervisanja za troškove u garantnom roku, za zadržane kaucije i depozite i za obnavljanje prirodnih bogatstava, za restrukturiranje pravnog lica, isplatu naknada i drugih beneficija zaposlenima i ostala rezervisanja u korist odgovarajućih računa grupe 40 - Rezervisanja.

55 - Nematerijalni troškovi iskazuju se troškovi neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja, troškovi platnog prometa, članarina, poreza, doprinosa i ostali nematerijalni troškovi.

Račun 550 - Troškovi neproizvodnih usluga obuhvataju neproizvodne usluge, kao što su zdravstvene, advokatske usluge, usluge čišćenja i druge neproizvodne usluge u korist odgovarajućeg računa obaveza iz poslovanja 431, 432 ili 433.

Račun 551 - Troškovi reprezentacije obuhvataju izdaci za reprezentaciju, uključujući i vrijednost sopstvenih proizvoda, robe i usluga.

Račun 552 - Troškovi premija osiguranja obuhvataju troškove premija osiguranja, osim premija po osnovu osiguranja života zaposlenih.

Račun 553 - Troškovi platnog prometa obuhvataju usluge platnog prometa i druge bankarske usluge koje se plaćaju za obavljeni platni promet i izvršene druge bankarske usluge.

Račun 554 - Troškovi članarina obuhvataju članarine poslovnim i drugim udruženjima, komorama i savezima u korist računa 469 - Ostale obaveze.

Račun 555 - Troškovi poreza obuhvataju troškove poreza koji se naknađuju na teret troškova u korist računa 482 - Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova.

Račun 556 - Troškovi doprinosa obuhvataju doprinose koji terete troškove u korist računa 483 - Obaveze za doprinose koji terete troškove.

Račun 559 - Ostali nematerijalni troškovi obuhvataju ostale troškove za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 55.

Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi) iskazani su u iznosu od 332.573 €

Račun	Naziv računa	Iznos
5310	Troškovi usluga prevoza u zemlji	59,33
5311	Troškovi usluga prevoza u inostranstvu	1.797,46
5312	Troškovi PTT usluga u zemlji	15.526,62
5320	Troškovi usluga održavanja os u zemlji	68.209,96
5322	Troškovi održavanje građev. objekta	363,74
5323	Trošak održavanja softvera	11.147,76
5324	Troškovi programa radioaktivnosti u životnoj sredini	270,38
5325	Troškovi zaštite i obezbjeđenja objekata	1.606,60
5329	Drugi troškovi usluga održavanja	30,00
5331	Troškovi zakupa transportnih sredstava	2.899,99
5334	Troškovi zakupnina poslovnog prostora	1.983,48
5339	Drugi troškovi zakupa	30,00
5362	Troškovi istraživanja po projektima	23.443,35
5390	Troškovi usluge zaštite na radu	18.773,41
5392	Troškovi real. projek. – angažov. podugovarača	32.507,60
5396	Troškovi sertifikacije i akreditacije	63.961,37
5397	Troškovi prihvata otpada	250,96
5398	Troškovi špedicije	3.288,25
5399	Troškovi drugih proizvodnih usluga	11.729,56
5501	Troškovi advokatskih usluga	125,00
5502	Troškovi usluga čišćenja – komunalne usluge	3.702,40
5505	Troškovi intelektualnih usluga pravnih lica	675,97
5506	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	2.500,00
5507	Troškovi sponzorstva i pomoći	4.700,00
5509	Troškovi drugih neproizvodnih usluga	2.090,55
5510	Troškovi bifea CETI	2.029,72
5512	Troškovi reprezentacije u zemlji	8.420,83
5520	Troškovi premija osiguranja os	6.264,82
5524	Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada	2.133,93
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	8.165,89
5532	Troškovi platnog prometa u inostranstvu	4.395,86
5540	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	660,00
5556	Troškovi carine	2.308,81

5559	Drugi troškovi poreza	15.416,33
5595	Troškovi kupovine naučno-stručne literature	2.465,88
5596	Troškovi obuke i treninga zaposlenih	4.097,85
5597	Takse	448,45
5599	Drugi nematerijalni troškovi	4.091,30
	UKUPNO:	332.573,41

54 - Troškovi amortizacije (red.br. 210a) u iznosu od 249.866€ iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava i troškove rezervisanja u skladu sa računovodstvenom politikom pravnog lica.

Račun 540 - Troškovi amortizacije obuhvataju se troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava obračunati prema računovodstvenoj politici pravnog lica, u korist odgovarajućih računa ispravke vrijednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava otvorenih u okviru računa grupe 01 i 02.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (red.br.211), u iznosu od 1.867.222 €, sastoje se od:

- **Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi (red.br.212);**
- **Troškovi poreza i doprinosa (red.br.213).**

Napomena uz redni broj 212 Neto troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u iznosu od 1.260.299 €

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi obuhvataju troškove po osnovu obračunatih zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, kao i troškove po osnovu obračunatih naknada po ugovorima sa fizičkim licima, koji se iskazuju na računima grupe **52 - Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi.**

Na ovoj poziciji je iskazan iznos od 1.560.299€, a sastoji se od sljedećih računa:

Račun	Naziv računa	Iznos
5200	Troškovi neto zarada	1.110.340,88
5280	Troškovi po ugovoru – agencija za privremeno zapošljavanje – neto	33.303,99
5220	Troškovi naknade po osnovu ugovor o djelu - neto	121.354,48
5260	Troškovi naknade članovima odbora direktora – neto	30.375,36
5290	Otpremnina za odlazak u penziju i prestanak radnog odnosa	27.872,84
5291	Troškovi prevoza na službenom putu u inostranstvu	9.916,43
5292	Naknade troškova smještaja i ishrane na službenom putu	3.220,40
5293	Naknade troškova prevoza na službenom putu	401,12
5294	Naknade troškova prevoza (neto) na radno mjesto i sa radnog mjesta	48.714,21
5295	Naknada za kotizaciju i ostale troškove na putu u inostranstvo	52,66
5296	Troškovi dnevnica za službena putovanja	6.656,20
5297	Troškovi dnevnica u inostranstvu	13.317,88

5298	Troškovi smještaja na službenom putu u inostranstvu	13.621,51
5299	Ostale naknade troškova ¹	141.150,94
	UKUPNO:	1.560.298,90

Napomena uz redni broj 213 Troškovi poreza i doprinosa u iznosu od 330.368 € sastoji se od sledećih pozicija :

- **Troškovi poreza (redni broj 214) u iznosu od 127.891 €**
- **Troškovi doprinosa za penzije (redni broj 215) u iznosu od 148.739 €**
- **Troškovi doprinosa (redni broj 216) u iznosu od 53.738€**

Napomena uz redni broj 214 Troškovi poreza

Troškovi poreza obuhvataju troškove po osnovu obračunatih poreza po osnovu obračunatih zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, kao i troškove poreza po osnovu obračunatih naknada po ugovorima sa fizičkim licima.

Na ovoj poziciji je iskazan iznos 127.891€, a sastoji se od sljedećih računa:

Račun	Naziv računa	Iznos
5207	Troškovi poreza na bruto zaradu i nakn. zarada	105.548,77
5281	Troškovi poreza na bruto zaradu – agencija za privremeno zapošljavanje	1.828,92
5261	Troškovi poreza – odbor direktora	6.075,10
5221	Troškovi poreza - ugovor o djelu (ostalo)	14.437,72
	UKUPNO:	127.890,51

Napomena uz redni broj 215 Troškovi doprinosa za penzije

Troškovi doprinosa za penzije (doprinosi PIO) obuhvataju troškove po osnovu obračunatih doprinosa po osnovu obračunatih zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, kao i troškove poreza po osnovu obračunatih naknada po ugovorima sa fizičkim licima.

Na ovoj poziciji je iskazan iznos 148.739€, a sastoji se od sljedećih računa:

Račun	Naziv računa	Iznos
5208	Troškovi doprinosa PIO - zaposleni	139.289,54
5211	Troškovi doprinosa PIO – poslodavac	0,00
5222	Troškovi doprinosa PIO – ugovor o djelu	1.711,37
5262	Troškovi doprinosa PIO – odbor direktora	4.050,10
5282	Troškovi doprinosa PIO – zaposleni – agencija za privremeno zapošljavanje	3.687,66
	UKUPNO:	148.738,67

¹ Ostale naknade troškova se odnose na davanja zaposlenim u sledećim slučajevima :zimmnica, pomoć u slučaju smrti, pomoć zaposlenom za liječenje, ostala davanja zaposlenim, naknada za odvojeni život, davanja Sindikatu

Napomena uz redni broj 216 Troškovi doprinosa

Troškovi doprinosa (doprinosi za zdravstvo, nezaposlenost, fond rada, sindikat, privrednoj komori, za invalide) obuhvataju troškove po osnovu obračunatih doprinosa po osnovu obračunatih zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, kao i troškove doprinosa po osnovu obračunatih naknada po ugovorima sa fizičkim licima.

Na ovoj poziciji je iskazan iznos 53.738€, a sastoji se od sljedećih računa:

Račun	Naziv računa	Iznos
5201	Troškovi doprinosa za nezaposlenost zaposleni	7.080,95
5212	Troškovi doprinosa za nezaposlenost poslodavac	7.080,95
5213	Troškovi doprinosa ostali	35.293,93
5223	Troškovi doprinosa – ugovor o djeli	2.165,57
5263	Troškovi doprinosa - odbor direktora	911,28
5283	Troškovi doprinosa – agencija za privremeno zapošljavanje	1.205,63
	UKUPNO:	53.738,31

Napomena uz redni broj 220 Ostali rashodi iz poslovanja

Ostali rashodi u iznosu od 20.508 € obuhvataju grupe računa:

57 - Ostali rashodi obuhvataju se gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi. Na računima grupe 57 obuhvataju se i gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namenjenih prodaji, u smislu MSFI 5, iskazanih na računima grupe 04, u iznosu manjem od neotpisane vrijednosti.

Račun	Naziv računa	Iznos
5705	Gubitak od rashodovanja postrojenja i opreme	5.051,67
5760	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	6.818,57
5770	Rashodi po osnovu rashoda yaliha materijala i robe	8.626,03
5799	Drugi nepomenuti rashodi	11,87
	UKUPNO:	20.508,14

Napomena uz redni broj 221 - Poslovni rezultat

Poslovni rezultat čini zbir izmedju prihoda od prodaje – neto prihod (red.br.201) i ostalih prihoda iz poslovanja (red.br.204) umanjani za troškove poslovanja(red.br.208), troškove

zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi(red.br.211) i ostali troškovi poslovanja(red.br.220)

Ova stavka predstavlja ostvarenu poslovnu dobit u iznosu od **228.108 €**.

Napomena uz redni broj 226 - Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite)

Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) u iznosu od 12.056 € obuhvataju grupe računa:

66 – Finansijski prihodi iskazuju se prihodi od kamata, kursnih razlika, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, dividendi i ostali finansijski prihodi.

Njihov tabelarni pregled je:

Račun	Naziv računa	Iznos
6620	Prihodi od kamata	5.087,68
6630	Pozitivne kursne razlike po potrazivanjima i obavezama	22,16
6632	Pozitivne kursne razlike po novčanim sredstvima u stranoj valuti	4.190,44
6699	Ostali finansijski prihodi	2.756,04
	UKUPNO:	12.056,32

Napomena uz redni broj 237 - Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite u iznosu od 16.226 € obuhvataju grupe računa:

56 –Finansijski rashodi iskazuju se rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika, negativni efekti po osnovu valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

Njihov tabelarni pregled je:

Račun	Naziv računa	Iznos
5631	Negativne kursne razlike po obavezama i potrazivanjima	14,86
5632	Negativne kursne razlike po stranim novčanim sredstvima	16.210,87
	UKUPNO:	16.225,73

Napomena uz redni broj 241 Finansijski rezultat

Ova pozicija predstavlja razliku Prihoda od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (red.br.226) i rashoda po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (red.br.237). U Bilansu uspjeha je iskazana kao negativan finansijski rezultat u iznosu od 4.169 €.

Napomena uz redni broj 242 Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

Ova pozicija predstavlja zbir izmedju poslovnog rezultata (red.broj 221) i finansijskog rezultata (red.broj 241) i u bilansu uspjeha je iskazana u iznosu od 223.939 €.

Napomena uz redni broj 245 Poreski rashod perioda

Ova pozicija obuhvata iskazane poreske obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobit (poreska obaveza utvrđena po poreskoj prijavi primjenom propisane poreske stope od 9% na iznos do 100.000,00€ i 12% na iznos preko 100.000,00€) redni broj 246 u iznosu od 36.773 € i odloženi poreski prihod (MRS 12) redni broj 247 u iznosu 8.346 €.

Napomene uz redni broj 248

Pozicija Neto rezultat redni broj 248 u iznosu od 195.512 € predstavlja dobit poslije oporezivanja. Stavka Neto rezultat predstavlja iznos dobiti o čijoj raspodjeli odlučuje osnivač/vlasnik.

Napomene uz Iskaz o finansijskoj poziciji -Bilans stanja-

Bilans stanja kao finansijski iskaz predstavlja prikaz stanja imovine, kapitala i obaveza na dan bilansiranja odnosno na dan 31.12.2025.g.

Imovina pravnog lica predstavlja računovodstvenu kategoriju Aktiva.

Kapital i obaveze pravnog lica predstavljaju računovodstvenu kategoriju Pasiva.

Aktiva CETI d.o.o. u iznosu od 3.410.932€ sastoji se od pozicija:

- Stalna imovina red.br.002 – iznos 1.671.076€
- Obrtna sredstva red.br.025 – iznos 1.738.331€
- Aktivna vremenska razgraničenja red.br.045 – iznos 1.525€

Stalna imovina CETI d.o.o. sastoji se od pozicije 008 Nekretnine postrojenja oprema i biološka sredstva

Napomena uz redni broj 008 – Nekretnine, postrojenja i oprema – iznos 1.619.492€

Iskazana pozicija sastoji se od vrijednosti postrojenja i opreme, iskazane u finansijskom knjigovodstvu neotpisane knjigovodstvene vrijednosti 1.554.252 - redni broj 010 i ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva u iznosu od 65.240 € - redni broj 011.

Analitički pregled vrijednosti po računima je prikazan u sledećoj tabeli:

Konto	Naziv konta	Vrijednost
-------	-------------	------------

		na dan 31.12.2025.
02301	Oprema za obavljanje priv. djel. – Laborat. Oprema	2.266.153,45
023010	Oprema projekta Gromobrani	72.900,00
023011	Oprema donacija Belgija	29.425,00
023012	Oprema donacija SAD	4.096,49
023013	Oprema donacija IAEA	2.016,00
023014	Oprema donacija IAEA Elektreti sistem	41.534,00
023015	Oprema donacija UNDP	3.016,03
023017	Oprema donacija Norveška II – 2014.g.	92.804,00
023018	Oprema donacija Ambasade Amerike	8.403,82
023019	Oprema donacija Aquila	60.644,70
023020	Ostala oprema	11.895,10
02302	Agregat	66.801,05
023021	Oprema donacija IAEA-EKOTEH MNE9006	21.500,00
023022	Oprema donacija IAEA-THERMO MNE5004	229.849,00
023023	Oprema projekat CEBIMER	4.617,00
023024	Oprema donacija MORT	4.700,00
023025	Oprema projekta SOLUTION	51.054,35
023026	Oprema donacija IAEA procejt RER7014	109.584,00
023027	Oprema projekta TETYS	13.035,00
023028	Oprema projekta IMERMAID	4.016,00
02303	Oprema za klimatizaciju	30.746,57
02304	Saobraćaj i veze	194.226,24
02305	Računarska oprema	111.426,38
02306	Poslovna i druga administrativna oprema	69.364,77
02307	Oprema donacija Norveška II – 2013.g.	83.473,00
02308	Oprema IPA 2011	54.699,32
02309	Oprema projekta CAPS	59.413,53
0290	Ulaganje u tuđim nekretninama	65.239,52
02309	Ispravka vrijednosti-osnovna sredstva	(2.147.142,83)
		1.619.491,49

Prilikom priznavanja odmjeravaju se stavke opreme po nabavnoj/cijeni koštanja koja obuhvata:

- fakturnu cijenu uključujući uvozne takse i poreze po osnovu prometa koji se ne mogu refundirati nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata;
- sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati na način na koji to očekuje menadžment;
- inicijalnu procjenu troškova demontaže uklanjanja sredstva i obnove područja na kojem je sredstvo locirano što je obaveza koja se entitetu nameće bilo kada se sredstvo nabavi ili kao posljedica korišćenja sredstva.

Za odmjeravanje nakon preuzimanja CETI d.o.o. se saglasno paragrafu 29 MRS 16 opredijelio, u okviru računovodstvenih politika, za model nabavne vrijednosti iz paragrafa 20

MRS 16. Model nabavne vrijednosti podrazumijeva da se nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu akumuliranu amortizaciju i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti.

U CETI d.o.o. za svaku stavku opreme obračunava se amortizacija posebno. Iznos koji se amortizuje alociran je na sistematski način u toku korisnog vijeka. Obračun amortizacije vrši se na bazi korisnog vijeka sredstva primjenom proporcionalne metode.

Napomena uz redni broj 016 Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja

Pozicija broj 016 u iznosu od 56.892€ sastoji se od pozicije 023 – ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja

Pozicija 023 Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja u iznosu od 51.584 € odnosi se na :

- Potraživanja od zaposlenih u ukupnom iznosu od 51.584,48 € sastoji se od iznosa na ime odobrenih kredita za rješavanje stambenog pitanja i to iznos od 7.415,16€ odobren u 2018.g., iznos od 9.328,87€ odobren u 2019.g., iznos od 2.738,78€ odobren u 2020.g., iznos od 13.137,87 € odobren u 2021.g. i iznos 11.395,03€ odobren u 2022.g.; iznos od 7.568,77 € odobren u 2025.g.

Napomena uz redni broj 025 Obrtna sredstva

Pozicija 025 Obrtna sredstva u iznosu 1.738.331 € predstavljaju zbirnu poziciju koja je iskazana u knjigovodstvu CETI d.o.o. a koja se sastoji od sledećih pozicija:

- Zaliha u iznosu od 122.931 € - redni broj 026
- Kratkoročnih potraživanja u iznosu od 268.325€ - redni broj 031
- Gotovina na računima i u blagajni u iznosu od 1.347.074 – redni broj 043

Napomena uz redni broj 026 Zalihe

Bilansna pozicija pod rednim brojem 026 Zalihe obuhvata zalihe materijala i potraživanja po osnovu datih avansa.

Pozicija 027- Zalihe materijala su iskazane u iznosu od 121.651 €. Radi se o materijalu koji se koristi u procesu vršenja usluga ispitivanja. Analitički pregled materijala je dat u sljedećoj tabeli:

Hemikalije i ostali potrošni materijal po magacinima:

Lokacija	Vrsta materijala za popis	Vrijednost nakon popisa na dan 31.12.2025.
----------	---------------------------	--

Magacin 2	Rastvarači	21.173,27
Magacin 3	PVC i potrošni materijal	18.897,11
Magacin 3	Kisjeline	4.328,38
Magacin 3	Baze	1.865,25
Magacin 3	Praškaste hemikalije	47.859,31
Magacin 3	Staklo	8.279,83
Magacin 3	Filter papiri	4.642,80
Magacin 3	Rezervni djelovi i strandardi	12.078,93
Magacin 3	Reagensi, standardi i ref. Materijal	2.526,08
UKUPNO :		121.650,96

Pozicija 030 Potraživanja po osnovu datih avansa dobavljačima iznosi 1.281 €.

Napomene uz redni broj 031 Kratkoročna potraživanja

Ova pozicija predstavlja zbirni iznos pozicija koje se prema Pravilniku o sadržini računa obuhvataju na ovoj poziciji i iznosi 268.325€.

Sastoji se od sljedećih stavki:

- Potraživanja u iznosu od 251.068 € - (redni broj 032)
- Ostala nepomenuta potraživanja u iznosu od 17.258 € - (redni broj 035)

Napomena uz redni broj 032 Potraživanja

Pozicija 032 - Potraživanja sastoji se od potraživanja od kupaca-korisnika usluga CETI d.o.o. u iznosu od 251.068 €.

- Potraživanja od kupaca su u finansijskom knjigovodstvu analitički prikazana po svakom pojedinačnom kupcu sa pregledom zaduženja po osnovu izvršenih usluga i uplatama za izvršene usluge.

Napomena uz redni broj 035 Ostala potraživanja

Pozicija 035 - Ostala potraživanja sastoji se od pozicije broj 038 – ostala nepomenuta potraživanja u iznosu od 17.258 € i to :

- Potraživanja od zaposlenih za naknadu šteta u iznosu od 4.435,22 €
- Druga potraživanja od zaposlenih u iznosu od 2.240,00 €
- Potraživanja za naknade zaposlenima koje se refundiraju (bolovanja) u iznosu od 10.582,34 €

Napomena uz redni broj 043 Gotovina na računima i u blagajni

Novčana sredstva na žiro računima obuhvataju slobodna novčana sredstva koja se nalaze kod poslovnih banaka po osnovu depozita po viđenju.

Ukupno iskazani iznos novčanih sredstava u iznosu od 1.347.074 € sastoji se od zbira stanja na dan 31.12.2025. godine.

Analitički pregled novčanih sredstava je sledeći:

račun	Naziv računa	iznos
2430	Gotovina u blagajni	344,62

1. Računi kod banaka

a) Stanje na tekućim žiro-računima ukupno : 1.053.105,46 €

račun	Naziv računa	Iznos
2410	Žiro račun CKB 510-232-23	743.966,94
2411	Žiro račun Best Waste management	4.073,11
2418	Žiro račun ckb 510-1539-79	63.193,53
2420	Žiro račun NIP 510-176202-84	1.244,42
2422	Žiro račun projekat Danube Hazard	26.863,89
2423	Žiro račun – biznis kartica	2.543,51
2425	Žiro račun IPA CBC SOLUTION	20.389,26
2426	Žiro račun projekat inventara PCB u CG	53.118,97
2427	Žiro račun Speltex	61.340,73
2428	Žiro račun CEBIMER	37.573,92
2408	Žiro račun ckb ssfa	23.258,06
2409	Žiro račun Lovćen banka	15.539,12

b) Stanje na deviznim računima: 93.624,07 €

račun	Naziv računa	Iznos
2440	Devizni račun CKB 2 (eur)	12.098,41
2442	Devizni račun CKB 1 (eur)	114,09
2443	Devizni račun CKB (US dolari/eur)	1,55
2446	Devizni račun CKB banka (US dolari)	81.235,53
2448	Devizni račun CKB banka (funte)	174,49

2. Ostala novčana sredstva od 200.000,00 € :

Račun	Naziv računa	iznos
2480	Sredstva kod banke Lovcen banka	200.000,00

Napomena uz redni broj 045 Aktivna vremenska razgraničenja

Ova pozicija predstavlja razgraničene prihode od kamate na deponovana sredstva u banci, koji se odnose na izvještajni period a nijesu naplaćeni, u iznosu od 1.525 €.

Pasiva CETI do.o. u iznosu od 3.410.932 € sastoji se od stavki:

- Kapitala u iznosu od 2.772.861 €;
- Odložene poreske obaveze u iznosu od 70.675 €
- Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije u iznosu od 317.811 €
- Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze u iznosu od 174.922 €
- Pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 74.663 €

Napomena uz redni broj 101 Kapital

Ova pozicija predstavlja zbirni iznos pozicija koje čine kapital a koje kod CETI d.o.o. čine:

- Osnovni kapital u iznosu od 1.628.650 €;
- Neraspoređene dobiti u iznosu od 1.144.211 €.

Napomena uz redni broj 102 Osnovni kapital

Osnovni kapital CETI d.o.o. čini osnivački kapital u ukupnom iznosu od 1.628.650€. Vlada Crne Gore je jedini osnivač CETI d.o.o.

Napomene uz redni broj 111 Neraspoređeni dobitak ili gubitak

Pozicija 111 obuhvata iskazanu akumuliranu neraspoređenu dobit prethodne i tekuće godine iz Bilansa uspjeha u ukupnom iznosu od 1.076.965€.

Račun	Naziv računa	Iznos
3400	Neraspoređena dobit ranijih godina	948.699,68
3410	Neraspoređena dobit tekuće godine	195.511,58

Napomene uz redni broj 125 Odložene poreske obaveze

Pozicija 125 obuhvata odloženi poreske obaveze obračunate u skladu sa MRS 12 u iznosu od 70.674,75€. Zbog postojanja privremene razlike kod osnovnih sredstava preduzeće u tekućoj godini plaća manji porez na dobit nego što bi trebalo da plati kada ne bi bilo tih razlika. Oporeziva privremena razlika nastaje kada je knjigovodstvena vrijednost sredstava veća od poreske osnovice sredstava. Odloženi poreski prihod u godini u kojoj je priznata uvecava neto

dobit koja ostaje za raspodjelu. Koncept odloženog poreza na kojem se zasniva MRS 12 podrazumijeva da poreske posledice tekućeg obračunskog perioda treba da budu računovodstveno obuhvaćene u tekućem periodu. Iz tog razloga se vrši priznavanje odloženog poreza koji treba da poništi uticaj privremenih razlika na neto rezultat po periodima.

Napomene uz redni broj 126 Dugoročni odloženi prihodi i primnjene donacije

Pasivna vremenska razgraničenja su iskazana u skladu sa zahtjevima MRS u pogledu obračuna prihoda koji je nastao kroz davanja u vidu donacija. Kako se radi o davanjima u osnovnim sredstvima u skladu sa zahtjevima MRS 20 izvršeno je njihovo razgraničenje i iskazan iznos pasivnih vremenskih razgraničenja u iznosu od 317.810,84 € koji će biti iskazan kao prihod nekih drugih budućih obračunskih perioda.

Napomene uz redni broj 127 Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze

Pozicija 127 je zbirna pozicija koja se sastoji samo od kratkoročnih obaveza u iznosu od 174.921 € iskazanih na poziciji 129

Napomene uz redni broj 129 Kratkoročne obaveze u iznosu od 174.921€

Pozicija Kratkoročne obaveze je zbirna pozicija koja se sastoji od sledećih stavki:

- Primljeni avansi, depoziti i kaucije pozicija 132
- Obaveze prema dobavljačima pozicija 133
- Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze pozicija 122

Obaveze iz poslovanja na poziciji 132 sastoje se od obaveza po osnovu primljenih avansa u iznosu od 44.476 € , obaveza prema dobavljačima u iznosu 48.305€ i ostale obaveze u iznosu od 82.141 €.

Napomene uz redni broj 137 Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 82.141 €

Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze sastoje se od sledeći pozicija :

- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda redni broj 140 – iznos 45.368 €
- Obaveza po osnovu poreza na dobit redni broj 141 – iznos 36.773 €

Napomene uz redni broj 140 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda u iznosu od 45.368€ :

Kako se obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost utvrđuje na dan 31.12.2024. ona se i iskazuje na taj dan kao obaveza koja dopijeva u narednoj godini. Iznos obaveze je 45.368 €.

Napomene uz redni broj 141 Obaveze po osnovu poreza na dobit

Ova pozicija u iznosu od 36.773 € obuhvata iskazane obaveze po osnovu poreza na dobit koju je pravno lice utvrdilo putem poreske prijave i koju je obavezno da plati kao iznos poreza na dobit pravnih lica za tekuću poslovnu godinu. Navedena stavka je iskazana u Bilansu uspjeha kao tekući porez na dobit.

Napomene uz redni broj 143 Pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 74.663 €

Pasivna vremenska razgraničenja su iskazana u skladu sa zahtjevima MRS u pogledu obračuna prihoda koji je nastao kroz davanja u vidu donacija. Kako se radi o davanjima u osnovnim sredstvima u skladu sa zahtjevima MRS 20 izvršeno je njihovo razgraničenje i iskazan iznos pasivnih vremenskih razgraničenja u iznosu od 72.187 € koji će biti iskazan kao prihod u sledećoj godini.

Račun	Naziv računa	Iznos
4951	Odloženi prihodi i primljene donacije u skladu sa MRS20 koje dospijeva u roku 1 godine	72.186,60
4960	Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja	2.476,86
	UKUPNO:	74.663,46

IX IZNOSI KOJE PRAVNO LICE DUGUJE I KOJI DOSPIJEVAJU NAKON VIŠE OD PET GODINA, KAO I UKUPNA DUGOVANJA PRAVNOG LICA POKRIVENA GARANCIJAMA (zalogama, hipotekama) koje je dalo pravno lice, uz naznaku prirode i oblika osiguranja.

Privredno društvo **CETI** na dan 31.12.2025. godine nema obaveza po osnovu ukupnih dugovanja pokrivenih garancijama (zalogama, hipotekama) koje je dalo, uz naznaku prirode i oblika osiguranja.

X SUDSKI SPOROVİ

Privredno društvo **CETI** na dan 31.12.2025. godine nema sudskih sporova..

Matični broj 02908433

šifra djelatnosti 7120

Obrazac OA

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA "CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA "
SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica, BulevaR Sarla de Gola br.2

OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

u periodu od 01. 01. 2025. do 31. 12 .2025.godine

Broj grupe	Pocetni saldo	Kupovina sredstava koje se stavljaju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+3-4)	Stopa %	Amortizacija tekuće godine (5X6)	Amortizacija prethodnih godina	Ukupna amortizacija (7+8)	Neotpisana vrijednost na kraju godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I					2,50%				
1	64.650,05	0,00	0,00	64.650,05		1.616,25	40.406,25	42.022,50	22.627,55
2									
3	24.243,89	0,00	0,00	24.243,89		606,10	13.940,19	14.546,29	9.697,60
4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) UKUPNO :	88.893,94	0,00	0,00	88.893,94		2.222,35	54.346,44	56.568,79	32.325,15

Broj grupe	Pocetni saldo	Kupovina sredstava koje se stavljaju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+3-4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine	
							(5 - 7)	
							8	
1	2	3	4	5	6	7		
II	103.103,89	1.270,00	242,21	104.131,68	10	10.413,17		93.718,51
III	908.075,58	58.743,64	545,30	966.273,92	15	144.941,09		821.332,83
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00		0,00
V	36.806,84	13.400,90	49,21	50.158,53	30	15.047,56		35.110,97
b) UKUPNO :	1.047.986,31	73.414,54	836,72	1.120.564,13		170.401,82		950.162,32

Sredstva koja se vrednuju po MRS 38 (Nematerijalna ulaganja) I MRS 16 (Lizing)	Pocetni saldo	Kupovina sredstava koja se stavljaju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+3-4)	Racunovod. amort am tekuće godine	Amortizacija prethodnih godina	Ukupna amortizacija (6+7)	vrijednost na kraju godine (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I								
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) UKUPNO :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno (a+b+c) :	1.136.880,25	73.414,54	836,72	1.209.458,07	172.624,16	54.346,44	226.970,60	982.487,47
-------------------	--------------	-----------	--------	--------------	------------	-----------	------------	------------

Šef računovodstva

Direktor

NAPOMENA : Početni saldo na početku godine jednak je neotpisanoj vrijednosti na kraju prethodne godine, za grupe II,III,IV I V.

C r n a G o r a
Poreska uprava

Područna jedinica _____

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

0.1. Osnovna	X
0.2. Izmijenjena	

0.3. Rezident	X
0.4. Nerezident	

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU		
1. Naziv poreskog obveznika	CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA	
PIB	02908433	
2. Adresa glavnog mjesta poslovanja		
- Opština PODGORICA - Ulica i broj Bulevar Šarla de Gola br. 2 - Broj telefona 020 658 090		
3. Poreski period	dan/mjesec/godina 01.01.2025.godine od	dan/mjesec/godina 31.12.2025.godine do
4. Bankovni računi		
Naziv banke	Broj računa	
CKB	510-232-23	
CKB	510-1539-79	
Podaci o poreskom konsolidovanju		
5. Odobrena finansijska konsolidacija		
6. Broj rješenja kojim je odobrena finansijska konsolidacija		
7. Datum rješenja sa rednog broja 6		
8. Naziv poreskog obveznika na kojeg se prenosi poreska obaveza po rješenju sa rednog broja 6		
9. PIB poreskog obveznika na kojeg se prenosi poreska obaveza po rješenju sa rednog broja 6		

UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE

Red. broj	O P I S	IZNOS u €
1	2	3
	A. Poslovna dobit i gubici	
	<i>I. Finasijski rezultat iz bilansa uspjeha</i>	
1.	Dobit poslovne godine	223.938,55
2.	Gubitak poslovne godine	
	II. Kapitalni dobici i gubici	
3.	Kapitalni dobici	
4.	Kapitalni gubici	
	III. Usklađivanje rashoda	
5.	Troškovi amortizacije iskazani u bilansu uspjeha	249.866,12
6.	Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	172.624,16
7.	Troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti	
8.	Troškovi koji se ne mogu dokumentovati	
9.	Kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose	
10.	Kamata plaćena nerezidentima po stopi većoj od uobičajene komercijalne stope	
11.	Administrativni troškovi plaćeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali	
12.	Primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti	
13.	Novčane kazne i penali	
14.	Ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje	
15.	Ukupno (a+b):	
	a) Prilozi dati političkim organizacijama	
	Pokloni i drugi prenos bez naknade	

16.	Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu isplaćeni u poreskom periodu (član 11a Zakona)	
17.	Troškovi materijala i nabavna vrijednost prodate robe iznad iznosa obračunatog primjenom metode prosječne cijene ili FIFO metode	
18.	Ukupno (a+b):	23.444,53
	a) Iznos izdataka isplaćenih pravnim licima za zdravstvene, socijalne, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, smanjenje siromaštva, zaštitu životne sredine, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i borbu protiv bolesti zavisnosti iznad 3,5% ukupnog prihoda, uvećan za ukupan iznos ovih izdataka isplaćenih fizičkim licima	23.444,53
	b) Iznos izdataka po osnovu donacija u naučnoistraživačke projekte ili inovacionu infrastrukturu po osnovu koji je poreski obveznik steako status podsticajnih mjera	
19.	Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	
20.	Članarine komorama, savezima i udruženjima iznad 0,1% ukupnog prihoda	
21.	Ukupno (a+b):	6.818,57
	a) Otpisana vrijednost sumnivih potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	6.818,57
	b) Ispravka vrijednosti sumnivih potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	
22.	Rezervisanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	
23.	Kamata i pripadajući troškovi plaćeni povezanim licima iznad tržišnih iznosa	

24.	Rashodi po osnovu obezvređivanja imovine koji se ne priznaju u poreske svrhe (član 18a Zakona)	
25.	Rashodi po osnovu efekata promjene računovodstvene politike nastali usled prve primjene MRS, odnosno MRFI	
	IV. Korekcija rashoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	
26.	Obračunati troškovi primjenom transfernih cijena	
27.	Obračunati troškovi primjenom cijena koje su u skladu sa principom „van dohvata ruke“	
28.	Razlika obračunatih troškova (red.br. 26 - 27 > 0)	
	V. Usklađivanje prihoda	
29.	Iznos poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koji je platila nerezidentna filijala rezidentnog poreskog obveznika	
30.	Obračunate kamate i pripadajući troškovi prema povezanim licima koje su manje od prihoda po osnovu kamata koje su u skladu sa principom „van dohvata ruke“	
31.	Prihodi po osnovu efekata promjene računovodstvene politike nastali usled prve primjene MRS, odnosno MRFI	
	VI. Korekcija prihoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	
32.	Obračunati prihodi primjenom transfernih cijena	
33.	Obračunati prihodi primjenom cijena koje su u skladu sa principom „van dohvata ruke“	
34.	Razlika obračunatih prihoda (red.br. 33 - 32) > 0	
	VII. Ostale korekcije	
35.	Prihod od naplaćenih sumnjivih potraživanja ostvaren u poreskom periodu, a koja u ranijem poreskom periodu (godina_____) nijesu priznata kao rashod u poreske svrhe	

36.	Rashodi koji po osnovu obezvređivanja imovine u ranijem poreskom periodu nijesu priznati u poreske svrhe (godina____) za imovinu koja je otuđena u poreskom periodu, odnosno oštećena usljed više sile (član 18a Zakona)	
37.	Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu bili priznati u poreske svrhe u prethodnim poreskim periodima (godina ____)	
	VIII. Oporeziva dobit	
38.	Oporeziva dobit (1-3+4+5-6+7 do 24-25+28+29+30+31+34-35-36-37) >0	331.443,61
39.	Gubitak (2+3-4-5+6-7do 24+25-28-29-30-31-34+35+36+37)>0	
40.	Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	
41.	Ostatak oporezive dobiti (red. br.38-40) >0	331.443,61
	B. Kapitalni dobici i gubici	
42.	Ukupni kapitalni dobici tekuće godine	
43.	Ukupni kapitalni gubici tekuće godine	
44.	Kapitalni dobici (red. br.42-4) >0	
45.	Kapitalni gubici (red. br.43-42) >0	
46.	Prenijeti kapitalni gubici iz ranijih godina do visne iznosa pod rednim brojem 44	
47.	Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 44-46) ≥0	
	C. Poreska osnovica	
48.	Poreska osnovica (red. br.41+100% od red.br. 47) >0	331.443,61
	Umanjenje poreske osnovice	
49.	Ukupno (a+b):	
	a) Prihodi po osnovu dividendi i udjela u dobiti rezidentnih pravnih lica	
	b) Prihodi po osnovu likvidacionog ostatka	
50.	Poreska osnovica – oporeziva dobit (red. br.48-49)	331.443,61
51.	Iznos poreza: a) 9% za oporezivu dobit do 100.000,00€;	9.000,00
	b) 12% za oporezivu dobit koja prelazi	27.773,23

	100.000,00€;	
	c) 15% za oporezivu dobit koja prelazi 1.500.000,00€.	
52.	Ukupan iznos poreza (51a+51b+51c)	36.773,23
	Umanjenje poreza	
53.	Iznos poreza na dobit ostvarenog u nedovoljno razvijenim opštinama	
54.	Iznos poreza na dobit koju pravno lice reinvestira u svoje naučnoistraživačke ili inovativne projekte, inovativne programe subjekata inovacione infrastrukture, odnosno program rada Fonda za inovacije Crne Gore	
	Ukupno (a+b+c):	
	a) udjele ili akcije startapova i spinofova;	
55.	b) donacije naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture u projekte naučnoistraživačke infrastrukture;	
	c) Fond za inovacije Crne Gore i/ili druge investicione fondove u Crnoj Gori koji ulažu sredstva u subjekte koji obavljaju investicionu djelatnost.	
56.	Utvrđena poreska obaveza (red. br.52-53-54-55)	36.773,23
57.	Iznos poreza plaćen u drugoj državi	
58.	Ukupno poreska obaveza (red. br.56-57) >0	36.773,23

Izjavljujem, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su navedeni podaci u prijavi i prilogima uz prijavu tačni.

Potpis ovlašćenog lica..... PIB: / / / / / / / / / /

Datum:.....

MP

POPUNJAVA PORESKA UPRAVA

Broj dokumenta:/..... Datum prijema:..... Datum obrade:.....

Prezime i ime ovlašćenog službenika: Potpis:

STATISTIČKI ANEKS

Naziv: Centar za ekotoksikološka ispitivanja d.o.o.
Sjedište: Bulevar Šarla de Gola broj 2 Podgorica
Navešti tekstualno pretežnu djelatnost kojom ste se bavili tokom godine:

X	malo pravno lice
	srednje pravno lice
	veliko pravno lice

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca djeljen sa brojem mjeseci)	001		84	84
60	Prihodi od prodaje robe	002			
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		2.744.204	2.817.850
62	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		72.187	78.534
650	Prihodi od zakupnina	006			
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009		228.064	291.948
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		124.707	148.232
513	Troškovi goriva i energije	011		54.143	48.247
520	Troškovi zarada i i naknada zarada (bruto)	012		1.362.260	1.336.835
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		264.924	193.302

53	Troškovi proizvodnih usluga	014		257.880	266.929
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		99.012	82.026
533	Troškovi zakupnina	016		4.913	17.547
534 i 535	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	017		0	4.268
536	Troškovi istraživanja	018		23.443	22.495
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		24.244	27.284
552 i 553	Troškovi premije osiguranja i troškovi platnog prometa	020		20.961	19.472
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022		121.651	138.981
11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025			

Rb	Račun	Analički prikaz prihoda i izdataka vezanih za nematerijalnu imovinu	Vrijednost
Prihodi:			
1	652	Prihodi od naknada po osnovu patenata	
2	652	Prihodi po osnovu autorskih prava	
3	652	Prihodi od prodaje licenci	
Izdaci (neto) za :			
4	010	Ulaganja u razvoj	
		0100 Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine	
		0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	
		0102 Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	
		0103 Ostali izdaci za razvoj	
		0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	
		0109 Obezbjeđenje vrijednosti ulaganja u razvoj	
5	011	Koncesije, patent, licence i slična prava	
		0110 Koncesije	
		0111 Patenti	
		0112 Licence	
		0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	
		0114 Druga slična prava	
		0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	
		0119 Obezbjeđivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	
6	012	Goodwill	
		0120 Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	
		0121 Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	
		0129 Obzvrjeđenje goodwill-a	
7	014	Ostala nematerijalna ulaganja	
		0140 Računarski programi	
		0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	
		0142 Ulaganja u lizing	
		0145 Ostala nematerijalna ulaganja	
		0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	

		0149 Obezbvredjenje ostalih nematerijalnih ulaganja	
8	015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0150 Ulaganja u razvoj u pripremi	
		0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0159 Obezbvredjenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	
9	016	Avansi za nematerijalna ulaganja	
		0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	
		0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja	

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja

Odgovorno lice

Dana

MP

.....

.....

Popunjava pravno lice : Centar za ekotoksikološka ispitivanja d.o.o. Podgorica
Matični broj 02908433 Šifra djelatnosti 7120
Popunjava _____

Naziv: Centar za ekotoksikološka ispitivanja d.o.o. Podgorica
Sjedište: Bulevar Šarla de Gola broj 2 Podgorica

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2025. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Kranje stanje 31.12. 2024. g.	Početno stanje 01.01. 2024.g.
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
	AKTIVA					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		1.671.075,97	1.857.887,00	
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		0,00	0,00	
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005				
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		1.619.491,49	1.800.995,00	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023, 027 (dio)	2. Postrojenja i oprema	010		1.554.251,97	1.735.755,00	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		65.239,52	65.240,00	
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		65.239,52	65.240,00	
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		51.584,48	56.892,00	
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033(dio), 039(dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031(dio), 032(dio), 039(dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033(dio), 039(dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031(dio), 032(dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032(dio), 034, 035, 036, 039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	022				
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		51.584,48	56.892,00	
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		1.738.331,01	1.542.400,00	
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		122.931,43	139.469,00	
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		121.650,71	138.981,00	
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030		1.280,72	488,00	
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		268.325,43	373.854,00	
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		251.067,87	367.695,00	

200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033			
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034			
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035	17.257,56	6.159,00	
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037			
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038	17.257,56	6.159,00	
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039	0,00	0,00	
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju	040			
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041			
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042			
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	1.347.074,15	1.029.077,00	
04	V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044			
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045	1.524,76	1.510,00	
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046	3.410.931,74	3.401.797,00	
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101	2.772.861,23	2.577.350,00	
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	1.628.649,97	1.628.650,00	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
320	III. EMISIONA PREMIJA	104			
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105	0,00	0,00	
321	1. Zakonske rezerve	106			
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107			
322(dio)	3. Druge rezerve	108			
330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335 i 336	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109			
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335 i 336	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110			
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111	1.144.211,26	948.700,00	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112	948.699,68	768.631,00	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113	195.511,58	180.069,00	
350	3. Gubitak ranijih godina	114			
351	4. Gubitak tekuće godine	115			
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117	0,00	0,00	
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118	0,00	0,00	
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119			
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120			
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122	0,00	0,00	
414, 415	1. Dugoročni krediti	123			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124			
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125	70.674,75	79.021,00	
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126	317.810,84	390.683,00	
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127	174.921,46	281.647,00	
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128			
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129	174.921,46	281.647,00	

422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130				
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		44.475,58	5.589,00	
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133		48.304,51	220.017,00	
439(dio)	5. Obaveze po menicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		82.141,37	56.041,00	
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139				
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		45.368,14	23.089,00	
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		36.773,23	32.952,00	
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143				
				74.663,46	73.096,00	
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		3.410.931,74	3.401.797,00	

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“, broj 052/10) I DIREKTIVOM 2013/34/EU
EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U
Dana

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Popunjava pravno lice : Centar za ekotoksikološka ispitivanja d.o.o. Podgorica	
Matični broj 02908433	Šifra djelatnosti 7120
Popunjava	

Naziv: Centar za ekotoksikološka ispitivanja d.o.o. Podgorica
Sjedište: Bulevar Šarla de Gola broj 2 Podgorica

ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2025. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	-u EUR- Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5,00	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		2.744.203,58	2.817.850
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		384.431,97	271.443
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		376.496,64	248.052
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		7.935,33	23.391
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		989.353,06	1.071.016
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		406.913,53	488.427
53, 54(dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		332.573,41	348.175
540	c) Amortizacija	210a		249.866,12	234.414
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		1.890.666,39	1.767.736
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		1.560.298,90	1.356.446
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		330.367,49	411.290
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		127.890,51	106.103
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		148.738,67	255.861
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		53.738,31	49.326
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217		0,00	0
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		20.508,14	31.083
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		228.107,96	219.458
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222		0,00	0
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226		12.056,32	14.508
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229		12.056,32	14.508
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		0,00	0
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			

	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234		0,00	0
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		16.225,73	4.663
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		16.225,73	4.663
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-4.169,41	9.845
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		223.938,55	229.303
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		223.938,55	229.303
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		28.426,97	49.234
721	1. Tekući porez na dobit	246		36.773,23	32.952
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-8.346,26	16.282
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		195.511,58	180.069
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249		0,00	0
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/	258			
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	259		0,00	0
	IX. NETO SVEOBUHVAATNI REZULTAT (248-259)	260		195.511,58	180.069
	X. ZARADA PO AKCIJI	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	264			
	XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EUROPSKOG

U Dana
 Lice odgovorno za sastavljanje
 finansijskog iskaza
 MP
 Odgovorno lice

**ANALIZA KORIŠĆENJA SREDSTAVA
NERASPOREĐENE DOBITI ZA 2024 GODINU
"CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA"
D.O.O. PODGORICA**



Podgorica, jun 2026. godine

Analiza korišćenja opredijeljenih sredstava iz neraspoređene dobiti 2024. godine
d.o.o."CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA" Podgorica

**ANALIZA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ
NERASPOREĐENE DOBITI 2024 GODINE
OPREDIJELJENIH ZA INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
D.O.O."CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA
ISPITIVANJA" PODGORICA**

PODGORICA, JUN 2026. GODINE

SADRŽAJ

1. Izjava procjenjivača	4
2. Predmet i cilj procjene	5
3. Zakonska regulativa kod raspodjele dobiti	6
4. Iznos neraspoređene dobiti za 2024 godinu namijenjenih za osnovna sredstva	7
5. Analitički prikaz iskorišćenih sredstava neraspoređene dobiti za 2024 godinu	8
6. Metode vrednovanja osnovnih sredstava u finansijskom knjigovodstvu	11
7. Vrednovanje osnovnih sredstava u finansijskom knjigovodstvu.....	13
8. Izjava procjenitelja o vrijednosti osnovnih sredstava nabavljenih iz neraspoređene dobiti.....	15

1. IZJAVA PROCJENJIVAČA

Izvršili smo po zahtjevu privrednog društva "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" d.o.o. Podgorica, analizu iskorišćenih sredstava iz neraspoređene dobiti poslovne 2024 godine opredijeljenih za investicije u osnovna sredstva društva, na osnovu podataka o osnovnim sredstvima koji su prikazani u njegovom posljednjem finansijskom izvještaju. Rukovodstvo "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" d.o.o. Podgorica je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima koji regulišu njihovo finansijsko izvještavanje, a samim tim i za njihovo prikazivanje u izvještajima.

Ova odgovornost uključuje:

- definisanje i primjenu metoda relevantnih za sastavljanje i prezentaciju finansijskih pozicija koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, kao ni po osnovu kriminalnih radnji ili grešaka;
- odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekat na prezentirane vrijednosti imovine i obaveza, i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim do dana na koji se vrši procjena.

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim pozicijama koje predstavljaju stavke imovine na dan procjene. Procjena uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje relevantnih dokaza kojima se potkrijepljuju iznosi i informacije date u izvještaju o procjeni. Odabrani postupci su zasnovani na profesionalnom sudu procjenjivača, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim pozicijama, kao i po osnovu nedozvoljenih radnji ili grešaka. Procjena takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrijednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentacije finansijskih pozicija koje su predmet procjene.

Iskazana vrijednost pribavljenih sredstava društva po osnovu opredijeljenih sredstava iz neraspoređene dobiti u ovoj procjeni izvršena je sa ciljem potvrđivanja Odluke o raspodjeli dobiti br.11-011/25-1781/3 koju je Vlada CG donijela dana Vlada Crne Gore (kao osnivač jednočlanog društva), na sjednici od 12. juna 2025. godine.

Smatramo da su dokazi koje smo pribavili dovoljni da obezbijede stabilnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja o nabavljenoj vrijednosti opreme društva.

2. PREDMET I CILJ PROCJENE

Predmet ove procjene je fer (realna) vrijednost iznosa dobiti privrednog društva "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" d.o.o. Podgorica, koji je od strane Vlade CG kao osnivača društva kroz Odluku o raspodjeli dobiti društva za 2024. godinu opredijeljen društvu kao investicija za nabavku osnovnih sredstava.

Na osnovu člana 8 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica, Vlada Crne Gore (kao osnivač jednočlanog društva), na sjednici od 12 juna 2025. godine donijela je Odluku o raspodjeli dobiti d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica br.11-011/25-1781/3.

Navedenom Odlukom dobit d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica iskazana u finansijskim iskazima društva za 2024. godinu, u iznosu od 180.069,19 eura, raspoređuje se za investicije u osnovna sredstva Društva i to:

1. Nabavka visokosofisticiranog tečnog hromatografa UHPLC-PDA-FLD-RID u iznosu od 85.000 eura;
2. Nabavka masenog spektrometra sa indukovano-spregnutom plazmom ICP-MS u iznosu od 120.000 eura;
3. Nabavka opreme za uzorkovanje uzorkovanje vode, zemljišta, sedimenta i otpada u iznosu od 14.000 eura.

Ukupan iznos opredijeljenih sredstava za investicije u osnovna sredstva iznosi 219.000,00 eura.

Razliku između neraspoređene dobiti i procijenjene vrijednosti nabavke instrumenta, CETI će obezbjediti od prihoda iz tekućeg poslovanja.

Cilj ove procjene je da doprinese uvjeravanju osnivača privrednog društva (Vlada Crne Gore), da su iznosi neraspoređene dobiti koji su opredijeljeni za investicije u osnovna sredstva Društva, namjenski iskorišćeni za namjene za koje su opredijeljeni i koji iznos opredijeljenih sredstava je iskorišćen.

Ova procjena može biti i osnov za potencijalno donošenje Odluke osnivača (Vlada Crne Gore), kojom se opredijeljeni (raspoređeni) iznos neraspoređene dobiti za investicije u osnovna sredstva Društva, prenosi u "Osnovni kapital Društva", prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko bi postojala takva namjera osnivača, onda bi ova procjena bila modifikovana i prilagođena prema odredbama Zakona o privrednim društvima, i služila bi kao zakonski osnov za upis promjene (povećanje) osnovnog kapitala Društva kod nadležnog CRPS-a.

3. ZAKONSKA REGULATIVA KOD RASPODJELE DOBITI

Raspodjela neraspoređene dobiti privrednog društva je isključivo pravo vlasnika privrednih društava i kod društava sa ograničenom odgovornošću je uređena je članom 393 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025, 121/25 od 21.10.2025, 044/26 od 27.03.2026)

Kategorija neraspoređena dobit je iznos neto dobiti koji se iskazuje u finansijskim iskazima privrednih društava na kraju finansijske, odnosno kalendarske godine. U poglavlju Raspodjela dobiti akcionarskog društva (koja se može smatrati relevantnom i za društva sa ograničenom odgovornošću) je kroz odredbe člana 200 definisano da:

- Akcionarsko društvo ne može vršiti raspodjelu imovine akcionarima ako je prema posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju odobrenom od strane skupštine akcionarskog društva neto imovina društva manja ili bi usljed takve raspodjele postala manja od iznosa osnovnog kapitala društva uvećanog za rezerve koje je društvo dužno da održava u skladu sa zakonom ili statutom akcionarskog društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.
- Ukupna vrijednost imovine koja se raspodjeljuje akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veća od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje se mogu koristiti u te namjene, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je društvo dužno da održava u skladu sa zakonom ili statutom akcionarskog društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.
- Zabranjena je raspodjela imovine ako akcionarsko društvo nakon raspodjele u toku redovnog obavljanja djelatnosti ne bi moglo do isplaćuje svoje dospjele obaveze povjeriocima.

Predmet raspodjele dobiti privrednog društva "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" d.o.o. Podgorica je neraspoređena dobit društva za 2024. godinu iskazana u finansijskim iskazima za 2024. godinu u iznosu od 180.069,19 eura.

4. IZNOS DOBITI NAMIJENJEN ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

Iznos neraspoređene dobiti koju je Vlada Crne Gore opredijelila za nabavku osnovnih sredstava, a koji je predmet ove analize, je definisana Odlukom o raspodjeli dobiti društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" za 2024. godinu. Dajemo kompletan prikaz Odluke u nastavku:

Na osnovu člana 8 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja” - Podgorica („Službeni list CG”, br. 39/12, 36/13, 124/21 i 94/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. juna 2025.godine, donijela je

ODLUKU

O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA” PODGORICA ZA 2024. GODINU

Član 1

Dobit Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja”- Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), iskazana u finansijskim iskazima Društva za 2024. godinu, iznosi 180.069,19 eura.

Član 2

Dobit iz člana 1 ove odluke, kao i dio neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda u iznosu od 18.263,43 eura, raspoređuje se za investicije u osnovna sredstva Društva, i to:

- ✓ nabavku visokosofisticiranog tečnog hromatografa UHPLC-PDA-FLD-RID.....85.000 eura;
- ✓ nabavku masenog spektrometra sa indukovano — spregnutom plazmom ICP — MS120.000 eura;
- ✓ nabavku opreme za uzorkovanje vode, zemljišta, sedimenta i otpada.... 14.000 eura.

Član 3

Ova odluka Stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 11-011/25-1781/3

Podgorica, 12. juna 2025. godine

VLADA CRNE GORE

5. ANALITIČKI PRIKAZ ISKORIŠĆENOSTI OPREDIJELJENIH SREDSTAVA DOBITI

5.1. Nabavka visokosofisticiranog tečnog hromatografa UHPLC-PDA-FLD-RID

U cilju pribavljanja navedenog sredstva d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica je dana 30.03.2026. godine, na osnovu Zakona o javnim nabavkama zaključio Ugovor o nabavci roba br.132/706 sa privrednim društvom "PDG Professional Development Group" d.o.o. Podgorica.

Ugovorna vrijednost po osnovu ovog ugovora je iznosila 76.950,00 eura bez PDV-a.

Na osnovu prethodno navedenih dokumenata i izvršenih radnji, izvršeno je fakturisanje isporučene opreme i od strane preduzeća "Professional Development Group" d.o.o. Podgorica izdata faktura za nabavku opreme po cijeni od 76.950,00 eura i na tu cijenu zaračunat propisani PDV po stopi od 21%, što nabavnu cijenu uvećava za iznos od 16.159,50 eura i ukupnu obavezu utvrđuje u iznosu od 93.109,50 eura.

U skladu sa navedenim ugovorom je izvršena isporuka ugovorene opreme po osnovu računa br.001-536 od 08.04.2026. godine. Prijem opreme je izvršen kroz sastavljanje Radnog naloga br.INC-2600290 od 19.04.2026. godine, i Zapisnika o isporuci robe sa isporučiocem "Professional Development Group" d.o.o. Podgorica od dana 22.04.2026. godine..

Zapisnikom o primopredaji robe, između: DOO "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica (kao-Naručilac) i Doo PDG Professional development group Podgorica (kao-Dobavljač), prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača i kojim se konstatuje da je izvršena primopredaja instrumenta 1260 infinity III sa PDA-FLD i RID detektorima i izvršene usluge:

1. Instalacija instrumenata,
2. Obuka za rad na istrumenatu,
3. Kvalifikacija instrumenata, hardvera i softvera

u objektu naručioca na lokaciji Bulevar Šarla De Gola br.2, Podgorica, te da je roba isporučena i usluga izvršena kako je ugovoreno i predviđeno i da kvalitativno o kvantativno odgovara tendenskoj dokumentaciji 132/2919, šifra postupka 105402 koja je objavljena na CEJN dana 12.12.2025. godine.

D.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" je dana 22.04.2026. godine potvrdio prijem ugovorene opreme i po osnovu dokumenta o nabavci osnovnih sredstava izvršio evidentiranje nabavljene opreme po osnovu dokumenta o nabavci broj 615 od 22.04.2026. godine, i za navedenu opremu naziva "Visokosofisticirani tečni hromatograf UHPLCv-PDAFLD-RID" odredio Inventarski broj 002172.

5.2. Nabavka masenog spektrometra sa indukovano-spregnutom plazmom ICP-MS

U cilju pribavljanja navedenog sredstva d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica je dana 25.09.2025. godine, na osnovu Zakona o javnim nabavkama zaključio Ugovor o nabavci roba br.076/2302 sa Konzorcijumom koji čine privredno društvo "PDG Professional Development Group" d.o.o. Podgorica i d.o.o. "ALTIUM INTERNATIONAL" Beograd.

Ugovorna vrijednost opreme po osnovu ovog ugovora je iznosila 107.900,00 eura bez PDV-a.

Na osnovu prethodno navedenih dokumenata i izvršenih radnji isporuke robe, izvršeno je fakturisanje isporučene opreme i od strane preduzeća "Professional Development Group" d.o.o. Podgorica izdata faktura za nabavku opreme po cijeni od 107.900,00 eura i na tu cijenu zaračunat propisani PDV po stopi od 21%, što nabavnu cijenu uvećava za iznos od 22.659,00 eura i ukupnu obavezu utvrđuje u iznosu od 130.559,00 eura.

U skladu sa navedenim ugovorom je izvršena isporuka ugovorene opreme po osnovu računa br.001-19 od 13.01.2026. godine. Prijem opreme je izvršen kroz sastavljanje Zapisnika o kvantitativnom prijemu robe po ugovoru br.076/2302 od 25.09.2025. godine sa isporučiocem "Professional Development Group" d.o.o. Podgorica od dana 14.01.2026. godine.

Zapisnikom o primopredaji robe, između: DOO "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica (kao-Naručilac) i Doo PDG Professional development group Podgorica (kao-Dobavljač), i prisutnim ovlašćenim licima naručioca i dobavljača se konstatuje da je isporučena sledeća roba proizvođača Agilent Technologies:

1. Agilent 7850 (G8422A) ICP-MS System, kataloski broj G8422AA, I pak
2. Recirculating chiller for ICP-MS, kataloski broj G8414A, I pak
3. SPS 4 Autosampler (for ICP-MS), kataloski broj G8415A, I pak
4. SPS 4 Integrated cover kit, kataloski broj G8415A#002, I pak
5. ICP-MS Checkout Solutions, kataloski broj 5185-5850, I pak
6. Torch quartz 2.5mm id for ICP kataloski broj G3280-80053, 2 pak
7. ICPMS PeriPump tube Sample wht/wht 12/pk kataloski broj 5005-0020, I pak
8. ICP-MS sampler cone, Platinum, kataloski broj G3280-67036, I pak
9. 77/78/8800 skimmer cone, Pt, x- kataloski broj G3280-67060, I pak
10. spray Chamber for UHMI, 7900 ICP-MS I/pk kataloski broj CJ8400-67150, I pak
11. MicroMist nebulizer (glass) U- kataloski broj G3266-80004, I pak

**Analiza korišćenja opredijeljenih sredstava iz neraspoređene dobiti 2024. godine
d.o.o."CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA" Podgorica**

D.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" je dana 23.01.2026. godine potvrdio prijem ugovorene opreme i po osnovu dokumenta o nabavci osnovnih sredstava izvršio evidentiranje nabavljene opreme po osnovu dokumenta o nabavci broj 589 od 23.01.2026. godine, i za navedenu opremu naziva "Maseni spektrometar ICP MS" odredio Inventarski broj 002139.

5.3. Nabavka opreme za uzorkovanje uzorkovanje vode, zemljista, sedimenta i otpad

U cilju pribavljanja navedenog sredstva d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica je dana 14.05.2025. godine, na osnovu Zakona o javnim nabavkama zaključio dva Ugovora o nabavci roba br.052/1005 i br.052/1006 sa privrednim društvom "MEGRA" d.o.o. Beograd.

Ugovorna vrijednost po osnovu ova dva ugovora je iznosila 13.920,00 eura odnosno pojedinačno jednog od 6.590,00 i drugog od 7.330,00 eura bez PDV-a.

Na osnovu prethodno navedenih dokumenata i izvršenih radnji, izvršeno je fakturisanje isporučene opreme i od strane preduzeća "MEGRA" d.o.o. Beograd i izdate fakture br.2500179 i br.2500178 od 07.07.2025. godine po kojima je ugovorena roba ocarinjena kod carinskih organa Crne Gore.

D.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" je dana 16.07.2025. godine potvrdio prijem ugovorene opreme i po osnovu dokumenta o nabavci osnovnih sredstava izvršio evidentiranje nabavljene opreme po osnovu dokumenta o nabavci broj 552 od 16.07.2025. godine, i za navedenu opremu odredio Inventarske brojeve 4561 i broj 4562.

6. OPIS METODA VREDNOVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA U FINANSIJSKOM KNJIGOVODSTVU

**Analiza korišćenja opredijeljenih sredstava iz neraspoređene dobiti 2024. godine
d.o.o. "CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA" Podgorica**

Metodologija korišćena u procjeni vrijednosti imovine-osnovnih sredstava za potrebe ovog izvještaja korišćena je metodologija propisana kroz odredbe Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI).

Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja predviđaju prikazivanje i objelodanjivanje poštene (fer) vrijednosti sredstava i obaveza. Za navedene potrebe, poštena (fer) vrijednost je definisana kao iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti, ili obaveza izmiriti, u transakciji između dobro obaviještenih i voljnih strana, međusobno suočenih na aktivnom tržištu.

U Crnoj Gori ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i prodaje sredstava i obaveza, i zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu (fer) vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta, kako to zahtijevaju MRS i MSFI.

Treba istaći da je i društvo "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" d.o.o. Podgorica, kao pravno lice koje je obavezno da vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu, dužno da svoje finansijske izvještaje sastavlja u skladu sa zahtjevima MRS/MSFI.

Prema usvojenim računovodstvenim politikama Centar za ekotoksikološka ispitivanja je, rukovodeći se MRS 16, klasifikovao u opremu materijalne stavke koje se:

- Drže radi korišćenja u pružanju usluga iz svoje djelatnosti ili za administrativne svrhe;
- Za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.

Centar za ekotoksikološka ispitivanja je saglasno MRS 16, prilikom nabavke, stavke opreme vrednovala po troškovima koji su nastali po osnovu nabavke i dovođenja sredstava u stanje spremnosti za planiranu upotrebu (inicijalni troškovi). Takođe, u slučajevima da je kod neke stavke opreme bilo dogradnje, zamjene dijela ili servisiranja, Centar za ekotoksikološka ispitivanja je, saglasno MRS 16, vršio usklađivanja po osnovu naknadnih ulaganja (naknadni troškovi).

Prilikom početnog priznavanja, Centar za ekotoksikološka ispitivanja je odmjeravao stavke opreme po nabavnoj/cijeni koštanja, koja obuhvata:

- fakturnu cijenu, uključujući uvozne takse i poreze po osnovu prometa koji se ne mogu refundirati, nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata;
- sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati, na način na koji to očekuje menadžment;

**Analiza korišćenja opredijeljenih sredstava iz neraspoređene dobiti 2024. godine
d.o.o."CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA" Podgorica**

- inicijalnu procjenu troškova demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područja na kojem je sredstvo locirano, što je obaveza koja se entitetu nameće bilo kada se sredstvo nabavi ili kao posljedica korišćenja sredstva.

Za odmjerenje nakon preuzimanja, Centar za ekotoksikološka ispitivanja se saglasno paragrafu 29 MRS 16 opredijelio, u okviru računovodstvenih politika, za model nabavne vrijednosti iz paragrafa 20 MRS 16. Model nabavne vrijednosti podrazumijeva da se nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu akumuliranu amortizaciju i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti.

Nekretnine, postrojenja i oprema inicijalno se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za naknadno akumuliranu ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja, ako ih ima. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove i troškove dovođenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti.

Povećanje knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu revalorizacije iskazuje se u okviru kapitala na računu revalorizacije rezerve. Smanjenja knjigovodstvene vrijednosti kojima se umanjuju prethodna povećanja vrijednosti istih sredstava terete direktno revalorizacije rezerve; sva ostala smanjenja terete bilans uspjeha. Povećanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava kojima se ukidaju prethodna umanjenja vrijednosti se priznaju u korist bilansa uspjeha.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kome su nastali.

7. VREDNOVANJE OPREME U FINANSIJSKOM KNJIGOVODSTVU

7.1. Nabavka visokosofisticiranog tečnog hromatografa UHPLC-PDA-FLD-RID

**Analiza korišćenja opredijeljenih sredstava iz neraspoređene dobiti 2024. godine
d.o.o."CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA" Podgorica**

U cilju pribavljanja navedenog sredstva d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica je dana 30.03.2026. godine, na osnovu Zakona o javnim nabavkama zaključio Ugovor o nabavci roba br.132/706 sa privrednim društvom "PDG Professional Development Group" d.o.o. Podgorica.

U skladu sa navedenim ugovorom je izvršena isporuka ugovorene opreme po osnovu računa br.001-536 od 08.04.2026. godine. Prijem opreme je izvršen kroz sastavljanje Radnog naloga br.INC-2600290 od 19.04.2026. godine, i Zapisnika o isporuci robe sa isporučiocem "Professional Development Group" d.o.o. Podgorica od dana 22.04.2026. godine..

D.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" je dana 22.04.2026. godine potvrdio prijem ugovorene opreme i po osnovu dokumenta o nabavci osnovnih sredstava izvršio evidentiranje nabavljene opreme po osnovu dokumenta o nabavci broj 615 od 22.04.2026. godine, i za navedenu opremu odredio Inventarski broj 002172.

Za navedenu opremu je izvršeno određivanje analitike osnovnih sredstava i amortizacionih stopa i za opremu naziva "Visokosofisticirani tečni hromatograf UHPLC—PDA-FLD-RID" i određen inventarski broj 002172 .

Prema Nalogu za knjiženje br.A37-0015/2026 navedena oprema je vrednovana za potrebe finansijskog knjigovodstva dana 22.04.2026. godine u skladu sa računovodstvenim politikama koje su usaglašene sa odredbama Međunarodnih računovodstvenih standarda i ovoj opremi je određena nabavna vrijednost od 76.950,00 eura.

7.2. Nabavka masenog spektrometra sa indukovanom-spregnutom plazmom ICP-MS

U cilju pribavljanja navedenog sredstva d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica je dana 25.09.2025. godine, na osnovu Zakona o javnim nabavkama zaključio Ugovor o nabavci roba br.076/2302 sa Konzorcijumom koji čine privredno društvo "PDG Professional Development Group" d.o.o. Podgorica i d.o.o. "ALTium INTERNATIONAL" Beograd.

Ugovorna vrijednost opreme po osnovu ovog ugovora je iznosila 107.900,00 eura bez PDV-a.

Na osnovu prethodno navedenih dokumenata i izvršenih radnji isporuke robe, izvršeno je fakturisanje isporučene opreme i od strane preduzeća "Professional Development Group" d.o.o. Podgorica izdata faktura za nabavku opreme po cijeni od 107.900,00 eura i na tu cijenu zaračunat propisani PDV po stopi od 21%, što nabavnu cijenu uvećava za iznos od 22.659,00 eura i ukupnu obavezu utvrđuje u iznosu od 130.559,00 eura.

**Analiza korišćenja opredijeljenih sredstava iz neraspoređene dobiti 2024. godine
d.o.o."CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA" Podgorica**

D.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" je dana 23.01.2026. godine potvrdio prijem ugovorene opreme i po osnovu dokumenta o nabavci osnovnih sredstava izvršio evidentiranje nabavljene opreme po osnovu dokumenta o nabavci broj 589 od 23.01.2026. godine, i za navedenu opremu odredio Inventarski broj 002139.

Prema Nalogu za knjiženje br.A37-0001/2026 navedena oprema je vrednovana za potrebe finansijskog knjigovodstva dana 23.01.2026. godine u skladu sa računovodstvenim politikama koje su usaglašene sa odredbama Međunarodnih računovodstvenih standarda i ovoj opremi je određena nabavna vrijednost od 107.900,00 eura.

7.3. Nabavka opreme za uzorkovanje uzorkovanje vode, zemljišta, sedimenta i otpad

U cilju pribavljanja navedenog sredstva d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica je dana 14.05.2025. godine, na osnovu Zakona o javnim nabavkama zaključio dva Ugovora o nabavci roba br.052/1005 i br.052/1006 sa privrednim društvom "MEGRA" d.o.o. Beograd.

Na osnovu prethodno navedenih dokumenata i izvršenih radnji, izvršeno je fakturisanje isporučene opreme i od strane preduzeća "MEGRA" d.o.o. Beograd i izdate fakture br.2500179 i br.2500178 od 07.07.2025. godine po kojima je ugovorena roba ocarinjena kod carinskih organa Crne Gore.

D.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" je dana 16.07.2025. godine potvrdio prijem ugovorene opreme i po osnovu dokumenta o nabavci osnovnih sredstava izvršio evidentiranje nabavljene opreme po osnovu dokumenta o nabavci broj 552 od 16.07.2025. godine, i za navedenu opremu odredio Inventarske brojeve 4561 i 4562.

Prema Nalogu za knjiženje br.A37-0016/2025 navedena oprema je vrednovana za potrebe finansijskog knjigovodstva dana 16.07.2025. godine u skladu sa računovodstvenim politikama koje su usaglašene sa odredbama Međunarodnih računovodstvenih standarda i ovoj opremi je određena nabavna vrijednost na način da je za opremu inventarskog broja 4561 odredio iznos nabavne vrijednosti od 7.330,00 eura i za opremu pod inventarskim brojem 4562 iznosom nabavne vrijednosti od 6.590,00 eura.

8. IZJAVA PROCJENITELJA O VRIJEDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA NABAVLJENIH IZ NERASPOREĐENE DOBITI

Na osnovu prethodno utvrđenih činjenica koje smo naveli u prethodnom dijelu ove analize, **smatramo da je prilikom:**

- Nabavke visokosofisticiranog tečnog hromatografa UHPLC-PDA-FLD-RID u iznosu od 85.000 eura bez uračunatog PDV;
- Nabavke masenog spektrometra sa indukovano-spregnutom plazmom ICP-MS u iznosu od 120.000 eura bez uračunatog PDV ;
- Nabavke opreme za uzorkovanje uzorkovanje vode, zemljišta, sedimenta i otpad u iznosu od 14.000 eura bez uračunatog PDV.

u potpunosti ispoštovana Odluka o raspodjeli dobiti za d.o.o. "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica za 2024. godinu, kojom je Vlada Crne Gore opredijelila iznos od 198.332,62 eura, kao zbir neraspoređene dobiti iz 2024. godine od 180.069,19 eura i neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 18.263,43 eura, za investicije u osnovna sredstva navedenog društva, odnosno upravo na način kako je to navedenom odlukom i predviđeno.

Ukupan iznos nabavljene opreme po osnovu tri stavke navedenih u Odluci o raspodjeli neraspoređene dobiti iznosi 198.770,00 eura.

Razlika iznosa opredijeljenih sredstava iz Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti i iznosa investiranih sredstava u iznosu od 437,38 eura je nadoknađena kroz slobodna novčana sredstva društva "Centar za ekotoksikološka ispitivanja", a koja će biti iskorišćena u cilju realizacije navedene odluke.